

Dərs kitobi

# ZUHUN TATİ 2

Dərs kitobi

# ZUHUN TATİ 2





RÖVŞƏN ƏLİYEV  
DADAŞ ƏLİYEV

Be 2-toyin sınıfıhon ümumi təhsil müəssisəhon

# ZUHUN TATİ

fənnirə əz ü

METODİK VƏSOİT

© Voza Səhmdor Cəmiyyət “Şərq-Qərb”

Bu nəşrlə bağlı irad və təkliflərinizi  
[info@eastwest.az](mailto:info@eastwest.az) və [derslik@edu.gov.az](mailto:derslik@edu.gov.az)  
elektron ünvanlarına göndərməyiniz xahiş olunur.  
Əməkdaşlığınıza üçün əvvəlcədən təşəkkür edirik!



ŞƏRQ - QƏRB

# Mündəricot



1. Yekimin dərs. <b>Ruz bilik</b> .....	17
2. Dutoyin dərs. <b>Oilemun</b> .....	20
3. Satoyin dərs. <b>Xunemun</b> .....	23
4. Çortoyin dərs. <b>Əz həmmeyi qəşəng</b> .....	26
5. Panctoyin dərs. <b>Biceyi Vətən?</b> .....	29
6. Şeştoyin dərs. <b>Bə küçəhon Şaşa</b> .....	33
7. Haftoyin dərs. <b>Nicot</b> .....	37
8. Həşttoyin dərs. <b>Xırda fincon</b> .....	41
9. Nihtoyin dərs. <b>Məktəbmun</b> .....	45
10. Dəhtoyin dərs. <b>Sınıfımun</b> .....	48
11. Dəh yekimin dərs. <b>Bı rəsm dərsi</b> .....	52
12. Duzdəhtoyin dərs. <b>Yosəməndor</b> .....	55
13. Dəh satoyin dərs. <b>Xəzri</b> .....	58
14. Dəh çortoyin dərs. <b>El ve gılıdə</b> .....	62
15. Dəh panctoyin dərs. <b>Xo ra sehri</b> .....	66
16. Dəh şeştoyin dərs. <b>Şəhri Bokü</b> .....	68
17. Dəh haftoyin dərs. <b>Löyij</b> .....	71
18. Dəh həşttoyin dərs. <b>Dəryo Xəzər</b> .....	74
<b>Ohil və şoh</b> .....	76
<b>Siçon ve şir</b> .....	78
<b>Cip, cip, cüçəhonman</b> .....	80

# Müqəddimə

Ozərbəycon bə multikultural dəyərhon səh'ib və həmin dəyərhona yelidir birə ye dövləti. Zuhun miqdori kəm birə xalqhonanı vomixtana be dövlətmən qə kələh əhəmiyyəti hısti. Bə Konstitusiye Respublike Ozərbəycon əsosən ben ölkə zistə hər kəs əz zuhun möxiştən be istofoda soxtan və bı xosta zuhun tərbiyə və təhsil be ustoran və yaradıcılıq be məşğul biran h'üquqırə bö moliki. İmruz bı ölkemən zistə saxur, avar, talış, udi, xinalıq, kurd və s. miqdori kəm birə xalqhonanı nümayəndəhonı bı darun oilə və doğma zuhun xiştənun sixan bisoxtənund və odət -ənənəhon xiştənuna və bərobər zuhun xiştənuneş bə bə'dərin nəsilhon bırasundənund. Lokin zuhuna vomixtan ancaq verbal ünsiyətə na, həmişə fonetik, leksik, qrammatik xüsusiyyəthoneş vəyiftəna tələb bisoxtan. Çünkü ben zuhun elmi-kütləvi nəşrə, radio və televiziya programhonırə, qəzet və jurnalhonanı h'özür biran, ənənəvi bədii ədəbiyyata nöisətəna inkişof soxtan zuhuna gərdündəgorhona bə pişoyi birə əz perspektiv vəzifəhoni.

Müxtəlif zuhunhon, dindhon və mədəniyyəthona birə vese Ozərbəycon ye tolerant dövləti təsodüfi nisti ki, bı 16 sentyabr 1992-toyin sol Prezident Respublike Ozərbəycon numi "Bə h'əqq bə Respublike Ozərbəycon zistə milli kəmihona, miqdori kəm birə xalqhonanı və etnik qruphonanı h'üquq və ozodihonişşuna yelidir birani, zuhun və mədəniyyətişuna be inkişofi dövlətə yardımını" birə Fərmon dore. Bə Ozərbəycon zistə vətəndoşhona zuhunişuna be vomixtan şəroit be biran Respublike Ozərbəyconna Təhsil Nozirirə torixi 22.06.2016-toyin sol və nimreyi 427 birə əmri əz fərman Prezident bə'məl umora vəzifəhona bı cö be rasundan xidmət bisoxtan. Be əmr əsosən miqdori kəm xalqhonanı zuhuni vomixtə ümumtəhsil məktəbhona be I-IV sinifhonırə bı tədris planı həmin zuhunhonanı be tədrisi bə həftəyi 1 və yo 2 səət dərs cürə soxta bire.

Be II sinif bı nəzər giriftə "Zuhun tati" dərs kitobi miqdori kəm birə xalhona fənn programı (kurikulumu) bə əsosi h'özür soxta bire. Bə kitob dəsti dərs kitobi və metodik vəsoit doxili. Dərs kitobı h'özür bisoxdəni imkonhonanı və maraqhon şogirdhon bı nəzər vəyiftə bire, əsos məqsəd güşdoştan-bisəruftoran, sixan soxtan, xundan və nöiştan bacarıqhonırə bə forma vəngəstan nora bire. İn bacarıqhonanı bə forma vəngəstan be inkişof nitq san şəroit bə'məl biyonı. Bı dərs kitobi be səviyyə ibtidai təhsil bı nəzər giriftə birə standarthon məzmun əməl soxta bire, şifohi nitqə əvvəlin bacarıqhonırə bə forma vəngəstan, güşdoştan-bisəruftoran, xundan bacarıqhonırə, sixan, h'əlqe sixanhona və modelhon cümlərə, qaydahon tələffüz və nöiştəna be bı sər uftoran müxtəlif tapşırıqhon dora bire. Ve vosite dərs kitobi şogirdhon ve Zuhun tati əloqədor müvofiq vərdişhona san bö səh'ib boşund, fikirhon xiştənuna bı sərbəst şəkil san ifoda sozund və san ünsiyət bacarığı bə dəst biyonund.

Bə 2-toyin sinif Zuhun tati fənni bı həftəyi 1 sə'ət san boş və 34 həftərə bə ərzi (34 sə'ət) san tədris boş. Bı dərs kitobi birə mövzuhananı bə 21 dərs nohra bire. Hər dərsirə bə tədrisi 1, yoxud 2 sə'ət cürə bire.

Be mə'limhon bı nəzər giriftə metodik vəsait əz müqəddimə hissə və şərhən dərshon iborəti. Bə müqəddime metodik vəsoit dərs kitobı bə h'əqq məzmun-strukturi mə'lumot dora bire, metodoloji konsepsiyyeyi şərh, hər dərsi cürə-cürə vese icmol təqdim soxta bire. Ben icmolhon dora birə standarthon və bı dəst vorda birəniyə nəticəhən əks xiştəna yofte. Ve metodik vəsoit oşino birə mə'limhonanı beyi dərsə gedisötirə bə plan vəngəstan, təlimə texnologiyahonırə, dərsə be girəştən lozım birə əlova resurshona, köməkçi vəsitəhona be müəyyən soxtan, motivasiyaya be tərtib soxtan, məqsədhən tapşırıqhonanı be oşkor soxtan, formativ qiyamətdorana meyorhonırə be təyin soxtan diyə roh'ət san boş.

Be I-IV sinifho ümumtəhsil məktəbhona sayı kəm birə xalqhon bı əbos fənn programı (kūrikulumırə) bı dərs kitobi xəthon məzmun güşdoştan- bışəruftoran, sixansoxtan, xundan və nöiştan bacarıqhonirə bə forma vəngəstana bı nəzər bəğiriftan.

Güşdoştan-bışəruftoran. II sinif bı xətt məzmun güşdoştan- bışəruftoran əbos məqsəd şogirdhona sixan soxtara bı sər uftorani, bə mürociət adekvat reaksiya doraniyi. Ben məh'əl şogirdhona reaksiyeyi həm verbal, həmiş qeyri-verbal birani mümkünü. Nəticə təlimə be real soxtan müəllim bə şogirdhon məzmunı "Güş dorind və təkror sozind", "Güş dorind və ruşun tind" birə tapşırıqhon doraniyi. İn tapşırıqhaona be real soxtan əz dərs kitobi imbi istifoda soxtan. Güşdoştan-bışəruftorana düzgün be real soxtan və inkişofi şogirdhona leksik bazeyirə be zəngin soxtan və əz ü düzgün istifoda soxtana bı forma vəngəstan tələb bəbiran. Ben mərhələ şogirdhona qe kor fidoşa leksik konstruksiyahon, sixanhon və etikethon nitqə vəyiftani mümkünü. Uşuna ünsiyyətirə əsosirə təşkil soxta, ye h'isseyi əz oilə umora və mövcud eh'tiyot sixan ye qədəriş san zəngin boşı.

Güşdoştan-bışəruftoran şəfahi nitqə bı sər uftorani, bı beyin mə'nö bı dəst vordanırə və bı sər uftorani tələb bisoxtan. To bə məktəb raftan bı şogird vese fiziki vərdiş forma ustora in bacarıq bı vaxt dərs bə müəyyən ye sistemi san buftunu və inkişof san soxta boşı. Əz in sə-bəb şogirdhona bə II sinif sixan soxtahona güş doştani, bə şinirəhon verbal, yaxud qeyri-verbal şəkil cavob dorana kələh əhəmiyyəti histi. Şogirdhon bə digər bacarıqhon əz səh'ib biran püşö mütləq güşdoştan-bışəruftorana, bə şinirə xıştanun münəsibət ruşun dorana dunustəni-yund. İnhona h'əmmeyi bı şogirdhon nitq dırıst bisoxtəni əz bə dəst vorda bacarıqhonə be istifoda soxtan san imkon sozi. Mə'limhona in məh'əl bə dəst vordəniyə nəticə şogirdhona güşdoştan-bışəruftorani, inə bürüzə dorani, şinirə sixan, ifoda və cümləhona mə'nöyirə izoh soxtani, bə nitq sixan soxtagora birə əbos fakthona müəyyən və cürö soxtani.

Sixansoxtan. Mə'lumi ki, bacarıqhon nitq əsosən proses ünsiyyət bə forma baftoran. Bı dərshon bı vaxt sixan soxtan mə'lim kunun soxtəniyi ki, şogird əz vomixta sixanhon iborət sodə cümləhon dırıst sozi və be Zuhun tati birə əz spesifik morfoloji və sintaktik konstruksiyahona istifoda sozi in konstruksiyahona bə nitq xıştanun zü-zü təkror sozund. Çünkü təkror bisoxtəni şogirdhon sixanhona, basta sixanhona və konstruksiyahon cümlərə bə biyor diyə xub bidoştənund. Bə nəzər vəynind ki, əvvəl in proses, təbii ki, imitativ xarakter san gərduni. Lokin in, əz bə'də bə vərdiş nitq be çarxiranı və zəngin birani həmin prosesə bö xüsusi əhəmiyyət doran lozımı. Bə II sinif standarthon xətti məzmun "Sixansoxtan" a be real soxtan bı dərs kitobi kor ve ru şəkil bərdəniyi və bə sixan bisoxtəni real soxta tapşırıqhon dora birəniyi. Əz in əlova, bə əbos müəyyən mövzuhon bijlə dialoqhona dırıst soxtan əz mütləq istifoda birəniyə modelhoni. Bı dərs kitobi təqdim birə kompozisiyeyi müxtəlif şəkilhon ekspressiv bacarıq h'isob birə sixan soxtana bə inkişofi xidmət bisoxtan. Təsvir şəkilhon, bə əbos şəkilhon ba suolhon cavob doran, ye qos bə'də bə əbos şəkilhon sərbəst süjethona dırıst soxtan, ben süjet-hon münəsibət ifoda soxtan be inkişof in bacarıq san şəroit bə'məl biyonı. Ben məh'əl şogird ancaq dire xıştana təsvir na bisoxtan, həmiş fikir soxte xıştana ve sixan soxtan qobiliyyəti şifozi nitqə bə oli mərhəleyi san rası. Şogirdhona sixan soxtan qobiliyyətirə be inkişof soxtan lozımı ki, ve ru şəkil kor bərund və ye mövzu müzokirə bəbirəni şogirdhona hər yekiyirə bə fikrhon xıştan münəsibət ruşun ti və xıştana be ifoda soxtan şəroit dırıst sozi, beşun və köməkçi suolhon istiqomət ti.

Ve ru şəkilhon kor bərdəni bı şogirdhon obraghona, təsvir birə situasiyahona şərh soxtana san şərh sozi, fikir xıştana be güftiran cəsarət dorani, ben məh'əl məsələn, "Ti kiləm fikir

bısoxtəni?", "Tı ben vəziyyət çı mini?", "Ve fikirti, in düz?" və s. suolhon ve doran istiqomət dora birəni. Ben məh'əl be ünsiyyət şogirdhon zəruri birə cümlə dırıst soxtan, şifohi mətn tərtib soxtan, nitqə dialoji və monoloji formahonırə istifoda soxtan, xarakteri nəqli, təsviri, mühökimə birə şifohi mə'lumothona h'özir soxtan qobiliyyətirə bə forma san vəngəni.

Qobiliyyət sixan soxtana bə forma be vəngəstan şogirdhon əz vahidhon zuhun san istifoda sozund, müstəqil şifohi mətnhon tərtib san sozund, fikirhon xıştan sərbəst ifoda san sozund, bə proses ünsiyyət əz müxtəlif formahon nitq be məqsəd xıştan san istifoda sozund, müşohidə soxta əşyo və h'odisəhona şifohi san təsvir sozund, güş doşa mətnə məzmunırə ve mən-tiqi sixan soxtana san dunund.

Xundan. Bə II sinif xətti məzmun xundan bə h'əmme səviyyəhon ümumi təhsil istifoda bə-biran. Şogirdhon əz müxtəlif mənbəhon istifoda bısoxtəni fakt və h'odisəhona vomıxtana, lügət eh'tiyotırə zəngin soxtana, xundana əvvəlin texnikeyirə, düzgün tələffüz, ve sürəti, ve şüuri, ve ifodeyi birə düzgün xundana vərdişhona bə forma vəngəstanırə təmin bısoxtan. Ben məh'əl bə müxtəlif növ və üslub nöistə mətnhona məzmunırə bı səri kor raftəni, fakt və h'odisəhona bə qruphon vəngəsdəni və müqoyisə birəni, xünö və fərqi birə cəhəthon müəyyən birəni, beşun münəsibət ruşun dorəni. İn proseshon be şogirdhon idroki və hissi qobiliyyəthonə bö səh'ib biran imkoni bı dəst uvordan. Qobiliyyət xundana inkişofi ba duto istiqomət sər bızəran: əvvəl əvvəlin xundan qobiyyəthoni bə forma baftoran ki, iniş bı nöistə forma təqdim birə sixan, cümlə, mətnə xundana bə əsosi sər bızəran. Dutoyin istiqomət şogirdhona ve səs və yo səs nə bira şəkil xunda materiala bı beyin əz mə'nö doran iborəti. Ba prases xundan şogirdhon məz-muna bı sər uftorəni, xunda mətnə bı beyinhon ba cun vordəni, əz xundahon nəticə dərordən və ürə təhlil soxtan vomıxtəniyund. Qobiliyyəthon xundana bə forma uftorana ve vositə h'ərfhona bə həm xünö soxtan və sixanhon ve hecəhon əz xundani bərdənund. Be əzənin bı dərs kitobi dora birə yehecoyi və dihecoyi sixanhona əz ü əz sər zəran bı məqsəd uyğuni.

Ben qobiliyyət bı səh'ib birana bı nəticeyi şogirdhon xunda mətnə sixanhonırə mə'nöyirə san izoh dunund soxtan, orfoepiya qaydahonırə bö ve rioyət soxtan san mətnə düzgün xundana dunund, bə müxtəlif janr və üslub birə mətnhona san bə sər buftunund və inə san nümo-yış sozund, bı sər mətnhon kor soxtan vərdişhgonırə san bö səh'ib boşund, bə h'əqq məzmun mülöhizəhon xıştana san güyund, elmi-kütləvi və bədii mətnhona ve ifadeyi xundan qobiliyyətirə bı dəst san biyonund.

Nöistən ən zəruri qobiliyyəthona əhotə bısoxdan, xundana fəoliyyəthonırə bə h'əyot be girərundan imkon bəməl uvordan. Məqsəd şogirdhona bı nöistə şəkil informasiya təqdim soxtana dunustani, fikir və hisshon xıştana ifoda soxtana bö noil birani. Miqdori kəm bira xalqhona, əz un cümlə Zuhun tatırə be vomıxtan nöistən xəthon məzmuna yekiyi. Bərə nöistən əvvəlin texnikeyirə, orfoqrafik qaydahona, pöyistən işorahonırə qaydahonırə vomıxtanı vocibi. Şogirdhon həmiş əz vohidhon və üslubi imkonhon zuhun istifoda qobiliyyəthonırə bö səh'ib birəniyund. Bı darun in qobiliyyəthon əz müxtəlif formahon nitq istifoda vərdişhoni birəniyi. Bı nöistən be xıştanaifoda qobiliyyətirə inkişofi, nöisteyi oydin və xundəni birani mütləqi. Bə əsos müəyyən standarthon vomıxta texnika nöistən məqsədi vərdiş nöistənə bəməl vordəni.

Ben qobiliyyət səh'ib birana bı soyeyi şogirdhon vese nəticə bı nöistə nitq xıştanun bə orfoqrafiya qaydahoni əməl soxtana, pöyistən işorahonırə bı cöyi və düzgün istifodara san vo-muzund, fikirhon xıştana bı nöistə şəkil sərbəst ifoda soxtana san dunund.

# Qiymətdoran

## Diaqnostik qiymətdoran

Bə II sinif şogirdhona zuhun dunustanırə səviyyeyirə be müəyyən soxtan və tədrisə bə plan be vəngəstan diaqnostik qiymətdoran bərdəniyind. Diaqnostik qiymətdoran əvvəl tərtib birə meyorhona bə əsosi real soxta bəbiran və ben məhə'l bə şogirdhon əz həddi qə tapşırıq doran düzgün ni. Nümunə:

Meyor Səviyye	Səviyyə güşdoştan-bı sər uftoran	Səviyyə sıxan eh'tiyoti	Qobiliyyət cümələ dırıst soxtan	Səviyyə fikirə tam ifoda soxtan
I səviyyə	Səviyyə güşdoştan- bısəruftoran qe zəifi	Ve girəştə mövzu əloqeyi birə sıxan eh'tiyoti nisti.	Nə bıstan cümələ dırıst soxtan .	Fikir xıştana nə bıstan ifoda soxtan.
II səviyyə	Səviyyə güşdoştan- bısəruftoran zəifi	Ve girəştə mövzu əloqeyi birə sıxan eh'tiyoti kəmi.	Cümələ dırıst bisoxtani əz grammatik normahon bılərmoran.	Fikir xıştana be ifoda soxtan çətinli bıkəşiran.
III səviyyə	Səviyyə güşdoştan- bısəruftoran qe qənoətbəxşı.	Ve girəştə mövzu əloqeyi birə sıxan eh'tiyoti hısti.	Cümələ dırıst bisoxtani bə grammatik normahon bı səhvhon rah bıdoran.	Fikir xıştana ifoda bisoxtan bı səhvhon rah bıdoran.
IV səviyyə	Səviyyə güşdoştan- bısəruftoran bilindi	Ve girəştə mövzu əloqeyi birə sıxan eh'tiyoti qeyi.	Cümələ dırıst bisoxtani bə grammatik normahon əməl bisoxtan.	Fikir xıştana sərbəst ifoda bisoxtan.

# Formativ qiymətdoran

Formativ qiymətdoran şogirdhon ruzinə fəoliyyətirə be müntəzəm dənişiran və dəyər doran xidmət bisoxtan. Formativ qiymətdorana be bərdan tapşırıqhon şogirdhon cürö-cürə be qiymət dorani h'özir soxtəniyi. Bı soye formativ qiymətdoran mə'limhon şogirdhona bilik və bacarıqhonə bə dəst vordan imkonhonırə, ben istiqomət bə dəst vordə inkişofa, yoxud zəif birana ve hosundiyi müşohidə soxtana beyi şəroit bə'məl uvordan. Məhz bı soye in qiymət dorana mə'limhon şogirdhona bı vomixtəni və bacarıqhonə bö səh'ib birana məh'əli birə çətinihona müəyyən soxtana və noqisihona əz ara mudunund vəyiftan. Mə'lim formativ qiymətdorana bə h'əyt be girərundan tə'limə məqsədhonırə düzgün müəyyən soxtana dunustəniyi. Ben məh'əl ü "Qiymət dora çiyi?" (məsələn, şogirdhona bilik və bacarıqhonı), "Qiymətdorana kıləm bərdəniyi?" (məsələn, ve müxtəlif üslub və vasitəhon), "Qiymət dora kiyi?" (şogirdi), "Qiymətdorana nəticəhoni kıləm təhlil birəniyi?" (tə'limə nəticəhoni şogirdhon kıləm real soxtana müəyyən soxta və təhlil birəniyi, düzgün cavobhona miqdori, narasirəhon, mə'limə bı səri kor soxtəniyə problem, diyə qe diqqət rasundəniyə məqomhon və s.) bə sualhon cavob dorəniyi.

Qiymətdorana nəticəhoni şogirdhon və be dərordan xarakterik səhvənən qruphon cürö birəni, ve şogirdhon müzokırə birəni və be şun müvofiq izohhon dorəniyi. Bı bore nəticəhon qiymətdoran bı şogirdhon, volideynhon və rəhbərhon sinif mə'lumot dora bəbiran. Bə bilik və bacarıqhon qiymət bı dorəni h'əmme şogirdhon bə diqqət birani vocibi. Formativ qiymətdorana be girərundan qiymətdorana üslub və vəsitəhon düzgün təyin birəniyi. H'özir birə tapşırıqhonə meyori birəniyi. Bı dərs kitobi şogirdə bacarıqhonırə be peymundan tapşırığa müxtəlif modelhoni təqdim bə biran.

# Summativ qiymətdoran

Bılə və kələh summativ qiymətdoran bəgirərundənund. Rəsmi qiymətdoran be birani bə bore summativ qiymətdoran nəticəhoni bə jurnal qeydhon bəbiran. Bılə qiymətdoran bı oxır tədris vohidi və ve şərt əz şəş həftə dir nəbiran girərundan lozımı. Bılə və kələh summativ qiymətdorana girərundanı vaxtı bə solinə planhon bı nəzər vəyiftəniyind.

Bə summativ qiymətdoran şogirdhona bə mürociət adekvat reaksiya dorani, numirə şinişə əşyora düzgün ruşun dorani, və məqsədi suol dorani, sixan eh'tiyoti, düzgün tələffüz, tərtibot cümlərə əz leksik cəhət düzgün birani, bə qrammatik tələbhon əməl soxtan -nasoxtan, bə h'əqq əşyo və yo h'odisə sixan bisoxdəni müfəssəl təsvirə doran, səviyyə fikirə ifodeyi, səviyyə dialoqhona tərtibi, səviyyə robiteyi birə mətn və s. meyarhona bə əsosi san bərund. Ben məh'əl h'əmme meyarhona peymundan vocib ni.

# Təlimə formahoni

Şogirdə bı dərs marağırə be ziyod soxtan müxtəlif strategiyahon müəyyən birəniyi. Ben vaxt ve kallektiv, qruphon, cifthon və fərdi kor formahonirə əz ü istifoda bəbiran. Bı məqsəd dərs müvofiq bə forme tə'lim vəyiftan mə'lim sərbəsti. Bı məh'əl kollektiv kor şogirdhona kallektiv fəoliyyəti lozımı. İn bacarıq veşun məhz ve vosite in fəoliyyət bə forma baftoran. İn proses uşuna ve həmin bə ünsiyətişun, be problem həll soxtənunişun, həmin vaxt bə inkişof təfəkkür kömək bısoxtan. Kollektiv kor həmmə sinifə bə fəoliyyət be cəlb soxtan diye qe sərfeyi birə vositeyi. Bı məh'əl ve qruphon kora şogirdhona müəyyən ye suola və problemə müzokirə soxtan, fikir mübədilə soxtan, bi ye cö fəoliyyət ruşun doran qobiliyyəthoni bə forma baftoran. Uşun bi ye cö hərəkət soxtana, qəror dorana, əz vaxt ve səməreyi istifoda soxtana, əməkdoşı soxtana qobiliyyəthonirə bivəyifdənund. Bə bijlə qruphon kürə birə şogirdhon bi soye in forme kor nəinki bi ye cö kor soxtana, bə digərhon güş doştan, qənoəthon xıştana əsosirə ruşun doran və xıştana, bə üzgəhona fikrənə qiyəndorən bacarığı vəyifdənund. Bə məh'əl ve cifthon kora şogirdhon ve həmin diyə nəzzik ünsiyət doştana, əməkdoşı soxtana ve ve fəoliyyət əloqeyi birə məsuliyyətə poy soxtana bivomixtənund. Bı məh'əl Fərdi kor şogirdə ye məsələ və suola bı boreyi sərbəst fikir soxtan bacarığı bə forma bafdoran, həmçinin beyi fərdi imkonhon xıştana be inkişof soxtan real şəroit bə'məl uvordənund. İn şogirdə bacarıqhonirə diyə obyektiv və dəqiq qiyəndorənirə beyi diyə loyiq birə formeyi.

## Mərhələhon fəol dərs

**Motivasiya.** İn mərhələ şogirdhona bə fikir soxtan və idroki fəoli sövq bısoxtan. Ben prases e'l fikir xıştana "Ve zənnman", "Be man kinin umoran ki", "Man kinin hisob bısoxdənum ki," sixanhonirə əz ü ve istifoda soxtan ifoda bısoxtan. Motivasiyara be müvəffəq birani cürə birə material qeyri-odi, maraqlı birəniyi, be fərziyyəhona vərövil soxtan, tədqiqot bərdan və yaradıcılıq imkonı dorəni, bə şogirdhon rah ruşun dora suolhon dorəni, fərziyyəhona bə püşö bidorəni beşun həvəs dorəni, suol tədqiqota bə standarthon tə'lim əsosən müəyyən birəni və bə məqsəd dərs xidmət soxtəniyi.

**Tədqiqot bərdan.** Bə məqsəd dərs və suol tədqiqot müvofiq kora üsulhonirə vəyiftəniyund. Bə suol tədqiqat be cavob doran kömək soxta fakthona be yoftan bə məqsəd müvofiq kor bıraftan. Bə şogirdhon müxtəlif çalışmahon dora bəbiran. Bı nəticə, bə suol tədqiqot be cavob yoftan zəmin bə'məl umoran. Kürə soxta fakthona bə əsosi təqdimothon h'özür soxta bəbiran. Tədqiqota bə müxtəlif formahon: bı kələh qrup, bijlə qrup, cift və fərdi fərdi imbi bərdan.

**Mübodule informasiya.** Tədqiqota vaxtı varasta bə'də mə'lim tapşırığa icroyirə bı sərasiranırə xəbər bidoran. Əz in bə'də şogirdhon bı təqdimot informasiya şüru bısoxtənund, bı dəst vorda nügə informasiyahon bə digər iştirak soxtagorhon poy bəbiran. Həmin təqdimothona əks birə vərəqhon kor bə lövhə bivərixtənund.

**İnformasiyara müzokirə və təşkili.** Mövcud mərhələrə məqsədi nüg bə dəst vorda informasiyara bə sistem vəngəstan və qrupphona h'özir soxta təqdimothona ba areyi əloqara ba ru dərordanı.

Ben mərhələ mə'lim əz köməkçi suolhon ve istifoda soxtan bə dəst vorda fakthona bə məqsəd müvofiq müzokirəyirə təşkil bisoxtan. Təqdimothon bı forme mə'lumot, sxem, qrafik, cədvəl, təsnifot və s. dora bəbiran. Bı nəticə bə suol təddqiqot cavob oydin bəbiran.

**Nəticə və ümumi fikirhon.** Bə nəticə be umoran mə'lim vese kömək bə şogirdhon bə dəst vorda məlumothona ümumi bisoxtan, bə dəst vorda ideyara ve suol tədqiqota (ü ben suol cavob bidoran?) və ve əvvəlin fərziyyəhon şogirdhon (inhona ba areyi düzgün birəhon hısti?) müqoyiseyirə təşkil bisoxtan.

**Yaradıcı tətbiqsoxtan.** Yaradıcı tətbiqsoxtan bilikhona mih'kəm bisoxdan, ürə praktiki əhəmiyyətirə ziyod bisoxdan. Ven məqsəd bə şogirdhon praktik tapşırıqhon dora bəbiran. Əgər yaradıcı tətbiqsoxtana dərh'öl nə bəbiran icro soxtan, bı bə'dərin dərshon bə h'əyot bəgirərundənund.

**Tapşırıqhon xuna.** Bı dərs bə dəst vorda bilik, bacarıq və vərdişhon be mih'kəm soxtan diyə qe tədqiqat və yaradıcılıq elementhoni (müxtəlif yaradıcı korhon, referathon, layihəhon, tədqiqothon və s.) zəngin birə xunara tapşırıqholi istifoda bəbiran.

**Qiymətdoran.** Qiymətdoran şogirdhona bı tə'lim birə noiliyyəthonirə dəyərdoran prəsesi. Qiymətdoran ve kankret meyorhon raftəniyi. Mə'lim şogirdhona əvvəl ven meyorhon oşino soxtəniyi.

### **Refleksiya**

#### ***Üsulhon fəol təlim***

Bı məh'əl fəol təlim istifoda birə üsulhon tə'limə strategiyahonirə be dırış soxtan və təhsilə bə h'əyot begirərundan mühüm cö bəğriftan. Bı pedaqoji ədəbiyyothon uşuna müxtəlif növhonirə ruşun bidorənund. Məsələn, h'əmle beyin, BXDV(Bısdənum, Xosdənum Dunum, Vomixdum), klaster (şoxadoran), anlayışa dərordan, assosasiyahon sıxan, müzokirə, akvarium, ve rolhon öyin, diaqram Venn, loyihe h'özir soxtan və s.

**H'əmle beyin.** Ben üsul əqli hücumış bafanund. Bı şogirdhon bə nügə mövzu maraq be vogəh soxtan, həmçinin uşuna çira xub, çira xərob dunustanışuna be oydin soxtan əz in üsul istifoda bisoxtənund. H'özir birə suola bə lövhə binöisdənund, yoxud şogirdhona bə diqqəti şifohi birasundənund. Şogirdhon ba suolhon əsosən fikrən xıştanuna bafanund. H'əmmə ideyahona şərhi və müzokireyi nəbirə nöistənund. Ancaq əz in bə'də güftirə birə ideyahona müzokireyi, şərhi və təsnifotı əz sər bıdəhişdan. Bə əsos ideyahon yekun zərə bəbiran, şogirdhona güftirə fikrənə təhlil bisoxtənund və qiymət bidorənund.

**Klaster (şoxadoran).** Əz tərəf mə'lim bə lövhə və ya vərəqhon kor doirə kəşirənund və bə şogirdhon tapşırıq dora bəbiran ki, ürə bı mərkəzi nöistə sıxana və əloqeyi birə sıxan və ifodahon güyünd. Bə'də bə mərkəz nöistə sıxana əz ü bə digər əloqeyi birə sıxanhon xəthon kəşind. Tə bə vaxt varastan mümkün biran qədər diyə qe fikr nöistən və uşuna ba areyi əloqa bə'məl vordan tövsiyə bəbiran. Vaxt varasta bə'də bə'məl umora klaster müzokirə bəbiran və bə ümumi fikir umorənund.

**Suolhon.** Suolhon bə prases dərs tədqiqothona diyə və səməreyi təşkilirə bö stimul bidoran. Şogirdhona idroki fəoliyirə be ziyod birani kələh rol bivoxtan.

Suolhona miqdori ba are 4-5 və bə məqsəd müvofiq birani. Suolhona nohrani tənqidi təfəkkürə bə inkişofi rafdəni, məntiqi ardıcılıqlıq güzət birəni, və məzmun və mövzu bilovositə əloqeyi birəniyi.

**Anlayış dərordan.** İn üsul bı forme öyin-yofvinum bəgirəştan və bı şogirdhon kələh fəoli bə'məl uvordan. Mə'lim bə lövhə doirə vərixdan, üreş bə pişti əz şogirdhon tələb birə anlayış nöistə bəbiran. Karta nənöistə tərəfi bə şogirdhon ruşun dora bəbiran və pəh'nun soxta anlayışa xüsusiyyəthonırə bö oid 2 və ya 3 müvofiq sixan bafanund və ya nöistənund. Şogirdhon həmin xüsusiyyəthona bö müvofiq pəh'nun soxta anlayışa biyoftənund.

Əgər şogirdhon in anlayışa be yoftan çətini bıkəşirənund, mə'lim nügə xüsusiyyəthonə əlova bisoxtan.

Şogirdhon fəriyyəhon xıştana güftirə bə'də mə'lim in yofvinuma yoftan üsulirə bə h'əmmeyi birasundan və bə kartoçkahon nöistə sixanhona vokərdan.

**Assosiasiyyahon sixan.** Əz in üsul istifoda bisoxdəni bə girəstə birəniyə mövzu oid əsos sixan (və yo basta sixan) bə lövhə nöistə bəbiran. Şogirdhon ve həmin sixan əloqeyi birə və bə biyor xıştənun vəngəstə fikirhona bafanund və həmin fikirhona mə'lim bə lövhə binöistən. Ve mövzu əloqeyi birə sixanhon əz are güftirə fikirhon cürə soxta bəbiran və əloqeyirə biyoftənund, əz uşun anlayış və yoxud ideya bidərordənund. İn anlayışa bə əsosi bə nügə materiala be vomixtan əz sər bidəhiştənund. İn üsula bə şifohi formeyiş imbi tətbiq soxtan.

**Müzokirə.** Müzokirə bə ətrof mövzu, ideya, məlumat, təəssürot, təhlil və təklifhona rubaru mübodiləyi. Ürə əsos vəzifeyi problemə təhlil soxtan, rah h'ellə yoftan, be düzgün qəror qəbul soxtan imkon bə'məl vordani. Müzokirə güs doştan, təqdim soxtan, suol doran mədəniyyətirə bə forma bivəngəsdən, şogirdhona məntiqi və tənqidi təfəkkürirə, şifohi nitqirə inkişof bisoxtan.

Müzokirə əz bərdan əvvəl qaydahon müzokirərə bə şogirdhona biyorişun bivəngəstənund. Mövzu bı oydin şəkil ifoda bəbiran. Prases müzokirə inkişof soxta suolhona doran və şogirdhona cavobhonırə əz nəzər girərundanə və mə'lim müzokirərə tənzim bisoxtan. Ben məh'əl cavobi "Bəli" və ya "xeyr" birə qapalı suolhon doran müvofiq nisti.

Bı müzokirə in mövzu "Çi sər do? Be ci sər do? Üzgə cür imbist ki boşı və kiləm? İşmun ben vəziyyət ci minind? Ve fikirişmun, həmin obraz ci hiss soxt? İşmun ben şeroit ci hiss misoxtind? İn düzi? Be ançı?" və s. suolhona əz ü istifoda bəbiran.

**Ve rolhon öyin.** Ve rolhon öyin bə müəyyən ye problem əz müxtəlif nöqtəyi-nəzər dənişirana tələb bisoxtan. İn üsul bə şogirdhon imkon bidoran ki, bı hodisəhon iştirokçı boşund və bə mövcud vəziyyət üzgəhona ve çımi dənişund.

Mə'lim ve rolhon öyinə əz ü istifoda bisoxtəni məqsədə, öyinə mövzuyira, ssenariyirə və bı öyin iştirok soxta obrazhona əvvəl müəyyən bisoxtan, ifo birəniyə rolhona mətni nöistə karthon h'özir bisoxtan. Rolhon poy birə bə'də digər şogirdhona əz ü ki rə aparıcı, ki rə müşohidəçi biranıra bə plan vəngəstanund. Be h'özir biran bə şogirdhon vaxt dora bəbiran.

Oyin nümöyiş birə bə'də mə'lim nohra birə problemə və əloqeyi birə müzokirə təşkil bisoxtan.

**Diaqram Venn.** Əşyo və yo h'odisəhona be müqoyisə soxtan, uşuna xünöyə və fərqi birə cəhəthonıra be müəyyən soxtan əz in üsul istifoda bisoxtənund.

Əz Diaqram Venn be istifoda bə ziro dora mərhələhona bə əsosi bərdə bəbiran.

1. Müqoyisə birəniyə əşyo və h'odisəhona müəyyən bəbiran.
2. Həminə burirə doirəhon bıkəşirənund (bə mingəhi be nöistən cö bidoştənund)
3. Bə I və III doirə müqoyisə birəniyə obyekthon qeyd bəbiran.
4. Bə şogirdhon təlimot dorənund (bı təlimot ci ra san müqoyisə sozund və bə doirəhon xünöyə və fərqi birə cəhəthona kıləm qeyd birana bı boreyi sixan bisoxtənund).
5. Müqoyisə birə obyekthon təsvir bəbiran: (fərqi birə cəhəthon bə soğin və çəpin tərəfəhon, xünöyə cəhəthon bə burirə doirə qeyd bəbiran).
6. Müqoyisərə bı nəticeyi ümumi fikirhon güftirə bəbiran.

**Ziqzaq.** İn üsul bə şogirdhon məzmun mətnə bə qutəh'ə müddət be vomixtan imkon bidoran.

Şogirdhon bı tərkibi çor nəfər birə qruphon bö poy bəbiran. (əsos qrup). Bə qruphon birə şogirdhon əz sər bə nüg nımrə bidorənund. Bə hər qrupi eyni rəqəmi birə şogirdhona əz ü nügə qrup (ekspert qrupi) bə'məl uvordənund.

Vomixtəniyə mətn qruphona bı miqdori uyğun h'issəhon poy bəbiran və bə ekspert qruphoni dora bəbiran.

Ekspert qruphoni beşun dora birə h'issərə xundəni, məzmunirə bı sər uftorəni və bə əvvəlin qrup xıştan voyəştə bə'də həmin h'issərə beşun sıxan soxtəniyi.

Mə'lim bə informasiyara dəqiqliq birani be əmin biran mudunu suolhon doran.

## II sinif

### 1. Güşdoştan-bisəruftoran

#### 1.1. Güş doşa fikirə bı sər uftorana nümoyiş bisoxtan

1.1.1. Güş doşa fikirə möhiyyətirə ve suol doran oyırd bisoxtan.

1.1.2. Ve güş doşa fikir əloqədor münasibət xıştana əsosırə ruşun bidoran.

### 2. Sıxansoxtan

2.1. Bə şifozi nitqə bacarıqhonı molik biran xıştana nümoyiş bisoxtan.

2.1.1. Bə h'əqq müşohidə soxta, şinirə və xundahon sıxan bisoxtan.

2.1.2. Əz soda cümləhon ve istifoda soxtan həcmi bijlə dialoqhon dırıst bisoxtan.

### 3. Xundan

3.1. Rubaru umora nügə sıxanhona mə'nöyirə bı sər uftoran xıştana nümoyiş bisoxtan.

3.1.1. Rost umora bə nügə əşyo və h'odisəhon num bidoran.

3.1.2. Bı mətn birə mə'nöyi nəzdiq və əks birə sıxanhona əz həmin cürö bisoxtan.

3.2. Bı texnike xundan və xundana bə əvvəlin bacarıqhonı səh'ib biran xıştana nümoyiş bisoxtan.

3.2.1. Müvofiq mətnhona düzgün baxundan.

3.2.2. Soda cümləhona bə müvofiq qaydahon uyğun ve intonasiyeyi tələffüz bisoxtan.

3.2.3. Həcmi bijlə bə janr uyğun cürö bisoxtan

3.2.4. Bə h'issəhon mətn ve sərlövhə bə məzmunı oid soda plan bəğiriftan.

3.2.5. Bə əsos fikir mətn münasibət xıştan ruşun bidoran.

3.2.6. Əsos məzmun mətnə və h'əyot əloqeyirə bəməl vordan.

### 4. Nöiştan

4.1. Bı texnike nöiştan və nöiştana bə əvvəlin bacarıqhonı səh'ib biran xıştana nümoyiş bisoxtan.

4.1.1. Şinirə sıxan və soda cümləhona düzgün bınöiştan.

4.1.2. Bı nöiştəni bə hüsnxət normahoni rioyət bisoxtan.

4.1.3. Bə əsos müşohidə və təəssürothon həcmi bijlə inşa bınöiştan.

# Cədvəl perspektiv plan

Sıra	Standart	Mövzu	İnteqrasiya	Sə'ət
1	<p>1.1.1. Güş doşa fikirə mohiyyətirə ve suol doran oyırd bisoxtan.</p> <p>1.1.2. Ve güş doşa fikir əloqədor münosibət xıştana əssosırə ruşun bidoran.</p> <p>2.1.1. Bə h'əqq müşohidə soxta, şinirə və xundahon sıxan bisoxtan.</p> <p>2.1.2. Əz soda cümləhon ve istifoda soxtan həcmi bijlə dialoqhon dırıst bisoxtan.</p>	Ruz bilik	<b>H.b.1.3.2;</b> <b>2.4.1; 2.4.2;</b>  <b>T-i.1.1.2;</b> <b>Mus.1.1.1;</b>  <b>Tex.1.1.3;</b> <b>X.z.1.1.4;</b>	1
2	<p>1.1.1. Güş doşa fikirə mohiyyətirə ve suol doran oyırd bisoxtan</p> <p>1.1.2. Ve güş doşa fikir əloqədor münosibət xıştana əssosırə ruşun bidoran.</p> <p>2.1.1. Bə h'əqq müşohidə soxta, şinirə və xundahon sıxan bisoxtan.</p> <p>2.1.2. Əz soda cümləhon ve istifoda soxtan həcmi bijlə dialoqhon dırıst bisoxtan.</p>	Oilemun	<b>H.b.1.3.2;</b> <b>2.4.1; 2.4.2;</b>  <b>T-i.1.1.2;</b> <b>Mus.1.1.1;</b>  <b>Tex.1.1.3;</b> <b>X.z.1.1.4;</b>	2
3	<p>1.1.1. Güş doşa fikirə mohiyyətirə ve suol doran oyırd bisoxtan.</p> <p>1.1.2. Ve güş doşa fikir əloqədor münosibət xıştana əssosırə ruşun bidoran.</p> <p>3.2.1. Müvofiq mətnhona düzgün baxundan.</p> <p>4.1.2. Bə nöistəni bə hüsnxət normahoni rioyət bisoxtan.</p>	Xunemun	<b>O.z.- X.z. 2.2.4;</b> <b>İnf.: 1.1.3.</b>  <b>H.b.: 2.1.2;</b> <b>2.4.3; 3.1.2;</b>  <b>T-i.: 3.1.;</b> <b>Mus.: 1.1.2;</b> <b>X.z.: 2.2.2</b>	1
4	<p>3.2.1. Müvofiq mətnhona düzgün baxundan.</p> <p>4.1.2. Bə nöistəni bə hüsnxət normahoni rioyət bisoxtan.</p> <p>4.1.3. Bə əsos müşohidə və təəssürothon həsmi bijlə inşa bınöiştan.</p>	Əz həmmeyi qəşəng.	<b>Mus.3.1.1.</b>	2
5	<p>3.2.1. Müvofiq mətnhona düzgün baxundan.</p> <p>4.1.2. Bə nöistəni bə hüsnxət normahoni rioyət bisoxtan.</p> <p>4.1.3. Bə əsos müşohidə və təəssürothon həsmi bijlə inşa bınöiştan.</p> <p>2.1.1. Bə h'əqq müşohidə soxta, şinirə və xundahon sıxan bisoxtan.</p>	Biceyi vətən	<b>X z. 2.2.2.,</b> <b>2.2.3.;</b>	2

6	<p>3.2.3. Həcmi bijlə bə janr uyğun cürö bısoxtan</p> <p>3.2.5. Bə əbos fikir mətn münosibət xıştan ruşun bidoran.</p> <p>3.2.6. Əbos məzmun mətnə ve h'əyot əloqeyirə bə'məl vordan.</p> <p>4.1.1. Şinirə sıxan və soda cümləhona düzgün bınöiştan.</p> <p>4.1.3. Bə əbos müşohidə və təəssürothon həcmi bijlə inşa bınöiştan.</p>	<b>Bə küçəhon Şuşa</b>	<b>X.z. 2.2.2., 2.2.3.; Az.d.- İnf. 2.2.2.</b>	1
<b>BSQ</b>				1
7	<p>2.1.2. Əz soda cümləhon ve istifoda soxtan həcmi bijlə dialoqhon dırıst bısoxtan.</p> <p>3.2.1. Müvofiq mətnhona düzgün baxundan.</p> <p>4.1.2. Bı nöistəni bə hüsnxət normahoni rioyət bısoxtan.</p> <p>4.1.3. Bə əbos müşohidə və təəssürothon həcmi bijlə inşa bınöiştan.</p> <p>2.1.1. Bə h'əqq müşohidə soxta, şinirə və xundahon sıxan bısoxtan.</p> <p>3.1.2. Bı mətn birə mə'nöyi nəzdik və əks birə sıxanhona əz həmin cürö bısoxtan.</p>	<b>Nicot</b>	Az.d.-	2
8	<p>2.1.2. Əz soda cümləhon ve istifoda soxtan həcmi bijlə dialoqhon dırıst bısoxtan.</p> <p>3.2.1. Müvofiq mətnhona düzgün baxundan.</p> <p>4.1.2. Bı nöistəni bə hüsnxət normahoni rioyət bısoxtan.</p> <p>4.1.3. Bə əbos müşohidə və təəssürothon həcmi bijlə inşa bınöişdan.</p> <p>2.1.1. Bə h'əqq müşohidə soxta, şinirə və xundahon sıxan bısoxdan.</p> <p>3.1.2. Bı mətn birə mə'nöyi nəzdik və əks birə sıxanhona əz həmin cürö bısoxtan.</p>	<b>Xırda fincon</b>	Az.d.-	1
9	<p>3.1.1. Rost umora bə nügə əşyo və h'odisəhon num bidoran.</p> <p>3.2.2 . Soda cümləhona bə müvofiq qaydahon uyğun ve intanasiyeyi tələffüz bısoxtan.</p> <p>3.2.4. Bə h'issəhon mətn ve sərlövhə bə məzmuni oid soda plan bəğiriftan.</p> <p>4.1.2. Bı nöistəni bə hüsnxət normahoni rioyət bısoxtan.</p> <p>4.1.3. Bə əbos müşohidə və təəssürothon həcmi bijlə inşa bınöiştan.</p>	<b>Məktəb- mun</b>	<b>H.b.1.1.2.; Riy.1.2.1., Mus. 1.1.2. X.z. 2.1.1., İnf.: 1.2.3.</b>	2

## BSQ

10	<p>3.1.1. Rost umora bə nügə əşyo və h'odisəhon num bidoran.</p> <p>3.1.2. Bı mətn birə mə'nöyi nəzdiq və əks birə sıxanhona eż həmn cürö bisoxtan.</p> <p>3.2.2. Soda cümləhona bə müfəfiq qaydahon uyğun ve intanasiyeyi tələffüz bisoxtan.</p> <p>3.2.4. Bə h'issəhon mətn ve sərlövhə bə məzmuni aid soda plan bəğiriftan.</p> <p>4.1.2. Bı nöistəni bə hüsnxət normahoni rioyerət bisoxtan.</p>	<b>Sınıfın adı</b>	Oz.z.- H.b.1.2.; Riy.1.2.1., Mus. 1.1.2. X.z. 2.1.1., İnf.: 1.2.3.	2
11	<p>3.2.2. Soda cümləhona bə müfəfiq qaydahon uyğun ve intanasiyeyi tələffüz bisoxtan.</p> <p>3.2.4. Bə h'issəhon mətn ve sərlövhə bə məzmuni aid soda plan bəğiriftan.</p> <p>4.1.2. Bı nöistəni bə hüsnxət normahoni rioyerət bisoxtan.</p> <p>4.1.3. Bə əsos müşohidə və təəssürothon həcmi bijlə inşa binöiştan.</p>	<b>Bı rəsm dərsi</b>	Az.d.-	2
12	<p>3.2.2. Soda cümləhona bə müfəfiq qaydahon uyğun ve intanasiyeyi tələffüz bisoxtan.</p> <p>3.2.4. Bə h'issəhon mətn ve sərlövhə bə məzmuni aid soda plan bəğiriftan.</p> <p>4.1.3. Bə əsos müşohidə və təəssürothon həsmi bijlə inşa binöiştan.</p> <p>4.1.2. Bı nöistəni bə hüsnxət normahoni rioyerət bisoxtan.</p>	<b>Yosəməndor</b>		1
13	<p>3.2.2. Soda cümləhona bə müfəfiq qaydahon uyğun ve intanasiyeyi tələffüz bisoxtan.</p> <p>3.2.4. Bə h'issəhon mətn ve sərlövhə bə məzmuni aid soda plan bəğiriftan.</p> <p>4.1.3. Bə əsos müşohidə və təəssürothon həcmi bijlə inşa binöiştan.</p> <p>4.1.2. Bı nöistəni bə hüsnxət normahoni rioyerət bisoxtan.</p>	<b>Xəzri</b>	X.z. 2.2.2., 2.2.3.;	1
14	<p>3.2.2. Soda cümləhona bə müfəfiq qaydahon uyğun ve intanasiyeyi tələffüz bisoxtan.</p> <p>4.1.2. Bı nöistəni bə hüsnxət normahoni rioyerət bisoxtan.</p> <p>2.1.1. Bə h'əqq müşohidə soxta, şinirə və xundahon sıxan bisoxtan.</p> <p>3.2.3. Həcmi bijlə bə janr uyğun cürö bisoxtan</p>	<b>Zumustan</b>	Az.d.-	2

15	<p>3.2.2. Soda cümləhona bə müfəfiq qaydahon uyğun ve intanasiyeyi tələffüz bısoxtan.</p> <p>4.1.2. Bı nöistəni bə hüsnət normahoni riyət bısoxtan.</p> <p>2.1.1. Bə h'eqq müşohidə soxta, şinirə və xundahon sıxan bısoxtan.</p> <p>3.2.3. Həcmi bijlə bə janr uyğun cürö bısoxtan .</p>	<b>Xo ra sehri</b>	<b>H.b.1.1.2.. T-i.: .2.1.2.; Mus.1.2.1.</b>	1
BSQ				1
16	<p>2.1.2. Əz soda cümləhon ve istifoda soxtan həcmi bijlə dialoqhon dırıst bısoxtan.</p> <p>4.1.1. Şinirə sıxan və soda cümləhona düzgün bınöiştan.</p> <p>3.2.6. Əsos məzmun mətnə ve h'əyot əloqeyirə bəməl vordan.</p> <p>4.1.3. Bə əsos müşohidə və təəssürothon həsmi bijlə inşa bınöiştan.</p>	<b>Şəhri Bokü</b>	Oz.z.-	2
17	<p>2.1.2. Əz soda cümləhon ve istifoda soxtan həcmi bijlə dialoqhon dırıst bısoxtan.</p> <p>4.1.1. Şinirə sıxan və soda cümləhona düzgün bınöiştan.</p> <p>3.1.2. Bı mətn birə mə'nöyi nəzdik və əks birə sıxanhona əz həmin cürö bısoxtan.</p> <p>3.2.4. Bə h'issəhon mətn ve sərlövhə bə məzmuni oid soda plan bəğiriftan.</p> <p>4.1.3. Bə əsos müşohidə və təəssürothon həcmi bijlə inşa bınöiştan.</p>	<b>Loyij</b>	<b>X z. 2.2.2., 2.2.3.;</b>	1
18	<p>2.1.2. Əz soda cümləhon ve istifoda soxtan həcmi bijlə dialoqhon dırıst bısoxtan.</p> <p>3.2.2. Soda cümləhona bə müfəfiq qaydahon uyğun ve intanasiyeyi tələffüz bısoxtan.</p> <p>4.1.1. Şinirə sıxan və soda cümləhona düzgün bınöiştan.</p> <p>4.1.3. Bə əsos müşohidə və təəssürothon həcmi bijlə inşa bınöiştan.</p> <p>3.2.1. Müvofiq mətnhona düzgün baxundan.</p>	<b>Dəryo Xəzər</b>	Oz.z.-	1
19	<p>4.1.1. Şinirə sıxan və soda cümləhona düzgün bınöiştan.</p> <p>4.1.3. Bə əsos müşohidə və təəssürothon həcmi bijlə inşa bınöiştan.</p> <p>3.2.1. Müvofiq mətnhona düzgün baxundan.</p>	<b>Ohil və şoh</b>	Oz.z.-	1

20	<p>2.1.2. Əz soda cümləhon ve istifoda soxtan həcmi bijlə dialoqhon dırıst bisoxtan.</p> <p>4.1.1. Şinirə sıxan və soda cümləhona düzgün bınöiştan.</p> <p>4.1.3. Bə əeos müşohidə və təəssürothon həsmi bijlə inşa bınöiştan.</p> <p>3.2.1. Müvofiq mətnhona düzgün baxundan.</p> <p>3.2.3. Həcmi bijlə bə janr uyğun cürö bisoxtan</p>	<b>Sığon ve şir</b>	<b>Az.d.-</b>	1
21	<p>2.1.2. Əz soda cümləhon ve istifoda soxtan həcmi bijlə dialoqhon dırıst bisoxtan.</p> <p>4.1.1. Şinirə sıxan və soda cümləhona düzgün bınöiştan.</p> <p>4.1.3. Bə əeos müşohidə və təəssürothon həcmi bijlə inşa bınöiştan.</p> <p>3.2.1. Müvofiq mətnhona düzgün baxundan.</p> <p>2.1.1. Bə h'əqq müşohidə soxta, şinirə və xundahon sıxan bisoxtan.</p>	<b>Cip-cip cüçəhon- mon</b>	<b>Oz.z.- Mus.1.2.1.</b>	1
25	BSQ			1
27	CƏMİ			34

<b>Mövzu</b>	Ruz bilik
<b>Standarthon</b>	<p>1.1.1. Güş doşa fikirə mohiyyətirə ve suol doran oyırd bisoxtan.</p> <p>1.1.2. Ve güş doşa fikir əloqədor münosibət xıştana əsosırə ruşun bidoran.</p> <p>2.1.1. Bə h'əqq müşohidə soxta, şinirə və xundahon sıxan bisoxtan.</p> <p>2.1.2. Əz soda cümləhon ve istifoda soxtan həcmi bijlə dialoqhon dırıst bisoxtan.</p>
<b>Nəticəhon təlim</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• fikirə mohiyyətirə şərh bisoxtan;</li> <li>• bə güş doşa fikir münosibət ruşun bidoran.</li> <li>• bə h'əqq əşyo və hodisəhon sıxan bisoxtan</li> <li>• soda dialoqhon dırıst bisoxtan</li> </ul>
<b>Nitq bacarıqhonı</b>	
<b>Güşdoştan</b>	Bə şifozi göstərişhon adekvat reaksiya, numi kəşirə əşyohona bə şəkil ruşun doran, bə güş doşa mətn birə epizodhona ve illüstrasiyahon rubaru soxtan
<b>Sıxansoxtan</b>	Ve ru şəkil sıxan soxtan, bə situasiya uyğun əz etikethon nitq istifoda, şogirdhona xıştani, oileyi və düsthoni bə h'əqqi təqdimot
<b>Sıxan eh'tiyoti</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ məktəb ◆ mə'lim ◆ şogird ◆ sınıf ◆ dərs ◆ itoğ ◆ lövhə</li> <li>◆ qələm ◆ kitob ◆ dəftər ◆ kitobçə şogird ◆ nümöyənde sınıf ◆ sanitar ◆ növbətçi ◆ xundan ◆ ə'löci</li> </ul>

1-min dərsə ve şagirdhon oşinoyi xarakteri hısti və bə bacarıqhonə dəyər be doran diaqnostik qiymətdoran vocibi. Ben məh'əl bı nəzər vəyiftan lozimi ki, bı məktəb nüg umoragor, ve mühit oşino nəbirə e'lhon əz mərhəle adaptasiya girəştəniyund. Be əzənin bə əvvəlin dərs bərdə diaqnostik qiymətdoran həm be oşinoyi şərait bə'məl san biyonı, bə sınıf bə'məl umora norohətirə əz ara san vəyni, həmiş be mə'lim dəyərdoran fürsəti san ti.

Əz mövzu "Ruz bilik" bəhs bisoxtəni bı dərs motivasiya be soxtan əvvəl bə h'əqq e'lhma qə xosta əyləncəhon mudunind sıxan soxtan. "Çı təhər əyləncə diyə maraqlıyi?", "Vaxtışmuna

kiləm bəgirundənind?”, “Diyə qə xosta məşğuliyyət komini?” və s. suolhon ve doran şogirdhona həm bə h'əqq xosta məşğuliyyətişun sıxan soxtanişuna, ben məh'əl xıştanuna diyə roh'ət və sərbəst hiss soxtanişına san noil boşind, bə mövzu dərs san dunind girəstan. “Zamona maraqlı gireştani, tihi və bimə'nö nə gireştani ürə ziqiyət bısoxtan. Vaxta həmişə düzgün poy və bə düz fəoliyyət sərf soxtəniyim. Be əzəninisi “Imruz, hezim işmun vaxtışmuna bə çi sərf bısoxtənind?” suolırə ve doran vese “məktəb”, “dərs”, “xundan” cavobhonırə mudunind ustoran. Əz in bə'də əz dərs kitobi ve istifoda soxtan bə 6-toyin səhifə birə şəkilə bə h'əqqi sıxan soxtanişuna, ürə təsvir soxtanişuna mudunind xohış soxtan. Bə 6-toyin səhifə birə şəkilhon dirəhon xitanuna bə h'əqqi sıxan bısoxtəni şogirdhon “məktəb”, “şogird”, “mə'lim”, “dərs”, “kitob”, “dəftər”, “parta”, “çanta”, “qələm”, “karandaş”, “pozan”, “xətkəş”, “qələmqobi” və s. anlayışhon san istifoda sozund. Diqqət soxtəniyə əsos məqom un sıxanhona düzgün, bə qaydahon uyğun tələffüz birani, şogirdhon uşuna mə'nöyişuna düzgün bə sər uftoraniyi.

Əz in bə'də işmun şogirdhon bə 6 və 7-toyin səhifəhon birə şəkilhona bə əsosi sıxan soxtanişuna, ve təsvir birəhon əloqədor dialoqhon tərtib soxtanişuna mudunind xostan. Bə şogirdhon be kömək beşun mudunind suolhon istiqomət doran. Məsələn,

- E'lhon, bə 7-toyin səhifə birə şəkil ve diqqəti dənişind. Bı şəkil ki təsvir bire?
- Mə'lim və şogirdhon.
- Diyə çi bədirənind?
- Sınıf itoğı, lövhə, parta.
- Mə'lim çi bısoxtan?
- Mə'lim dərs bəgirəstan (və yo xəbər vəyifdan).
- Pəs bə püşö lövhə pöyiştə kilə.
- Ü mə'liimə güftirəhonırə qeyd bısoxtan (və yo bə suolhoni cavob bidoran).
- Biyen ben kilə num tim. və s.

Ben zamon işmun şogirdhona komin sıxanhona xub dunustanişuna, komin sıxanhona beşun nüg biranırə san dunind. Nügə sıxanhona bə təkror soxtani, uşuna bə tələffüzi və mə'nöyirə bə səri pöyöstən xüsusi diqqət sozind.

Bı 7-toyin səhifə birə bə 4-toyin tapşırıq bə məktəb ləvozimothonırə numhoni nöistə bire və kinin güftirə bəbiran:

#### 4. Sıxanhona təkror sozind və bı dəftər noişind.

◆ məktəb	◆ məlim	◆ şogird	◆ sınıf
◆ dərs	◆ itoğ	◆ lövhə	◆ qələm
◆ kitob	◆ dəftər	◆ kitobçə şogird	◆ nümöyənde sınıf
◆ sanitar	◆ növbətçi	◆ xundan	◆ əloçi

İşmun in sıxanhona bə şogirdhon mudunind xunda və mə'nöyirə izoh soxtana xohış soxtan. Bə dəftərhişuniş mudunind nöistə soxtan. Yoxud dərsə vese öyin mudunind təşkil soxtan. Məsələn, bə ruyi sıxanhon nöistə birə karthona xundanırə imbi təşkil soxtan.

Ve məktəb və məktəb ləvozimothoni əloqədor anlayışhona, sıxanhona bə biyor vəngəstə bə'də şogirdhona vaxt xıştanuna bı oilə girərndənişun bə nəzər vəyiftəni və bə are in anlayışhon əloqə bə'məl umorəniyi. Be əzənin həmin duto anlayışa uşuna bə h'eyotişuna ben mərhəleyi kələh mə'nöyi biraniyi qeyd birəniyi. Üzgə ye variantiş şogirdhona bə “güz dorind və ruşun tind” tapşırığı əməl soxtanişunu. Ben məh'əl mə'lim və məktəb əloqədor anlayışhona

numhonirə yeki-yeki bafan və şogirdhon bə şinirə sixanhon uyğun şəkilhona ruşun bidorənund. İn fəoliyyətə ve qruphon və fərdi imbi bərdan. Bı məh'əl fərdi kor əvvəl zuhuna xub du-nusta elhona cəlb soxtan məqsədəuyğunu.

Şogirdhona be fərdi qiymətdorani əz uşun bə h'əqq məktəb sixan soxtana mudunind xohış soxtan. Məsələn, "Man məktəbliyim. Bə dutoyin sınıfı baxundənum. Məktəbmun bə Sumqayıti. Məktəbmuna nımreyi 23-yi. Man bə 2 a sınıfı baxundənum. Məktəbmun firəh və rişini. 4 mərtəbeyi" və s.

Mə'lim qrup korirə vese öyüniş mudunu bərdan. Məsələn, bə ruyi məktəb ləvozimothoni, xunra əşyohoni, ve küçə anlayışı əloqədor əşyohona şəkilhoni təsvir birə karthona bə ye qrup bidorənund və bə ruyi "məktəb", "xuna", "küçə" sixanhoni nöistə birə karthona ruşun doran mudunu tələb soxtan. Ben zamon öyna ve temp raftanı şogirdhona bə diyə dinamik biran və ve sürəti qəror doran vodor san sozi. Bı eyni zamon uşuna san bə həvəs biyonı.

Əz in bə'də şogirdhona diyə qe bə həvəs be vordan üçuna qiymətdoranışuna ve vosite əylənceyi birə şəkilhon imbi bərdan. **Məsələn, şəkillərdə yazın: ve çətin, qismən, orta səviyyə, yüksək səviyyə**

Nº	Qiymətdora birə bacarıqhon	Ve çətinini	Mə'lim və hamrahhon xıştana ve köməyi	Orta səviyyə	Yüksək səviyyə
1	Güs doşa fikirə bı sər baftoran və şərh bisoxtan				
2	Bə güs doşa fikir münasibət ruşun bidoran				
3	Ve ru şəkilhon sixan bisoxtan				
4	Bə h'əqq məktəb dialoqhon tərtib bisoxtan				

Qrup Meyarhon	I qrup	II qrup	III qrup
Məktəb ləvozimothonirə başunuxtan			
Bıstan əməkdoşı soxtan			
Fikirhon xıştana bıstan ifoda soxtan			
Əz vaxt ve səməreyi bıstan istifoda soxtan			

<b>Mövzu</b>	Oilemun
<b>Standarthon</b>	<p>1.1.1. Güş doşa fikirə mohiyyətirə ve suol doran oyırd bisoxtan.</p> <p>1.1.2. Ve güş doşa fikir əloqədor münosibət xıştana əsosirə ruşun bidoran.</p> <p>2.1.1. Bə h'əqq müşohidə soxta, şinirə və xundahon sıxan bisoxtan.</p> <p>2.1.2. Əz soda cümləhon ve istifoda soxtan həcmi bijlə dialoqhon dırıst bisoxtan.</p>
<b>Nəticəhon təlim</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>fikirə mohiyyətirə şərh bisoxtan;</li> <li>bə güş doşa fikir münosibət ruşun bidoran.</li> <li>bə h'əqq əşyo və h'odisəhon sıxan bisoxtan</li> <li>soda dialoqhon dırıst bisoxtan</li> </ul>
<b>Nitq bacarıqhonı</b>	
<b>Güşdoştan</b>	Bə şifozi göstərişhon adekvat reaksiya, numi kəşirə əşyohona bə şəkil ruşun doran, bə güş doşa mətn birə epizodhona ve illüstrasiyahon rubaru soxtan
<b>Sıxansoxtan</b>	Ve ru şəkil sıxan soxtan, bə situasiya uyğun əz etikethon nitq istifoda, şogirdhona xıştani, oileyi və düsthoni bə h'əqqi təqdimot
<b>Sıxan eh'tiyoti</b>	<i>həmrəyi, mehriboni, səmimiyyət, sədoqət, vəhdət, düstigəri</i>

Dərsə motivsiya hisseyirə be bə'məl vordan dərs kitobırə bı 8-toyin səhifeyi birə şəkilə mudunind istifoda soxtan.“Bə şəkil ve diqqəti dənişind, ben şəkil kiləm imbi num doran?”, “Əz şəkil komin mə'nörə imbi dərordan?”, “Bı şəkil təsvir birə insonhon bemun komin məlumota bixostənund rasunund?” və s. suolhon ve doran işmun əz şogirdhon vese oilə, xuna, oilərə vəhdəti, kələh oilə anlayışhona mudunind ustoran. Mütləq şogirdhona diqqətirə vese “Mənə oiləman mənə qaleməni”, “Mənə oiləman mənə yelig bəbiran” anlayışhona ve istiqomət doran uşuna bı darun oilə birə münasibəthona bə səri biyonind. Bə are oilə üzvhoni birə sədoqət, məhəbbət, h'irmət, qeyqu, səmimiyyət və s. münəsibəthona vocib və əhəmiyyəti birani sıxan sozind. İşmun in anlayışhon besun ve suol doranış mudunind ustoran.

Bı məh'əl in dərs bə ruyi oilə üzvhoni bə areyi birə münəsibəthona əks soxda kart-honeş mudunind istifoda soxtan. Mə'lim bı şəkil təsvir birəhona ve oydinə səs, dəqiq, ve oromı güftiranırə və şogirdhona ve hosundi tələffüz soxtanırə təmin soxtəniyi.

Bə 9-toyin səhifə dora birə mətnə ve növbəyi xunda soxtan mümkününi. Əz in bə'də bı sər mətn imbi kor bərdan. Be əzənin bə iro dora birə tapşırıqhon san beşmunn kömək sozi. Uşuna ve vositeyi işmun şogirdhona mətnə çan qədə bı sər uftoranişuna müəyyən san sozind, bı eyni zamon fikirhon xıştanuna ifoda soxtan bacarıqhonisuna, sıxan və cümləhon bə çı dərəcə düzgün tələffüz soxtanişuna, ben zamon bə qrammatik qaydahon kıləm əməl soxtanişuna oyırd san sozind.

**3. Bı mətn əz cı sıxan bıraftan?**

**4. Ve fikirişmun, bı mətn kirə əz oileyi sohbət bısoxtənund?**

**5. Oilə ciyi?**

**6. Uzvhon oilə be çı həmrəy birəni?**

**7. Bə komin suol bı mətn cavob hi?**

A) Oilə əz çan nəfər iborəti?

B) Babo və nənə ve çı məşğulund?

C) Məmə ve xuvar çı bı soxtanund?

8-toyin tapşırıq şogirdhona sıxanhona mə'nöyirə kıləm vəyiftanırə be qiymət doran san kömək sozi.

**8. Mə'no sıxanhona izoh sozind.**

vəhdət, mehriboni, düstigəri

Şogirdhona nöiştan bacarıqhonırə be peymundan əz uşun dora plana bə əsosi əz 8-10 cümlə iborət ye mətni nöiştana təklif sozind. İn tapşırığa vese xunara tapşırığı tind.

İn dərsə dutoyin sə'etirə dora plana bə əsosi nöiştə birə inşahon ve müzokireyi mudunind bərdan.



## 10. Bı həqq oileşmun mətn tərtib sozind.

### PLAN

- Tərkib oilə.
- Bı oilə münasibəthon.

İşmun bə inşahon qiymət bidorəni sıxanhona bə düzgün nöistəni, fikrhona bə düzgün ifodeyi diqqət soxtanışmun lozımı. Yoxud bə'zi inşahona xunda soxtanış mümkünü. Bə məh'əl xundan bə şogirdhona tələffüzi diqqət soxdəni, səhv ifoda, səhv tələffüzə əz diqqət nə verijundəni, müzokirə bərdəni, bə düzgün tələffüz noil birəni-yind. İnşahona xunda bə'də qiymətdorana ve iştiroki şogirdhon mudunind bərdan. Məsələn, "Ve fikirişmun diyə maraqlı inşa kirə inşayı bı?", "Bə digər inşahon güş doşta bə'də bı nöisteyişmun komin qüsura dirind?" suolhonırə ve doran cavob ustoran mümkünü.

Bı dərs kitobi dora birə 9-toyin tapşırıq şəkil və anlayışhona bə əsosi be əloqə bə'məl vordan bacarığırə bə forma san vəngəni. İşmun tapşırığa ye qos ve mürəkkəb soxtan anlayışhona miqdorırə ziyod soxtan və yo əz şogirdhon nüg və müxtəlif anlayışhon mudunind ustoran. Bı eyni zamon bı nöistə birə inşahon ve oilə əloqədor in anlayışhona əzü bı komin səviyyə istifoda birana imbi dəqiqlik soxtan.

Nº	Qiymətdora birə bacarıqhon	Ve çətinini	Mə'lim və hamrahhon xıştana ve köməyi	Orta səviyyə	Yüksək səviyyə
1	Güş doşta fikirə bı sər baftoran və şərh bısoxtan				
2	Bə güş doşta fikir münasibət ruşun bidoran				
3	Ve ru şəkilhon sıxan bısoxtan				
4	Bə h'əqq oilə dialoq tərtib bısoxtan				
5	Plana bə əsosi inşa binöiştan				

Mövzu	Xunemun
<b>Standarthon</b>	<p>1.1.1. Güş doşa fikirə möhiyyətirə ve suol doran oyırd bisoxtan.</p> <p>1.1.2. Ve güş doşa fikir əloqədor münosibət xıştana əsosırə ruşun bidoran.</p> <p>3.2.1. Müvofiq mətnhona düzgün baxundan.</p> <p>4.1.2. Bı nöistəni bə hüsnxət normahoni riyət bisoxtan.</p>
<b>Nəticəhon təlim</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• ve güş doşa mətn əloqədor suolhon bidoran</li><li>• bə hüsnxət normahoni uyğun binoğstan</li><li>• bə güç doşa fikir münosibət ruşun doran</li></ul>
<b>Nitq bacarıqhonı</b>	
<b>Güşdoştan</b>	Bə şifozi göstərişhon adekvat reaksiya, bə güş doşa epizoda ve illüstrasiyahon rubaru soxtan
<b>Sıxansoxtan</b>	Ve ru şəkil sıxan soxtan, mətn tərtib soxtan
<b>Sıxan eh'tiyoti</b>	Xuna, mənzil, itoğ, mətbəx, vanna itoğı, xisirana itoğı, qonağa itoğı, eyvon, şkof, rəf, kitob rəfi, divan, kreslo, dibçək, gül, şəkil, tablo, şörə ləmpeyi, roh'əti, təmisi, səliqə-səhmon və s.

Motivasiyara tərtibi bı 11-min səhifə birə şəkilə bə əsosi mümkünü. Şogirdhon bə şəkil ve dənişiran mudunund mənzilə təsvir soxtan və yoxud mənzil xıştanuna ve bı şəkil birə mənzilə müqoyisə soxtan. Yoxud İlyas Tapdığa “Ye xuneman hısti” şeirirə vese ye öyni imbi təşkil və təqdim soxtan ( vese güşdoştan mətniyiş imbi).

Ve xanda-xanda Gülnor  
 Kinin güfti bə İlqor:  
 Bı dor xuneman hısti,  
 Yof ba xuna ki hısti?  
 Duvori toxça-toxça,  
 Toxçeyi boğça- boğça.  
 Toğçahoni ve toğı,  
 Boğçahoni ve boğı,  
 Ye siniyi ağaçeyi,  
 Nısti dəri-boceyi...  
 Ye qədər ü fikir soxt,  
 Be yoftan ü küşiş soxt.

İlqor güfti: -A Gülnor,  
 Xuna xünö bə ənor!  
 Toğçeyi ve boğçeyi,  
 Boğçeyi ve ağaçeyi.  
 Toğçeyirə vokərdom,  
 Boğçeyirə vokərdom.  
 Dənişirum əz boceyi,  
 Xordom ürə əz ağaçeyi.  
 Şirini hısti, turşı hısti,  
 Dədəhon kinin güfti:  
 Əz güsti kabob na bı,  
 Əz xuni kosa nə bı.

İn şeir xunda birə bə'də bə şogirdhon “Bı şeir çira bə h'əqqi söhbət bıraftan bı?”, “Xuna bafani şeirə qəhrəmonhonı çira bı nəzər girifdon?”, “Ve fikirişmun insonhon be an çı xunahon xıştanuna bixostənund?” və s. suolhon mudunind doran. Təbii ki, şogirdhona diqqətirə əz “xuna” anlayışı bə'də bə “mənzil” və yo “itoğ” anlayışhonı imbi çarxundan və uşuna ba areyişun birə fərqə izoh soxtan.

Bə şogirdhon in mətn vese güşdoştan mətni imbi təqdim biran:

*“Əz sər səböh’ bı. Mö piçə vəno va bə'də bə h'ayot dərmo. Səri bə kor qarış bı. E'lhon hələm baxsırən birund. Zahid çımhon xıştana vokərd. Bı nəfəs xıştan ye təh'liyi hiss soxd. Ətraf bı darun düvə bı. Bı mətbəx xorı basuxtan bı. Zahid xıştana vir nasoxt. Zü bı sər pö vaxışt. Ə'lörə xost bikişi. Bə səs h'əmmeyi umo.”*

Ben məh'əl bə şogirdhon diqqətirə bə xune xıştana hər vaxt mühofizə soxtan və be əzənin küşiş soxtana vocib birana güftiran lozımı:

1. Ə'lö bı komin xuna əz sər dəhiştə bı?
2. Ə'lörə səbəbi çı bı?
3. Ve fikirişmun, h'odisəhon kıləm san davom sozi?
4. Mətnə bə əsosi Zahidə xüsusiyyəthonırə qeyd sozind.

Ben məh'əl ve “Həyot bilgiyi” fənni inteqrasiya soxtəniyind, “Xub və xərob xüsusiyyəthonmun” mövzuyirə ven mövzu əloqeyirə bə'məl vordəniyind. Kunun sozind ki, şogirdhon əz “cəsorət”, “şücoə't”, “qəhrəmoni” “cəldi” anlayışhonı istifoda sozund.

Şogirdhona xundan bacarıqhonırə bə forma be vəngəstan və inkişof soxta soxtan dərs kitobırə b1 13 və 14-toyin səhifəhon birə mətnə mudunind xunda soxtan. İnə ve növbeyiş imbi soxtan..

Şogirdhona bə bilk və bacarıqhonışun be qiymətdoran 1, 2, 3, 4, 5-toyin tapşırıqhon imbi istifoda soxtan. Yoxud vese qrup kori şogirdhona bə 1-min qrupi "Mənə xuneman", 2-toyin qrupi "Mənə mənzilman", 3-toyin qrupi "Mənə itoğman" mövzuhoni təqdimot hözir soxtana tapşırıq mudunind doran. Ben məh'əl vese əlova material xuna, mənzil, itoğa şəkilhonırə, yoxud xunara əşyohonırə şəkilhonırə beşun təqdim biranırə mudunind təşkil soxtan. Ven rah işmun şogirdhona in anlayışhon əz həmin cürə soxtanişuna mudunund müəyyən soxtan, b1 eyni zamon sıxansoxtan, fikrə izoh soxtan bacarıqhonışuna san peymunind. İnə be oyırd soxtan işmun dərs kitobırə b1 14-toyin səhifeyi birə 1-min tapşırıq mudunind istifoda soxtan.

Nöiştan bacarıqhonırə be inkişof soxtan və lügət ehtiyotırə be ziyyod soxtan bə şogirdhon b1 5-toyin tapşırıq dora birə in sıxanhona əz ruyi nöiştana və şifohi mə'nöyirə izoh soxtana mudunind tapşırıq doran:

*mətbəx, xuna, mənzil, ve səliqeyi, roh'ət, təmisi, doştan*

Ben məh'əl uşuna diqqətirə bə səliqə-səhmon, təmisi, roh'əti anlayışhonı istiqomət mudunind doran.

Yoxud vese b1 8-toyin tapşırıq dora birə plana bə əsosi mətn tərtib soxtana imbi təklif soxtan:

1. Xuneyişmuna təsvir sozind.

Plan

1. Xuneyişmun birə ərozi
2. İtoğhona miqdori
3. Bə itoğhon birə əşyohon
4. Mənə itoğman

Şogirdhona bə h'əqq xune xıştanun sıxan bısoxtəni əz *mətbəx, vanna itoğı, xisirana itoğı, qunağa itoğı, eyvon* anlayışhonı istifoda soxtanı diqqət sozind.

Meyarhon Num şogird	Mətnə baxundan	Ve güs doşta mətn əloqeyi birə suol bıdoran	Bə fikir münosibət xıştana əsosirə ruşun bıdoran	B1 nöiştəni bə hüsnxət normahoni əməl bısoxtan.
Nodır	+	-	+	-
Vaqif	+	-	-	-
Leylo	-	+	-	+
Nəzrin	+	-	+	-

Cortoyin dərs  
Əz h'əmmeyi  
qəşəng

<b>Mövzu</b>	Əz h'əmmeyi qəşəng.
<b>Standarthon</b>	<p>3.2.1. Müvofiq mətnhonan düzgün baxundan.</p> <p>4.1.2. Bı nöisdəni bə hüsnxət normahoni riroyət bisoxtan.</p> <p>4.1.3. Bə əsos müşohidə və təəssürothon həsmibijlə inşa binoiştan.</p> <p>2.1.1. Bə h'əqq müşohidə soxta, şinirə və xundahon sıxan bisoxtan.</p>
<b>Nəticəhon təlim</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>İnşa binoiştan</li><li>bə h'əqq xunde xıştan sıxan bisoxtan</li><li>bə hüsnxət normahoni uyğun binoiştan</li><li>bə güş doşa fikir münosibət ruşun doran</li></ul>
<b>Nitq bacarıqhonı</b>	
<b>Güşdoştan</b>	Bə şifozi göstərişhon adekvat reaksiya, bə güş doşa epizoda və illüstrasiyahon rubaru soxtan
<b>Sıxansoxtan</b>	Ve ru şəkil sıxan soxtan, mətn tərtib soxtan
<b>Sıxan eh'tiyoti</b>	<i>Küçə, qəşəng, gözəl, dükun, ticorət mərkəzi, oilə, tərsi, həyəcon, qeyqu, məhəbbət, münosibət</i>

Motivasiya be soxtan musiqi ve sixanhoni bə Səadət Fərziyeva oid birə “Soğ boşı, möman, var boşı, möman” mə’niyirə imbi vəyiftan. Mə’nirə linki ini: <https://www.youtube.com/watch?v=e3Y8lRn-kmo>

Bə musiqi güş doşta bə’də əz şogirdhon bı mə’ni bə h’əqq ki söhbət raftana xəbər vəynind. “Mö” cavobırə ustorə bə’də “Mö kiyi?”, “Bə h’əqqi çı mudunind güftiran?” suolırə ve doran mörə diyə doğma, diyə əziz ye inson birani, imuna xostəgor, bə qeyqu-mun mundə, həmişə bemun diqqət ruşundora ye şəxsiyyət biranırə bə h’əqqi fikirhon san bışünöyind. Bə lövhə “Ü əz h’əmmeyi qəşəngi” sixanhonırə nöistə bə’də in sıxana hər kəsə bə h’əqq mö xıştan fikir soxtanırə və güftanırə mudunind qeyd soxtan və dərs kitobırə bı 17-toyin səhifeyi birə mətn imbi girəstan.

Motivasiyara bı 16-toyin səhifə təsvir birə şəkilə ve ruyış imbi soxtan. Əz şogirdhon bı şəkil çira təsvir biranırə xəbər bıvəyifdəni uşun bə h’əqq oilə san sıxan sozund, işmun ve müxtəlif suolhon doran uşuna diqqətirə bə “mö” sıxanı mudunind istiqomət doran. Əz in bə’də “Izim mö xıştana bə dükun vir soxta ye kileyirə bə h’əqqi mətn san xunim” bafanım və mətnə ba xundan bəgirəştənim.

Işmun mətnə xundanırə vese ve rolhon öyüniş mudunind girərundan. Be əzənin mudunind 3 şogirdə cürö soxtan, bə’də bı yeki əvvəlin h’issərə, bon yekin dutoyışun rolhona sixanhonırə xundana imbi tapşırıq doran. Ben zamon sıxanhona düzgün xundanı və tələffüzi əlova, bə intionasiya və emosiyahoneş ifodeyi diqqət sozind.

Mətnə xundana tamom soxta bə’də digər şogirdhona bə 3, 4, 5, 6 və 7-toyin suolhon cavob doran imbi cəlb soxtan:

1. Mətnə numi be an çı “Əz h’əmmeyi qəşəng”i?
2. Kilə mö xıştana beş vir soxta bı?
3. Kilə mö xıştana be yoftan çı soxtəniyi?



4. Mö xıştana be yoftan benbijlə kilə çı tövsiyə mitind?
5. Mö xıştana be vir nasoxtan bə kilə komin məsləhətə mıdorind?

Ben zamon şogirdhon ancaq mətnə əsos fikirirə na san müəyyən sozund, bı eyni zamon kilərə mö xıştana vir soxtanırə səbəbhonırə və ben vəziyyət bafdarəni çı soxtanışuna bə h’əqqi san sıxan sozund. Uşun həmişə fikirhon xıştanuna ifoda soxtan bacarıqhonırə san nümoysi sozund. İşmun ben məh’əl “Ve fikirişmun, e'l mö xıştana vir bisoxtəni komin hisshona bəgirərundan bı?” suolırə ve doran bə h’əqq hisshon mudunind sıxan vokərdan. Bı eyni zamon ve H’əyot bilgiyi fənni san integrasiya dunind soxtan.

Bı e'lhon kreativ təfəkkürə bə forma be vəngəstan numi “Bə dükun” birə ye dialoqi mudunind tərtib soxtan. İn fəoliyyətə ve cıfthoniş imbi bə h’əyot girərundan. Şogirdhon bə cıfthon cürö birə bə'də bı mövzu “Bə dükun” kiləm ye dialoqi tərtib soxtan xıştanuna sərbəst müəyyən soxtəniyund.

12-toyin tapşırıq vese xunara tapşırığı mudunind be növbəti dərs doran və qiy-mətdorana bərdan. Şogirdhon əz 6-8 cümlə iborət mövzuyi "Mənə möman" birə inşa nöistəniyund. Be inşa nöiştan işmun əvvəl beşun plan təqdim mudunind soxtan.

**Plan.** 1. Mörə zohirirə təsvir sozind.

2. Bə mö birə münosibətişmuna nöisind.

3. Mörə beşmun birə münosibətirə nöisind.

İşmun bə inşahon qiymət bı dorəni sıxanhona bə düzgün nöistəni, fikirhona bə düz-gün ifodeyi diqqət soxtanişmun lozimi. Yoxud bə'zi inşahona xunda soxtanış mümkünü. Bə məh'əl xundan bə şogirdhona tələffüzi diqqət soxdəni, səhv ifoda, səhv tələffüzə əz diqqət nə verijundəni, müzokirə bərdəni, bə düzgün tələffüz noil birəniyind. İnşahona xunda bə'də qiymətdorana ve iştiroki şogirdhon mudunind bərdan. Məsələn, "Ve fiki-rışmun diyə maraqlı inşa kirə inşayı bı?", "Bə digər inşahon güş doşta bə'də bı nöiştə-yışmun komin qüsura dirind?" suolhonirə ve doran cavob ustoran mümkünü.

Yoxud "Bə inşahon güş doşta bə'də ve fikirişmun həmişə ümumi birə komin xüsusiyyəthon mövcudi?" suolirə ve doran imbi müzokirə soxtan. Ben məh'əl şogirdhona dərorda ümumi anlayışhona bə lövhə mudunind qeyd soxtan. Əz qəd un anlayışhon mə'nöyi nəzdkik birə sıxanhona yoftan və əz zirə xətt kəşiran mümkünü.

Bı 8-toyin tapşırıq dora birə mə'nöyi nəzdkik birə sıxanhona müəyyən soxtan bacarığı, bı 9-toyin tapşırıq sıxana ve şəkil əloqeyirə bə'məl vordan bacarığı, bı 10-toyin tapşırıq sıxanhona düzgün nöistən bacarığ bə forma vəngəstan məqsədi histi. Bı 11-toyin tapşırıq şogirdhon bı cö nöqtəhon uyğun sıxanhona nöistəniyund.

Bı oxır dərs həm qrup kori, həmiş cürö-cürö şogirdhona fərdi qiymətdoranişuna imbi bərdan.

Meyarhon Num şogird	Mətnə baxundan	Ve güş doşta mətn əloqeyi birə suol bidoran	Bə fikir münəsibət xıştana əsosirə ruşun bidoran	Bı nöisədəni bə hüsnxət normahoni əməl bisoxtan.
Nodir	+	-	+	-
Vaqif	+	-	-	-
Leylo	-	+	-	+
Nəzrin	+	-	+	-

Meyarhon Qrup	I çift	II çift	III çift
Dialoq tərtib bıstan soxtan	+	-	+
Fikir xıştana ifoda bisoxtan	+	+	+
Əməkdoşı bisoxtan	-	-	+
Əz vaxt ve səməreyi bıstan istifoda soxtan	-	-	+

Mövzu	Biceyi vətən?
<b>Standarthon</b>	<p>3.2.1. Müvofiq mətnhona düzgün baxundan.</p> <p>4.1.2. Bı nöistəni bə hüsnxət normahoni riyət bisoxtan.</p> <p>4.1.3. Bə əsos müşohidə və təəssürothon həsmi bijlə inşa binoiştan.</p> <p>2.1.1. Bə h'əqq müşohidə soxta, şinirə və xundahon sıxan bisoxtan.</p>
<b>Nəticəhon təlim</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>İnşa binoiştan</li><li>bə h'əqq xunde xıştan sıxan bisoxtan</li><li>bə hüsnxət normahoni uyğun binoiştan</li><li>bə güş doşta fikir münosibət ruşun doran</li></ul>
<b>Nitq bacarıqhonı</b>	
<b>Güşdoştan</b>	Bə şifohi göstərişhon adekvat reaksiya, bə güş doşta epizoda ve illüstrasiyahon rubaru soxtan
<b>Sıxansoxtan</b>	Ve ru şəkil sıxan soxtan, mətn tərtib soxtan
<b>Sıxan eh'tiyoti</b>	<i>Vətən, Xəzər, doğma, kələh, sərvət, h'öyiz, quyi öü</i>

Motivasiyara musiqiyi bə Emin Sabitoğlu, sıxanhoni bə Sədaqət Əhmədova oid birə “Bə xoktı cünman qurbun, Ozərbəycon” mə’niyirə bə əsosi mudunind soxtan. Mə’niyirə linki beşmun təqdim soxta bəbiran:

<https://www.youtube.com/watch?v=4GvRp0E8-c0>

Bə musiqi güş doşta bə’də əz şogirdhon bı mə’ni söhbətə əz çı raftanırə xəbər vəyind. “Ozərbəycon”, “Vətən” cavobhona usdora bə’də “Ve fikirişmun, be çı bı mə’ni “Bə xoktı cünman qurbun, Ozərbəycon” güftirə bəbiran, “Mə’ni komin qərtmuna və vəzifemuna təlqin bısoxtan” suolhonırə ve doran şogirdhona bə h'əqq “vətən” anlayışı dunustəhonişuna be sıxan soxtanışun şəroit bə’məl san biyo.

Motivasiyara bı 19-toyin səhifə təsvir birə şəkilə ve ruyi dialoqa ve davam soxtan imbi soxtan. Diyə bə’də bı 20-toyin səhifə birə mətnə ve növbəyi xundan mümkünü.

Ben zamon şogirdhona mətnə ve intonasiya xundanışun və sıxanhona bə düzgün tələffüz soxtani diqqət sozind.

İşmun bə şogirdhon vese “Bı Ozərbəycon komin təbii sərvəthon hısti?”, “Ozərbəycon bə dünya ve komin sərvəthon xıştan məşhuri?” suolhonırə imbi doran. Yoxud bı sər mətn kora bı dərs kitobı bı 20-toyin səhifeyi təqdim birə suol və tapşırıqhona bı cö ve rasundan imbi davom soxtan.

**2. Bı mətn əz çı sıxan bısoxtənund?**

**3. Vətən be ançı doğma hisob bəbiran?**

**4. Əz in piyəruna sıxani komini be n mətn vəyəsiran?**

- A) Hər sanq Vətən əzizi.
- B) Bə dünya əz vətən əziz çılı hısti?
- C) Xalqa zihri, selə zihri?

6-toyin tapşırığı bı şogirdhon bı sər mətn kor soxtan bacarıqhonişuna san inkişof sozi. İşmun in tapşırığa bə şogirdhon mudunind kor fidostan.

**5. Mətnə bə abzashon cürö sozind və beşun num tind.**

Mətnə bə abzashon be cürö soxtan:

- ◆ Cümləhona ve diqqəti xunind.
- ◆ Eyni cirə təsvirirə dora cümləhona bı ye gö biyornind.

## NÜMUNƏ

I abzas

Mənə vətənman Ozərbəyconi. Vətənmuna  
gözələ təbiəti hısti. Üşəhon, hamorihon,  
çəməhom vətənmuna ziynəti.

6-toyin tapşırıq bə sixanhon əks mə'nöyi birə sixanhona yoftana tələb bısoxtan. İşmun müəllifə əz mətn təqdim soxta sixanhona miqdorirə mudunind ziyod soxtan.

### 6-ci tapşırıqda mə'nöyi sözünü belə yazın

**6.** Dora sıxanhona ve mənöyi nəzdik  
birə sıxanhon əvəz sozind.



9-toyin tapşırıq plana bə əsosi inşa nöistana təklif bısoxdan. İn tapşırığa bə şogirdhon vese xunara tapşırığı mudunind doran. Şəkilə və plana bə əsosi şogirdhon bə h'əqq Laçın əz 10-15 cümlə iborət inşa mudunund nöisten. İşmun vese məkon beşun müxtəlif məkanhona mudunind təqdim soxtan. İnşahona müzokireyi bə dutoyin sə'ət san bərdə boşı.

İşmun bə inşahon qiymət bı dorəni sıxanhona bə düzgün nöistani, fikirhona bə düzgün ifodeyi diqqət soxtanışmun lozımı. Yoxud bə'zi inşahona xunda soxtanış mümkünü. Bə məh'əl xundan bə şogirdhona tələffüzi diqqət soxtəni, səhv ifoda, səhv tələffüzə əz diqqət nə verijundəni, müzokirə bərdəni, bə düzgün tələffüz noil birəninizind. İnşahona xunda bə'də qiymətdorana ve iştiroki şogirdhon mudunind bərdan. Məsələn, "Ve fikirişmun diyə maraqlı inşa kirə inşayı bı?", "Bə digər inşahon güş doşta bə'də bı nöisteyişmun komin qüsura dirind?" suolhonirə ve doran cavob ustoran mümkününi.

Yoxud "Bə inşahon güş doşta bə'də , ve fikirişmun, insonhon be an çı vətənə bı xostənund, bə vətən qiymət bıdorənund?" suolirə ve doran imbi müzokirə soxtan. Yoxud "Imruz Vətənə bı hər cöyi inşaat korhoni bıraftan? Vefikirişmun, inə səbəbi

çiyi?” suolirə bə şogirdhon ve doran və in cavobhona vese “Vətənə məhəbbəti”, “Səhi-bhon xox ürə bixostənund gözəl boş” və s. boşı.

7 və 8-toyin tapşırıqhon bə are mətn və şəkilhon əloqə biranıra tələb bısoxtan.

İn tapşırıqhon bı fərdi qayda bı cö rasundan diyə düzgün imbi.

Meyarhon Num şogird	Mətnə baxundan	Ve güş doşta mətn əloqeyi birə suol bidoran	Bə fikir münosibət xıştana əsosirə ruşun bidoran	Bı nöisəni bə hüsnxət normahoni əməl bısoxtan.
Nodir	+	-	+	-
Vaqif	+	-	-	-
Leylo	-	+	-	+
Nəzrin	+	-	+	-

Meyarhon Qrup	I qrup	II qrup	III qrup
Tapşırığa bı vaxtı bı cö bırasundan	+	-	+
Tapşırığa düzgün bı cö bırasundan	+	-	+
Əməkdoşı bıstan soxtan	-	+	+
Fikirxıştana əsosirə bıstan ruşun doran	+	-	+

Şeştoyn dərs  
**Bə küçəhon  
Şuşa**

Mövzu	Bə küçəhon Şuşa
<b>Standarthon</b>	<p>3.2.3. Həcmi bijlə bə janr uyğun cürö bisoxtan</p> <p>3.2.5. Bə əsos fikir mətn münasibət xıştan ruşun bidoran.</p> <p>3.2.6. Əsos məzmun mətnə ve həyət əloqeyirə bə'məl vordan.</p> <p>4.1.1. Şinirə sıxan və soda cümləhona düzgün bınöiştan.</p> <p>4.1.3. Bə əsos müşohidə və təəssürothon həcmi bijlə inşa bınöiştan.</p>
<b>Nəticəhon təlim</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>Mətnhona cürö bisoxtan;</li><li>bə hüsnxət normahoni uyğun bınöiştan</li><li>İnşa bınöiştan</li><li>Mətnə məzmunirə nağıl bisoxtan</li><li>Mətnə əsos fikirirə müəyyən bisoxtan</li></ul>
<b>Nitq bacarıqhonı</b>	
<b>Güşdoştan</b>	Bə şifohi göstərişhon adekvat reaksiya, bə güş doşta epizoda ve illüstrasiyahon rubaru soxtan
<b>Sıxansoxtan</b>	Ve ru şəkil sıxan soxtan, mətn tərtib soxtan
<b>Sıxan eh'tiyoti</b>	Şuşa qalası, Xarıbülbül, Vətənə müh'oribeyi, igid, əsgər

Motivasiyara be soxtan bə şogirdhon bə ifo Xumar Qədimova sıxanhoni bə Rəşad Məcid, musiqiyi bə Xumar Qədimova oid birə mə'ni "Şuşa" mudunind təqdim soxtan. Yoxud Musa Ələkbərlirə "H'əmme bılındihon an tiyi, Vətən" silsile şeirhona bə areyi bə Şuşa həsr soxta əz "Şuşara şoriyi" şeiri ye porça imbi xundan:

Ordumun nöişte in şeirə be tı,  
Məğruri, qolibi hezim tı, Vətən!  
Şuşa, voyəşt bə pişt bılınditi,  
H'əmme bılındihon əz antı, Vətən !

Diyə bə'də əz şogirdhon "Bə h'əqq Şuşaçı bısdənind?", "Bə Şuşa komin kələh şəxsiyyəthon bire?", "Ve Şuşa əloqədor bə h'əqq komin hodisəhon şinirend?" və s. suolhoan mudunind doran və be şogirdhon bə h'əqq Şuşa be sıxan soxtaşun şəroit bə'məl vordan.

Dərs kitobırə b1 23-toyin səhifə dora birə vese güşdoştan mətni təqdim sozind. Həmin mətnə bərə beşmun təqdim bısoxtənim:

*"Şuşa Ozərbaycon'a əz mədəniyyət mərkəzhonı və həmiş əz mühüm şəhərhonırə yekiyi. Ü, Qərəboğa dili h'isob bəbiran.*

*Şuşara əsosıra Qərəboğa xoni Pənohəli xon nohre. Ben şəhr əvvəl b1 şərəf Pənohəli xon "Pənohobod", bə'də "Şuşa qalası" və "Şəhri Şuşa" numhonırə dorond. Bə Şuşa dün-yora bə hiç cöyi köyr nə birə "Xarı bülbül" gülirə imbi diran.*

*Şuşara həmiş vese "Ozərbaycon musiqiyirə lalüyi" və "Şərqə konservatoriyyeyi" başı-nuxtənund.*

*Ozərbaycon Respublikəyirə Prezidenti İlham Əliyevə ve torixi 7 may 2021-min sol birə sərəncomi Şəhri Şuşa Ozərbaycon'a mədəniyyət paytaxtı e'lon bire".*

Bə mətn güş doşta bə'də şogirdhon b1 sər mətn korişuna ven suolhon mudunind təmin soxtan: "Şəhri Şuşara əsosıra ki nohre?", "Şuşara əvvəlin numi kiləm bire?", "Əz in gülhon komini bə Şuşa köyr bəbiran?" B1 şəkil təqdim birə gülhonə hər yekirə bə Şuşa köyr biranırə b1 nəzər vəynind və komin gülə bilovositə ve Şuşa və Qərəboğ əloqədor biranırə imbi bə biyor vəngəstan, h'ətto ven gül əloqeyi birə məşhur əfsonara be şogirdhon mudunind sıxan soxtan. Yoxud in bəndə imbi güftiran:

Vətənə boğ!" ol-əlvoni,  
Nısti bara Xarı-bülbül.  
Be çı hər cötı əlvoni,  
Zir sineti, zərdə bülbül?!

Şogirdhona xundan bacarıqhonırə be təkmil soxtan beşun Çınarə Köçərlirə b1 24-toyin səhifə ve ixtisori təqdim birə "Bə küçəhon Şuşa" mətnirə mudunind xunda soxtan. Xundan varasta bə'də b1 25-toyin səhifə birə suol və tapşırıqhonə b1 səri imbi kor soxtan.

4. Bı mətn bə h'eqq komin h'odisəhon sıxan bisoxtənund?
5. Qəhrəmon əsgərhonmun be ançı be xokhonmun də'vo bisoxtənund?
6. Əz inhon yeki səbəb düşmənə də'vo na soxtani:
  - ✓ Uşun bısdənund ki, in xokhon əz ənişun nisti.
  - ✓ Əz də'vo soxtan vomundə birund.
7. Mətnə əsos fikirirə müəyyən sozind.

Ben suolhon bı fərdi qayda cavob dora birə bə'də 7 və 8-toyin tapşırıqhonə ve qrupphon imbi kor soxtan:

8. H'odisəhona oxirirə təxmin sozind.
  - ✓ Ve fikirişmun, h'odisəhona nəticəyi kiləm san boş?
  - ✓ Xüsusi təyinati birəhon çı san sozund?
9. Əz şəkilhon komini mətnə oxiri mudunu biran?


Bı şogirdhon ba are fərqlihon müəyyən soxtan bacarığı be vomıxtan beşun be motivasiya təqdim birə şeir mətnhoni və "Bə küçəhon Şuşa" mətnirə müqayisə soxtana mudunind təklif soxtan.

Şogirdhon sıxan eh'tiyotırə be ziyod soxtan 9 və 10-toyin tapşırıqhon beşmun san kömək sozi.

#### **Sıxanhona nəzdik mə'nöyirə müəyyən sozind.**



Bə h'eqq əsgər sıxanı dunustəhonişmuna nöisind.



Nöiştan bacarıqhonırə be inkişof soxtan "Dora birə sıxanhona nöisind və ye çantoyırə bə cümlə kor fitind" tapşırığırə mudunind doran.

Vətən, əsgər, xok, yurd, qəhrəmon, igid.

*Bı cö nöqtəhon komin h'ərfhon birəniyi?*

əs...ər, d...şmən, x...k, Ş...şa, La...ın, q...hr...mon

### Cümlərə tamom sozind.

*"Man əsgər imbisdum, ..." yoxud "Man əsgər bəbirəni..."*

İşmun oxirin tapşırığa vese xunara tapşırığı və yo ven num əz 8-10 cümlə iborət inşa nöiştana mudunind doran.

Meyarhon Num şogird	Mətnhona fərq bisoxtan	İnşa bısdan nöiştan	Bə hüsnxət normahoni riyət bisoxtan	Məzmun mətnə nail bisoxtan
Nodir	+	-	+	-
Vaqif	+	-	-	-
Leylo	-	+	-	+
Nəzrin	+	-	+	-

	1-min səviyyə. Ve çətinini	2-toyin səviyyə. Ve kömək mə'lüm və hamrahhon xiştan	3-toyin səviyyə. Əz hiç kəs kömək na bastoran
Tapşırıga bı cö bırasundan	-	+	-
Tapşırıga bı cö bırasundəni əz əvvəlin təcrübərə istifoda bisoxtan	+	-	-
Tapşırıga bı cö bırasundəni müxtəlif rahhon təklif bisoxtan.	-	-	+

Mövzu	Nicot
<b>Standarthon</b>	<p>2.1.2. Əz soda cümləhon ve istifoda soxtan həcmi bijlə dialoqhon dirist bısoxtan.</p> <p>3.2.1. Müvofiq mətnhona düzgün baxundan.</p> <p>4.1.2. Bı nöistəni bə hüsnxət normahoni riyoət bısoxtan.</p> <p>4.1.3. Bə əbos müşohidə və təəssürothon həcmi bijlə inşa binöiştan.</p> <p>2.1.1. Bə h'əqq müşohidə soxta, şinirə və xundahon sıxan bısoxtan.</p> <p>3.1.2. Bı mətn birə mə'nöyi nəzdik və əks birə sıxanhona əz həmin cürö bısoxtan.</p>
<b>Nəticəhon təlim</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dialoqhon tərtib bısoxtan ;</li> <li>• Mə'nöhoni nəzdik və əks birə sıxanhona cürö bısoxtan .</li> <li>• İnşa binöiştan</li> <li>• bə h'əqq xunde xıştan sıxan bısoxtan</li> <li>• bə hüsnxət normahoni uyğun binöiştan</li> <li>• bə güş doşta mətn münosibət ruşun doran</li> </ul>
<b>Nitq bacarıqhonı</b>	
<b>Güşdoştan</b>	Güşdoştan, bə nitq birə əbos fakthona cürö soxtan
<b>Sıxansoxtan</b>	Ve ru şəkil sıxan soxtan, şifozi mətn tərtib soxtan
<b>Sıxan eh'tiyoti</b>	<i>Məktub, əsgər, qəhrəmoni, şücoə't, fədokori, igid, bı sər uftoran, düst, h'əkim, i'morət, ə'ssəl, e'lon, düşmən, müh'osirə, vətən, də'vo, h'əsan,</i>

Işmun motivasiyara sıxanhoni və musiqiyi bə Şahin Musaoğlu, ifoyi bə bijlə ifoçı Nuray Rəhman oid “İgid əsgər, mihkəm pö!” mə’niyirə bə əsosi mudunind soxtan. Mə’niyirə linki beşmun təqdim soxta bəbiran:

<https://www.youtube.com/watch?v=eEmD3D8UEII>

Bə mə’ni güş doşta bə’də bə şogirdhon ve “Bə h’əqq qəhrəmoni Ozərbəyconə əsgəri çı bistənind?”, “Komin qəhrəmon əsgər və zabithonmuna başunuuxtənind?” suolhonı mudunind mürociət soxtan.

Yoxud motivasiyara dərs kitobırə bə 27-toyin səhifeyi dora birə şəkil bə əsosi dırıst soxtan mümkünü. Ben zamon şogirdhon bı şəkil çı təsvir birana, bı şəkil birə əsgərə ki biranırə və s. bə h’əqqi bijlə süjeti birə ye mətni mudunund tərtib soxtan.

Bı 28-toyin səhifə əz Nicota qəhrəmoni bəhs soxta bijlə mətnə ve növbəyi xunda birəniyi. Ben məh’əl şogirdhon ancaq əz məzmun xəbərdor nə birəniyund, bı eyni zamon mətnə ve intonasiyeyi, sıxanhona və cümləhona bə düzgün tələffüz soxtaşı un əmin biran lozımı. Mətn xunda birə bə’də dərs kitobırə bı 29-toyin səhifeyi təqdim birə suol və tapşırıqhonə ve köməyi şogirdhon bı sər mətn korişuna mudunind təşkil soxtan.

### **1. Ve num mətn roziyind? İşmun kiləm num mədorind?**

Işmun bə inşahon qiymət bı dorəni sıxanhona bə düzgün nöistəni, fikirhona bə düzgün ifodeyi diqqət soxtaşı mun lozımı. Yoxud bə’zi inşahona xunda soxtaşı mümkünü. Bı məh’əl xundan bə şogirdhonə tələffüzü diqqət soxtəni, səhv ifoda, səhv tələffüzə əz diqqət nə verijundəni, müzokirə bərdəni, bə düzgün tələffüz nail birəniyind. İnşahona xunda bə’də qiymətdorana ve iştiroki şogirdhon mudunind bərdən. Məsələn, “Ve fikirişmun diyə maraqlı inşa kirə inşayı bı?”, “Bə digər inşahon güş doşta bə’də bı nöisteyişmun komin qüsura dirind?” suolhonırə ve doran cavob ustoran mümkününi.

### **2. Əz in h’odisəhon yeki bı mətn nisti:**

- A) Nicot yaralı əsgərə xiilos bisoxtan.
- B) Düşmənə hücumu birəh’m bı.
- C) Nicat xıştəni yaralı bı..

### **3. H’odisəhonə sireyirə müəyyən sozind.**

- 1. Nicata düşmənə be firmundan mövqe xıştana dəyiş soxtani
  - 2. Düşmənə əvvəlin hücumu
  - 3. Düstthoni Nicota əz təhlükə xəbərdor soxtani
- A) 1,2,3 B) 2,1,3 C) 2,3,1

4-toyin tapşırığa vese xunara tapşırığı mudunind doran. Bə **mətn əsosən Nicot obrazırə xüsusiyyəthonırə nöisind**. Bə şogirdhon in tapşırığa bı cö bırasundəni güyind ki, bə “Şoyəd man bı cö Nicot boşum, çı misoxtum?”, “Vese Nicot diyə komin qəhrəmonhon bə h’əqqi şinirom?” suolhonı cavob tund.

Tapşırığa müzokireyi dərsə bə dutoyin sə'eti san boşı. İn tapşırıqhonanın bə əsosi şogirdhon nəinki məzmun mətnə bıvomıxtənund, bı eyni zamon sıxan ehtiyothon xıştanunesan zəngin sozund. Məsələn, 4-toyin tapşırıq ve mətnə qəhrəmoni əloqədor xarakterik xüsusiyyəthona bə həqqi bə fikir soxtan və nəticə dərordan san kömək sozi.

Bə dutoyin sə'et əz sər bə nüg bı sər mətn kora davom soxtana və mətnə əsos fikirə müəyyən soxtana mudunində tapşırıq doran. İn tapşırıq bı şogirdhon ve mətn kor soxtan və hər xosta ye mətnirə ideyeyirə müəyyən soxtan vərdişhonirə bə forma san vənganı.

Bə şogirdhon bı həmmə dərshon birə mə'nöhonı nəzdik və əks birə sıxanhona yoftan tələbi birə 2 tapşırıq dorond.

1. Sıxanhona ve mə'nöyi nəzdik birəhon əvəz sozind.

Bı sər uftoran -----? düst -----? quvva -----?

2. Ü həmmə quvve xıştana kürə vədo və də'vo düsthon xıştana bı tani döyst cümləyirə bö əz ziri xətt kəşirə birə sıxana ve komin ifoda imbi əvəz soxtan?

A) həmmeyi B) birə C) hər

Əlbəttə ki, əz səviyye sinif, şogirdhona bacarıqhonirə bə nəzər ve vəyiftan in tapşırıqhonaya qədər imbi mürəkkəb soxtan və sıxanhona miqdorirə ziyod soxtan. Bı dərs kitobi şogirdhon sıxansoxtan bacarıqhonirə be inkiof soxtan uyğun tapşırıqhon hısti. Be əzənin dərs bı nəzər gıriftə tapşırıqhon bə ziroyi.

**10.** Bı həqq Mühoribe Vətən dunustəhon işmuna söhbət sozind.

**11.** Soğin və çəpin sütunhona ba areyi əloqə yofind və piyəruna sıxanhonirə bərpo sozind.

**A**

1. İgid üyi
2. İgidük
3. İgid imiri
4. İgidi

**B**

- a) bə düşmən na miləmi.
- b) bə hər əzobi tob ti.
- c) bə guruna məqom məlum imbi.
- d) numi imuni.

**12.** Bərpo soxta piyəruna sıxanı komini bə məzmun mətn uygunu?

11-min tapşırıga bı cö rasundan ve cifthon ve dialoq dırıst soxtan mümkünü. Ben məhə'l piyəruna sıxanırə əvvəlin h'isseyirə şogirdə yekiyi, oxırıra dutoyini san güy. İne

h'ettoo vese öyin imbi girerundan və piyəruna sixanhona miqdorirə mudunind ziyod soxtan.

Bı şogirdhon nöistən vərdişhonirə bə forma be vəngəstan və inkişof soxtan bı nəzər giriftə tapşırıqhon inhoni:

1. Sixanhona bə heco cürö sozind və əz ruyi nöisind.

h'əkim, i'morət, ə'ssəl, e'lən, düşmən, müh'osirə, vətən, döyüş, h'əsan, əsgər

2. Bı cö nöqtəhon roho dora sixanhona əlova sozind.

cəsur, Ozərbəyconə orduyi, ozod soxtan, Qərəboğa Vətən müh'oribeyi, ölkemuna

Bə 2020-toyin sol 27 sentyabr .... əz sər dəhişt. Prezidentə ve əmri .... bə hücum girəst.

Xokhona be ... müborizə əz sər dəhişt. ... əsgərhonmun şəhər və dihhonmuna ozod soxt.

Sa rangiyə beydoğmun ... bə h'əmme əroziyi işnə soxta bı.

İşmun hər duto tapşırıqə ve qrupphon mudunind kor soxtan. Be əzənin bı 1-min tapşırıq dora birə sixanhona miqdorirə mudunind ziyod soxtan və bə qrupphon imbi poy soxtan. Dutoyin tapşırıqə bı fərdi qayda kor soxtan diyə məqsədəuyğun san boşı.

Meyarhon Şogirdhon	Dialoq tərtib bısoxtan	Bə h'əqq xunde xiştan sixan bısoxtan	İnşa bınöistən	Bınöisdəni bə hüsnxət qaydahoni əməl bısoxtan	Mə'nöyi nəzdik və əks birə sixanhona fərq bısoxtan
Nodir					
Mehin					
Ayla					
Vidadi					

Meyarhon Qrup	I çift	II çift	III çift
Dialoq bıstan tərtib soxtan	+	-	+
Fikir xiştana ifoda bısoxtan	+	+	+
Əməkdoşı bısoxtan	-	-	+
Əz vaxt və səməreyi bıstan istifoda soxtan.	-	-	+

<b>Mövzu</b>	Xırda fincon
<b>Standarthon</b>	<p>2.1.2. Əz soda cümləhon ve istifoda soxtan həcmi bijlə dialoqhon dırıst bisoxtan.</p> <p>3.2.1. Müvəfiq mətnhonə düzgün baxundan.</p> <p>4.1.2. Bı nöistəni bə hüsnxət normahoni rioyət bisoxtan.</p> <p>4.1.3. Bə əsos müşohidə və təəssürothon həcmi bijlə inşa bınöiştan.</p> <p>2.1.1. Bə h'əqq müşohidə soxta, şinirə və xundahon sıxan bisoxtan.</p> <p>3.1.2. Bı mətn birə mə'nöyi nəzdig və əks birə sıxanhona əz həmin cürö bisoxtan.</p>
<b>Nəticəhon təlim</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dialoqhon tərtib bisoxtan ;</li> <li>• Mə'nöhonı nəzdig və əks birə sıxanhona cürö bisoxtan .</li> <li>• İnşa bınöiştan</li> <li>• bə h'əqq xunde xıştan sıxan bisoxtan</li> <li>• bə hüsnxət normahoni uyğun bınöiştan</li> <li>• bə güş doşta mətn münosibət ruşun doran</li> </ul>
<b>Nitq bacarıqhonı</b>	
<b>Güşdoştan</b>	Güşdoştan, bə nitq birə əsos fakthona cürö soxtan
<b>Sıxansoxtan</b>	Ve ru şəkil sıxan soxtan, şifohi mətn tərtib soxtan
<b>Sıxan eh'tiyoti</b>	Fincon, dürü, həqiqət, düzə sıxan, dürüst, dürdüçigəri, cəsərət və s.

Be motivasiya soxtan dərs kitobıra bə 32-toyin səhifeyi dora şəkilə mudunind istifoda soxtan. "Ve fikirişmun, oilə kiləm birəniyi?", "Bı oilə komin vəzifəhonmun hısti?", "Dürüst biran, hər zamon düz sıxan soxtan bə püşö oilemun vəzifemun mudunu biran?", "Dürüst biranmun, sıxana düzürə güftirə məh'əl oilemuna, insonhona be mun münosibəti kiləm bəbiran?" suolhonirə bı dorəni şogirdhona imbi istiqomət doran.

Diyə bə'də bə şogirdhon vese güşdoştan mətni Lev Tolstoya "Yoşila fincon" mətnirə imbi doran. Mətnə linki besmun təqdim bəbiran.

[https://www.google.com/search?q=Tolstoy+ya%C5%9F%C4%B1+fincan&rlz=1C1G-CEU\\_ruAZ1041AZ1041&oq=Tolstoy+ya%C5%9F%C4%B1+fincan&gs\\_lcp=EgZjaHJvbWUy-BggAEUYOTIGCAEQRRg90gEJMTA4NzlqMGo3qAIAsAIA&sourceid=chrome&ie=UTF-8#fpage=ive&vld=cid:c7cf7576,vid:4nZLkvvaOJA.st:0](https://www.google.com/search?q=Tolstoy+ya%C5%9F%C4%B1+fincan&rlz=1C1G-CEU_ruAZ1041AZ1041&oq=Tolstoy+ya%C5%9F%C4%B1+fincan&gs_lcp=EgZjaHJvbWUy-BggAEUYOTIGCAEQRRg90gEJMTA4NzlqMGo3qAIAsAIA&sourceid=chrome&ie=UTF-8#fpage=ive&vld=cid:c7cf7576,vid:4nZLkvvaOJA.st:0)

İn mətnə ve növbeyi xunda soxtan mümkünü. Yoxud ve rolhon öyinə bı şəkili imbi girerun- dan. Baxundəni və ve rolhon öyinə bı məh'əli e'lhma sixanhona bə dəqiq və düzgün tələffüz soxtani, mə'nöhonirə düzgün bı sər uftoranişun əmin boşind. Be əzənin mətn xunda birə bə'də besun müəyyən suolhon mudunind doran.

*Ba suolhon cavob tind:*

1. Gedə ba xunaçı bisoxtan bı?
2. Be məh'əlçı sər do?
3. Dədeyi umoran bı xorıçırı di?
4. Dədə xəbər vayiftəni gedəçı cavob do?
5. Kiləm fikir bisoxtanind gedə düz soxt?
6. İşmun kiləm misoxtind?

İşmun bı məh'əl dərs bı H'əyat bilgisi və Ozərbəyconca zuhuni fənhoni imbi ineqrasiya təşkil soxtan. Məsələn, bı H'əyat bilgisi dərsi "Oilə", "Xuba xüsusiyyəthon", "Səhv hərəkəthon" mövzuhoni, yoxud əz Ozərbəycon zuhuni fənni bı "Xub çiyi, xərob çiyi" fəsili təqdim birə "Düsti", "Düzi" mövzuhonirə imbi ineqrasiya soxtan.

Əz in əlova mütləq bə şogirdhon "Tı Muroda bı cöyi imbiştı,çı misoxti?", "Ve fikirişmun, dədeyi Muroda dürü güftiranırə fəhmist?", "Əgər fəhmist, be ançı ven əloqədor hiç çiyi nə güfti?" suolhonirə mudunu doran, xıştanuna ben situasiya be hiss soxtanışun, be fikir soxtanışun mudunind şeroit bə'məl vordan.

Bı şogirdhon məzmun və num mətn, məzmun mətn və ürə əsos ideyiye anlayışhona bə areyi əloqara bə'məl ordan vərdişirə bə forma be vəngəstan besun in suolhona imbi doran.

3.Bə mətn be ançı "Fincon" numi dorond?

4.Bı mətn bı komin suol cavob nıstı?

- a) Gedə ba xunaçı bisoxtan bı?
- b) Dədə xəbər vayiftəni gedəçı cavob do?
- c) Piyər bə kük xıştan be ançı hırsın bı?

Bə nəzər vəynind ki, dərs kitobı bı 33, 34 və 35-toyin səhifəhon birə tapşırıqhon şogirdhon bilik və bacarıqhonı be qiymətdoran san kömək sozi. Məsələn, əşyo və numirə bı areyi birə əloqara bə'məl vordan xıştanuna be peymundan bə ziro birə suola imbi doran.

10. Əz inhon komini bı dərs kitobi numi kəşirə əşyora şəkili?

**a. istikon                  b. fincon                  c. kosa**

Ben xünöö üzgə suoliş mudunu biran:

12. Çoy, şirə və öyü be xordan lozım birə əşyohona numirə güyind.

Yoxud mə'nöyi nəzdik birə sixanhona və həmin əloqa bə'məl vordanırə və dərk soxtanışuna be müəyyən soxtan bə ziro birə suola mudunind doran və cavobı bı fərdi qayda xəbər vəyiftan:

11. Həqiqət sıxanırə və komin sıxan imbi əvəz soxtan?

A) dürüst                  B) düz                  C) təmis

Şogirdhon bilik və bacarıqhonışuna, ushuna və mətnə strukturi, ideyeyi, h'odisəhona sər dora zamon və məkon əloqeyi birə nəticəhonişina be peymundan in tapşırığa mudunind doran:


5. H'ikoyara bə əsosi sxemə tamom sozind.

Num hikoya	Cö sər dora hodisəhon	Vaxt sər dora hodisəhon	Obrazhon	Əsos fikir hikoya

İn tapşırıga ve qrupphon bı cö rasunda diyə məqsədəuyğun imbi. Ben zamon işmun şogirdhona nohra birə suol və istiqoməthon müzokirə soxtan, ve qrup kor soxtan, fikirhona mübədilə soxtan, əməkdoşı soxtan və s. bacarıqhonisuna san bə forma vəngənind.

Şogirdhona sixan soxtan və fikirhon xıştanuna ifoda soxtan bacarıqhonirə be peymundan bı dərs kitobi birə 4-toyin tapşırıga mudunind istifoda soxtan.

6. Bə h'ikoya əsosən bə piyər və kük obrəzəni münosibət ruşun tind.



İn tapşırıga bə əsosi şogirdhona bə xüno situasiyahon kıləm hərəkət soxtanışuna və bə xıştanun kıləm münosibət birənirə bə h'eqqi fikirhonişuna imbi müəyyən soxtan və müzokirə firəh soxtan.

Bı dərs kitobi dora birə 14-toyin tapşırıga in bacarığa be müəyyən soxtan imbi itifoda soxtan Ben məh'əl bı nəzər vəyiftan lozımı ki, bı məktəb nüg umoragor, ve mühit oşino nəbirə e'lhon əz mərhəle adaptasiya gırəştəniyund. Be əzənin bə əvvəlin dərs bərdə diaqnostik qiymətdoran həm be oşinoyi şərait bəməl san biyonı, bə sinif bəməl umora norohətirə əz ara san vəyni, həmiş be mə'lim peymundan fürsəti san ti.

14. Bə h'eqq "Süfrə mədəniyyəti" söhbət sozind.

İn tapşırıqış şogirdhona fikirhonişuna düzgün ifoda soxtan bacarıqhonirə bə ru san dəroni. Eyni funksiyara bı cö rasunda üzgə ye tapşırıq:

"Bı mətbəx" numi birə dialoq tərtib sozind.

- Be nohor komin xuroka mixostind h'özir sozind?
- Sıfrərə kıləm h'özir minind?

7 və 8-toyin tapşırıqhon bı fərdi qayda imbi bı cö rasundan. Vəziyyətə izah soxda və yo bə h'ikoya təsvir birə ve situasiya əloqədor komin piyəruna sixanira dünustanışuna mudunind xəbər vəyiftan.

*Əz in piyəruna sixani yeki bə məzmun mətn uyğuni:*

- a. Dürü pö imvəyni, ammo ki na muro.
- b. Əz sadto dürü ye rosti xubi.

8-toyin tapşırıq şogirdhona mətnə əsos ideyeyirə müəyyən soxta-nasoxtanışuna be oyırd soxtan san kömək sozi. İn tapşırıga bı kollektiv forma imbi soxtan. Ben zamon bə şogirdhon ve müəyyən suol beşun istiqomət mudunind doran.

Mətnə əsos fikirirə müəyyən sozind.

Bı dərs kitobi ye çanto tapşırıq şogirdhona nöiştan bacarıqhonirə peymundan dora bire. Məsələn,

*Sixan və cümləhona nöişind.*

*fincon, xird soxtan, xəbər vəyiftan .*

*Piyər əz kük xiştan xəbər vəyift. Küki həqiqəqətə güfti. Ü, fincona xird soxta bı. Dədə bə kük xiştan təşəkkür soxt.*

Bə şogirdhona bə kinin vəziyyəthon uftorana bə h'əqqi fikir soxtan və yebijlə inşa nöiştana təklif soxtanış maraqlı mudunu biran. Bınöisdəni sixanhona bə düzgün nöiştan qaydahoni rioyer soxtanışuna tapşırıq tind. Tapşırıga bidorəni “Dürüst biran çətin, yo hosundi?”, “Oilə və valideynhon bə püşöyi dürüst biran be ançı həmişə vəzifemuni?” suolhonireş imbi doran və cavobirə xostan.

Bə “Be çı na imbi dürü güftiran?” suoli cavob nöişind.

Bərə dora tapşırıq ancaq be nöiştan bacarığıra na, bı eyni zamon fikrəhonisuna be ifoda soxtan bacarığırə be müəyyən soxtanış lozım san boşı.

**Bə dialoq iştirok soxtagorun:** *piyər, mö, kük, kilə*

**Mövzu:** *be nohor xurok hözir soxtan*

Meyarhon Num şogird	Mətnə baxundan	Bə hüsnəxət nor-mahoni rioyer bı-soxtan.	Həcmi bijlə inşa nöiştan	Bə h'əqq xundahon xiştan sixan bısoxtan	Dialoq tərtib bısoxtan	Mə'nöyi nəzdik birə sixanhona cürö bısoxtan
Adil	+	-	+	+	+	+
Lolə	-	+	-	-	+	-
Mohir	+	+	+	+	+	-

Meyarhon Qruplar	I qrup	II qrup	III qrup
Sxemə tamom bısoxtan.			
Sxemə ve mətn əloqeyirə bə'məl vordan			
Əməkdoşı bısoxtan.			
Əməkdoşı bısoxtəni bə nəzokət qaydahoni əməl bısoxtan.			
Mülöhizəhona bə forma bı vəngəstani iştirok bısoxtan.			

<b>Mövzu</b>	Məktəbmun
<b>Standarthon</b>	<p>3.1.1. Rost umora bə nügə əşyo və h'odisəhon num bidoran.</p> <p>3.2.2. Soda cümləhona bə müfəfiq qaydahon uyğun ve intənasiyeyi tələffüz bısoxtan.</p> <p>3.2.4. Bə h'issəhon mətn və sərlövhə bə məzmuni oid soda plan bəğiriftan.</p> <p>4.1.2. Bı nöistəni bə hüsnxət normahoni riyət bısoxtan.</p> <p>4.1.3. Bə əsos müşohidə və təəssürothon həcmi bijlə inşa binöiştan.</p>
<b>Məqsədhon təlim</b>	
<b>Forme kor</b>	Kollektiv kor, fərdi kor, ve qruphon kor
<b>Metodhon</b>	Diskussiya, müşohidə
<b>Nəticəhon təlim</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Soda cümləhona ve intənasiyeyi tələffüz bısoxtan;</li> <li>• əşyo və h'odisəhona numirə müəyyən bısoxtan.</li> <li>• Plan mətnə tərtib bısoxtan; .</li> <li>• İnşa binöiştan</li> <li>• bə h'əqq xunde xıştan sıxan bısoxtan</li> <li>• bə hüsnxət normahoni uyğun binöiştan</li> </ul>
<b>Nitq bacarıqhonı</b>	
<b>Güşdoştan</b>	Güşdoştan, bə nitq birə əsos fakthona cürö soxtan
<b>Sıxansoxtan</b>	Ve ru şəkil sıxan soxtan, şifohi mətn tərtib soxtan
<b>Sıxan eh'tiyoti</b>	<i>İdmon zoli, kitobxuna, muzey, eksponat, sərgi</i>

Be dərs motivasiya soxtan sıxanhoni və musiqiyi bə Nüşabə Nuri məxsus "Möman məktəb" mə'niyi istifoda mudunind soxtan. Be əzənin mə'nirə linki beşmun təqdim bəbiran. Mə'nirə bə əsosi kəşirə ye qutəh'ə cizgi filmiyiş nümoyış san boş. İşmun ürə bə şogirdhon mudunind ruşun doran.

<https://www.youtube.com/watch?v=CmVyQ4DDblg>

Bə mə'ni güş doşta bə'də bə şogirdhon "Bı mə'ni söhbət əz çı bıraftan bı?" suolırə tind. "Məktəb" cavobırə ustora bə'də "Be an çı bı mə'ni bə məktəb "məmən məktəb" bafanund?" suolırə bı dorəni, şogirdhon san güyund ki, usun vaxt xıştanuna qeyin h'isseyirə bı məktəb bəgirərundənund, bərə beşun qeyqu ruşun bıdorənund, ben yərə müxtəlif fənhona bıvomixtənund, bə müxtəlif bilikhon səh'ib bəbirənund.

Əgər texniki imkanhonişmun zəifi, motivasiyara dərs kitobırə 36-toyin səhifeyi təqdim birə şəkilə bə əsosi imbi dırıst soxtan..

Bı 37-toyin səhifə təqdim birə şəkilhon və usuna bə əsosi nöistə birə mətnhon bə h'əqq məktəb şogirdhona təsəvvürü san diyə firəh boş. İşmun in mətnhonə ve növbəyi mudunind xunda soxtan. H'ətto in dərsə be təşkili şogirdhona məktəbə bə həmin itoğhoni biranırə imbi təmin soxtan. Bə məktəbə binoyi təşkil birə ye bijlə bir ekskursiyeyi – idmon zoli, kitobxuna, muzey və s. şogirdhona bı mətn təsvir birəhona və əloqədor təsəvvürhonişuna be tamom və zəngin soxtani xidmət sozi.

Dərs kitobırə bə 38-toyin səhifeyi dora birə 3 və 4-toyin tapşırıqhon ve mətn be kor soxtan san şərait bə'məl biyonı. Ben zaman şogirdhon nügə sıxanhona san vomizund. Xüsusən bə "idmon zoli", "muzey", "eksponat", "kitobxuna" sıxanhoni qe diqqət sozind, in qe xub imbi. Bə 38-toyin səhifə dora 5, 6, 7, 8-toyin tapşırıqhon iş beşmun san qe kömək sozi.

5. Şogirdhon be an çı ve məktəb xıştanun fəxr bısoxtənund?
6. Be an çı bı məktəb bə səliqə diqqət soxtan lozımı?
7. Bı məktəb nizom-intizom na boş, çı imbi?

Bə h'əqq oxirin suol ve fikir soxtan bə şogirdhon be xuna ye bijlə mətni h'özir soxtana vese tapşırıq imbi doran. Ümumi vəynim, nizom-intizom qaydahonırə çı birani, beşunancaq bı məktəb, yo ki bə üzgə ictimoi cöhon, h'ətto bə xuna əməl soxtana bə h'əqqi şogirdhon çı fikir soxtan xıştanuna bon mətn mudunund ifoda soxtan.

Yoxud 12-toyin tapşırıqə vese xunara tapşırığı imbi doran. Ü, şogirdhona plana bə əsosi inşa nöistən bacarıqhonırə be vomixtəni. İn tapşırıqə qiymətdorani bə dutoyin sə'ət mudunu girərundə biran. Şogirdhon cəmi əz 7-8 cümlə iborət ye inşayı nöistəni-yund. Bə şogirdhon plan təqdim birəniyi:

- |                   |                    |
|-------------------|--------------------|
| 1. Şəkilə təsviri | 3. Mə'limə kori    |
| 2. Sınıfə təsviri | 4. Şogirdhona kori |

Komin tapşırıqə dorind, ürə müzokireyirə bə dutoyin sə'ət bərind. Bə mətn və dəni-siran istiqomət müzokirərə mudunind çarxundan. Ben məh'əl bə e'lhon suolhon tind.

İn müzokirəancaq məktəb, səliqə-səhmon, nizom-intizom anlayışhonırə bə şogirdhon na san izoh sozi, bı eyni zamon uşuna komin vəzifə və mə'suliyyətə bı gərdənişun biranırə san bə bijorişun vəngani. İn tapşırıqhonə bı cö bırasundəni “Be an çı bə muzey, kitobxuna bə sokiti riyoqt soxtan lozımı?”, “Be an çı bə muzeyhon bə eksponathon na imbi uftoran?”, “Bə eksponathon dəst zəran be an çı qaydahona və nizom-intizoma əməl nasoxtan?” və s. suolhon ve doran beşun mudunind istiqomət doran.

Bı dərs kitobi şogirdhona “muzey”, “eksponat”, “kitobxuna” anlayışhonırə diyə xub be dərk soxtanışın şəkilinə tapşırıqhon dora birə. İn tapşırıqhonə bı fərdi qayda bı cö rasundənirə imbi tapşırıq doran.

8. Əz in şəkilhon komini muzey sıxanırə izohi mudunu biran?



**8. Əz in şəkilhon komini bə muzey oidi?**



9. Eksponat sıxanırə mə'nöyi komini?

- müxtəlif əşyohona ve müəyyən qayda vəkirani
- bə muzey nümoyiş soxta məmulot

Şogirdhona nöiştan bacarıqhonırə be inkişof soxtan əz 11 və 12-toyin tapşırıqhon mudunind istifoda soxtan.

11. Əz dora sıxanhon düz birəhona əz ruyi nöisind.

məktəb, sınıf, dəftər, itoğ, idmon, şoqird, mə'lim, dərs, muzey, idmon soxtan, tənəffüs, hərəkət, h'okim, fəxr soxtan, düst

Meyarhon Şogirdhon	Rost umora nügə əşyo və anlayışhona başunuxtan	Mətnə baxundan	İnşa bınöiştan	Bı nöiştəni bə hüsnxət qaydahoni əməl bisoxtan.
Nodir	🎈	🎈		🎈
Mehin		🎈	🎈	
Ayla	🎈	🎈	🎈	
Vidadi		🎈		🎈

<b>Mövzu</b>	Sınıfımun
<b>Standarthon</b>	<p>3.1.1. Rost umora bə nügə əşyo və h'odisəhon num bidoran.</p> <p>3.1.2. Bı mətn birə mə'nöyi nəzdkik və əks birə sıxanhona əz həmin cürö bisoxtan.</p> <p>3.2.2. Soda cümləhona bə müfəfiq qaydahon uyğun ve intanasiyeyi tələffüz bisoxtan.</p> <p>3.2.4. Bə h'issəhon mətn ve sərlövhə bə məzmuni oid soda plan bəgiriftan.</p> <p>4.1.2. Bı nöisdəni bə hüsnət normahoni riyət bisoxtan.</p>
<b>Məqsədhon təlim</b>	
<b>Forme kor</b>	Kollektiv kor, ve cıfthon kor, fərdi kor
<b>Metodhon</b>	Diskussiya və müşohidə
<b>Nəticəhon təlim</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Soda cümləhona ve intanasiyeyi tələffüz bisoxtan;</li> <li>• Plan mətnə tərtib bisoxtan.</li> <li>• Əşyo və h'odisəhona numirə müəyyən bisoxtan.</li> <li>• Dialoqhon tərtib bisoxtan ;</li> <li>• Mə'nöhonı nəzdkik və əks birə sıxanhona cürö bisoxtan .</li> <li>• İnşa bınöiştan</li> <li>• bə h'əqq xunde xıştan sıxan bisoxtan</li> <li>• bə hüsnət normahoni uyğun bınöiştan</li> <li>• bə güs doşta mətn münosibət ruşun doran</li> </ul>
<b>Nitq bacarıqhonı</b>	
<b>Güşdoştan</b>	Güşdoştan, bə nitq birə əsos fakthona cürö soxtan
<b>Sıxansoxtan</b>	Ve ru şəkil sıxan soxtan, şifohi mətn tərtib soxtan, plan giriftan
<b>Sıxan eh'tiyoti</b>	<i>Dərs, sinif, fənhon, H'əyota bilgiyi, Ozəbəyconə zuhuni, Riyaziyyot, Rəsm, Musiqi, İngilis zuhuni, Informatika və s.</i>

Işmun motivasiya be soxtan əz "Imun ruzmuna qeyin h'isseyirə bıçə bəgirəundənim?" suoli mudunind istifoda soxtan. Şogirdhon "məktəb", "sinif" cavobhonırə san tund. "Bə h'əqq sinifişmun çı mudunind güftiran?", "Ki sinifmuna mudunu təsvir soxtan?" suolhonırə tind. Şogirdhona ye çantoyırə bə təsviri güş doşta bə'də "Biyem vinim bı dərs kitobi bə h'əqq sinif çıhoa bafanund" təklifirə imbi doran və dərs kitobirə bə 40-toyin səhifeyi birə mətnə ve növbeyi xunda soxtəniyind. Ben məh'əl diqqət sozind ki, şogirdhon sıxanhona düzgün xunund və tələffüz sozund, mə'nöhonırə düzgün bı sər buftunund. Əgər ye sıxanırə və yo basta sıxanhona səhv bı sər ufdorund, mütləq ürə bı səri pöyind. Lokin mə'nöyirə əz izoh soxtan əvvəl bə sinif mürociət sozind və izoha əz usun be ustoran küşiş sozind. Beşun h'ətto ve suolhonış mudunind istiqomət doran.

Bə sinif bə h'əqq şogirdhona fəoliyyəti müxtəlif suolhon be doran bı dərs kitobi təqdim birə suol və tapşırıqhon beşmun mudunu köməkçi biran.

3. *Bı h'əqq məktəb mə'lumota ki bidoran?*

1) *Vaqif*                    2) *Mehparə mə'lim*

4. *Bə mətn əsosən Vaqifə dərs cədvəlirə tərtib sozind.*

5. *Bı mətn bə komin suol imbi cavob yofstan?*

A) *Bə sinifişmun çanto e'l baxundan?*

B) *Mə'limişmuna numi çiyi?*

C) *Be an çı əvvəlin dərs Ozərbəyconə zuhuni?*

Ben suolhon bı fərdi qayda və ya ve kollektiv imbi cavob doran. Bı 5-toyin tapşırıq işmun ve qruphon, yoxud ve crfthon şogirdhona mudunind kor fidoştan.

5. Bə mətn əsosən cədvələ pur sozind.

<i>Dərshon</i>	<i>Şogirdhona bı dərs soxta korhoni</i>
	<i>Mətnhona baxundənim.</i>
• <b>Ozərbəyconə zuhuni</b>	...
	...
• <b>Riyaziyyot</b>	...
• ...	...

Ben məh'əl şogirdhon bə püşöyişun birə vərəq sxem tərtib soxtəniyund (və yo in sxemə h'öziriş mudunind beşun təqdim soxtan) və un sxemə pur soxtəniyund.

Ben dərs işmun əz H'əyota bilgiyi fənni ve numi "Kollektiv" birə mövzu və əz Ozərbəyconə zuhuni fənni ve numi "Məktəbə bozorlığı" birə mövzu bə inteqrasiya mudunind noil biran.

6-toyin tapşırıq bə h'issəhon mətn ve num doran əloqədori.

## 6. Mətnə bə h'issəhon poy sozind və beşun num tind.

Bə biyor dorind!

Mətnə bə h'issəhon be poy soxtan xünö birə fikrhona bı ye cö cəm sozind.

Nümunə:

*Mana numman Vaqifi. Imun bə dutoyin sınıf ba xundənim. Bı məktəbmun ye dənə dutoyin sınıf hisdi. Bə sınıfımun dəh həştə şogird ba xundan. Əz uşun dəhtoyi gedə, həştəyi kileyi.*

Ben h'issə Vaqif bə h'əqq xıştan və sınıf xıştan mə'lumot bidoran. Ben h'issə "Vaqif", yoxud "Vaqifə sınıfı" numhonırə imbi doran.

Şogirdhona mətn tərtib soxtan bacarıqhonırə be peymundan beşun vese xunara tapşırığı in tapşırıq mudunind doran.

### Mətnə xunind. Beşmun kinin ye inşayı tund, ürə kiləm mİNÖİSTIND?

*Mə'lim bı dərs Ozarbəyconə zuhuni bə e'lhon tapşırıq do "Ruz bozor ba bustun". Arif əz h'əmmeyi zü varast və dəftər xıştana bı mə'lim ruşun do. Bara ye cümleyi nöyiştə bı: "Voris vorisda bı, imuniş ba bustun na raftim".*

İn tapşırıq qiyəndorani bə dutoyin sə'ət san bərdə boş. Şogirdhona nöistəhonisənə bə dutoyin sə'ət xunda sozind və müzokirə bərind. İşmun bə inşahon qiyəndorəni sıxanhona bə düzgün nöistəni, fikrhona bə düzgün ifodeyi diqqət soxtəniyind. Yoxud bə'zi inşahoneş xunda soxtan mümkünü. Bı məh'əl xundan prasesi şogirdhona bə tələffüzi diqqət soxtəni, səhv ifoda, səhv tələffüz bəbirəni, bı səri pöystən və müzokirə bərədan lozımı. Bə düzgün tələffüz noil birəniyind. İnşahon xunda birə bə'də qiyəndorana ve iştiroki şogirdhoniş mudunind bərədan. Məsələn, "Ve fikirişmun, diyə maraqlı inşa kirə inşayı bı?", "Bə digər inşahon güş doşta bə'də bı nöistəyışmun komin qüsürhona dirind" suolhonırə ve doran müxtəlif cavobbon mudunind ustoran.

Bə dutoyin sə'ət işmun bə şogirdhona bilik və bacarıqhonı qiyəndorana bı fərdi və ve qrup mudunind bərədan. Bə bacarıqhon qiyəndorəni bərədan beşun ancaq sıxansoxtan, düzgün tələffüz, plan gıriftan na, bı eyni zamən bə nöistən bacarıqhoniyış qiyəndorəni bərədan. Be əzənin beşmun bə ziro birə tapşırıqhon san kömək sozi.

#### 1. Bə sıxanhon ümumi ye numi tind və nöisind.



2. Sixanhona əks mə'nöyirə yofind və nöisind.



3. Nöqtəhonə bı köyi roho dora birə h'ərfhonə əlova sozind.

*... zərb ... yc ... ni*

*riy ... ziyy ... t*

*tələbk ... r*

*... lhon*

*m ... lim*

Qiyət dorana kinin nudunind bərdan.

Meyarhon Qruplar	I qrup	II qrup	III qrup
Tapşırığa bı vaxtı bı kö bırasundan			
Tapşırığa düzgün bı kö bırasundan			
Bə mülohimzəhon sixan bisoxtan			
Əməkdoşı bıstan soxtan			
Əməkdoşı bisoxtəni bə intizom qaydahoni əməl bisoxtan.			

Meyarhon Num şogird	Cümlərə ve intonasiyeyi baxundan	Plan tərtib bisoxtan və bə h'issəhon mətn num bidoran	Mə'nöyi nəzdik və əks birə sixanhona cürö bisoxtan
Adil	+	-	-
Mahirə	+	+	+
Leylo	-	-	-
Mətin	-	+	+

<b>Mövzu</b>	Bı rəsm dərsi
<b>Standarthon</b>	<p>3.2.2. Soda cümləhona bə müfəfiq qaydahon uyğun ve intanasiyeyi tələffüz bısoxtan.</p> <p>3.2.4. Bə h'issəhon mətn ve sərlövhə bə məzmuni oid soda plan bəğiriftan.</p> <p>4.1.3. Bə əsos müşohidə və təəssürothon həcmi bijlə inşa bınöiştan.</p> <p>4.1.2. Bı nöiştəni bə hüsnxət normahoni riyət bısoxtan.</p>
<b>Məqsədhon təlim</b>	
<b>Forme kor</b>	Kollektiv kor, fərdi kor, ve qruphon kor
<b>Metodhon</b>	Diskussiya, müşohidə
<b>Nəticəhon təlim</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Soda cümləhona ve intonasiyeyi tələffüz bısoxtan;</li> <li>Plan mətnə tərtib bısoxtan.</li> <li>Dialoqhon tərtib bısoxtan ;</li> <li>İnşa bınöiştan</li> <li>Bə h'əqq xunde xıştan sıxan bısoxtan</li> <li>Bə hüsnxət normahoni uyğun bınöiştan</li> </ul>
<b>Nitq bacarıqhonı</b>	
<b>Güşdoştan</b>	Güşdoştan, bə nitq birə əsos fakthona cürö soxtan
<b>Sıxansoxtan</b>	Ve ru şəkil sıxan soxtan, mətn tərtib soxtan
<b>Sıxan eh'tiyoti</b>	Xəsis, səxovətli, poy soxtan, əməkdoşı, mehriboni, səmimiyyət və s.

Motivasiya be dırıst soxtan əz “Əz xəsis bə zumustuniş na muduni vərf ustoran” piyəruna sixani imbi istifoda soxtan. İşmun in piyəruna sixanırə əz kor fidoştan püşö xəbər vəynind: “E'lhon, bə zumustun havo kiləm bəbiran?” E'lhon san güyund: “Şaxtöyin, gilideyin, vərfin”. “İmbi güftiran ki, bə zumustun bı hər cöyi vərf, gılıdə bəbiran, kinin nisti?” suolırə san tind. Əz in bə'də “Bəs in piyəruna sixanırə kiləm mudunind izoh soxtan?” suolırə ve doran piyəruna sixanırə bə lövhə mudunind nöistən. Şogirdhon ben suol cavib bidorəni bə “xəsis” sixani diqqət soxtani və ven sixan mə'nöyi əks birə sixana mudunind ustoran. Ben zamon şogirdhon fikirhon xıştanuna dəqiq və sərbəst ifoda soxtanışına və sixanhona bə düzgün tələffüz soxtani diqqət sozind.


Əz in bə'də dərs kitobırə 46-toyin səhifeyi dora birə mətnə ve rolhon mudunind xunda soxtan. Ba xundəni mətnə ve intonasiya və bə düzgün xundanı diqqət sozind.

Mətnə xundanı tamom birə bə'də ve şogirdhon imbi müzokirə bərdan və beşun bə ziro birə suolhona doran:

1. Bı mətn əz ci sıxan bısoxtənund?
2. Bə hərəkət Xədicə münəsibət ruşun tind.
3. Ve fikirişmun, Xədicə və yo Ə'lili düzgün hərəkət bısoxtan?

Bə şogirdhon mətn əsos fikirrə müəyyən soxtanırə tapşırıq dora bə'də növbəti tapşırığa kinin mudunind doran:

Bə mətn əsosən səbəb-nəticə əloqahonırə ruşun tind.



Şogirdhon cümlə dırıst soxtan, fikirhon xıştanuna ifoda soxtan bacarıqhonırə be inkişof soxtan və bə forma be vəngəstan zirin tapşırığa imbi doran:

1. Bə Xəsis sıxanı mə'nöyi əks birə sıxanə yofind və bə cümlə kor fitind.
2. Kəşiran sıxanırə bə müxtəlif mə'nöhon bə cümlə kor fitind.

Şogirdhona bə şəkil əsosən mətn tərtib soxtan bacarıqhonışuna, təxəyyülhonişuna be qiy-mət doran beşun bı dərs kitobırə 48-toyin səhifeyi birə 10-toyin tapşırığa mudunind doran.

Şəkilhona bə əsosi sıxan sozind və müqoyisə bərind. İşmun xıştanışmun vese alternativ mudunind şəkilhona cürö soxtan və h'ətto in tapşırığa ve qrupphon bı cö rasundan.

*Düz çiyi?*



*Səhv çiyi?*



Bə şogirdhon əvvəl “Bı şəkilhon çı təsvir bire?” suolırə tind. Bə h'əqq təsvir birəhon sıxan bısoxtəni bı şəkil birə e'lhma çı soxtanişun, be an çı kinin soxtanişun, be an çı in hərəkətişuna düzgün nəbirani və ben vəziyyətdə kiləm hərəkət soxtana düzgün biranires xəbər vəynind. Bə h'əqq poy soxtan, səmimiyyət, mehriboni, səxovət anlayışhoni beşun suolhon tind. Bı məh'əl ünsiyət ve insonhon münosibət bidoştəni in xüsusiyyəthona be an çı mühüm biranırə bö diqqət sozind. Bı eyni zamon bı şəkilhon təsvir birəhona ve planı təqdim soxtana tələb soxta ye tapşırığı mudunind doran.

Bı əbos 12-toyin tapşırıq bə şogirdhon inşa nöistana imbi tapşırıq doran. İn vese xunara tapşırığı dorəniyi, ben məh'əl bə şogirdhon be istiqomət doran uşun ancaq bə təsvir şəkil na, bı eyni zamon “əməkdoşı”, “ünsiyət”, “mehriboni”, “səmimiyyət”, “bı ye cö öyin”, “bı ye cö məşguliyyət” və s. anlayışhoneş diqqət soxtanişuna tapşırıq dorəniyind və dərsə bə dutoyin sə'eti nöistə birə inşahon xunda və müzokirə birəniyi. Bə inşahon qiymət bidorəni bə sixanhona düzgün nöistəni, fikirhona düzgün ifodeyi diqqət soxtanişmun lozımı. Yoxud bə'zi inşahona xunda birəniyi mümkünü. Bə prases xundan bə şogirdhona tələffüzi diqqət soxtəni, səhv ifoda, səhv tələffüzə bı səri pöystan, müzokirə bərdəni, bə düzgün tələffüz noil birəniyind. İnşahona xunda bə'də qiymətdorana ve iştirok şogirdhom mudunind bərdən. Məsələn, “Ve fikirişmun, diyə maraqlı inşa kirə inşayı bı?”, “Bə digər inşahon güş doşta bə'də bı nöisteyişmun komin qüsürhona dirind” suolhonirə ve doran müxtəlif cavobhona mudunind ustoran.

İşmun ben dərs ve H'əyota bilgiyi və Ozərbəyconə zuhuni fənnhoni bə inteqrasiya mudunind noil biran. Diyə bə'də bə şogirdhon in anlayışhona bə cümlə kor fidoştana təklif sozind. Be əzənin beşmun dərs kitobıbə bə 48-toyin səhifeyi dora 11-toyin tapşırıq köməkçi mudunu biran.

### *11.Sixanhona bə cümlə kor fitind.*

*Dəsivoz, mərhəmətli, düst, ustoran*

İşmun bə şogirdhon bı mətn birə bə'zi cümləhona , sixanhona bə dəftərhon xıştanun əz ruyi nöistana və bə cümlə kor fidoştani.una mudunind tapşırıq doran.

Meyarhon Şogird	Qruplar	I qrup	II qrup	III qrup
Tapşırığa bı cö bırasundan və dora tələbhona bı sər baftoran.	+	+	+	+
Tapşırığa h'əll bısoxtəni bə əvvəlin təcrübəhon bıdənişiran.	+	-	-	+
Tapşırığa h'əll bısoxtəni ve sürəti kor bısoxtan.	+	-	-	-

Num Şogird	Meyarhon Şogird	Cümlərə ve intonasiyeyi baxundan	Plan tərtib bısoxtan.	İnşa bınöistən
Adil		+	-	-
Mahirə		+	+	+
Leylo		-	-	-
Mətin		-	+	+

<b>Mövzu</b>	Yosəməndor
<b>Standarthon</b>	<p>3.2.2. Soda cümləhona bə müfəq qaydahon uyğun ve intanasiyeyi tələffüz bısoxtan.</p> <p>3.2.4. Bə h'issəhon mətn və sərlövhə bə məzmuni oid soda plan bəğiriftan.</p> <p>4.1.3. Bə əsos müşohidə və təəssürothon həcmi bijlə inşa bınöiştan.</p> <p>4.1.2. Bı nöistəni bə hüsnxət normahoni riyət bısoxtan.</p>
<b>Məqsədhon təlim</b>	
<b>Forme kor</b>	Kollektiv kor, ve cıfthon kor, fərdi kor
<b>Metodhon</b>	Diskussiya və müşohidə
<b>Nəticəhon təlim</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sod cümləhona ve intonasiyeyi tələffüz bısoxtan;</li> <li>Plan mətnə tərtib bısoxtan.</li> <li>Mə'nöhonı nəzdiq və əks birə sıxanhona cürö bısoxtan .</li> <li>İnşa bınöiştan</li> <li>Bə h'əqq xunde xıştan sıxan bısoxtan</li> </ul>
<b>Nitq bacarıqhonı</b>	
<b>Güşdoştan</b>	Güşdoştan, bə nitq birə əsos fakthona cürö soxtan
<b>Sıxansoxtan</b>	Ve ru şəkil sıxan soxtan, şifohi mətn tərtib soxtan
<b>Sıxan eh'tiyoti</b>	Xəsis, səxovətli, poy soxtan, əməkdoşı, mehriboni, səmimiyyət və s.

Be motivasiya be dırıst soxtan musiqiyi bə Fikrət Əmirov, sixanhoni bə Zeynəl Cabborzoda oid birə əz “Ay e'lhon, xuşa vassol umoran” mə'niyirə mudunind istifoda soxtan. Mə'nirə linki beşmun təqdim bəbiran.

<https://www.youtube.com/watch?v=04ekMZsAfhg>

Bə mə'ni güş doşta bə'də “Bı məni söhbət əz ci bırafdan?”, “Sola komin fəsilhoni hısti?”, “Vassola diyə komin numi histi?”, “Bı vassol bı təbiət komin dəyişiklikhon sər bızəran?” suolhonırə mudunind doran. İn suolhon beşmun bə mövzu “Gülhon” san istiqomət ti. “Bı vassol voz umora gülhona kominhonırə başunuxtənind?” suolırə ve doran “ə'lolək”, “nərgiz”, “yosəmən” cavobhonırə mudunind şiniran.

İşmun motivasiyra dərs kitobırə bə 49-toyin səhifeyi dora birə şəkil və güşdoştan mətni, həmiş suolhona bə əsosi mudunind dırıst soxtan.

1. Bə mətn güş dorind və bə suolhon cavob tind.

- *Bı mətn əz ci sixan bıraftan?*
- *Üşə be insonhon ci bıdoran?*
- *Bə üşə komin h'eyvunhon bə zıstan?*
- *Bə üşə komin quşhon bə zıstan?*
- *Be an ci insonhon üşəhon yelic birəniyund?*
- *Üşərə insonhona çiyi h'isob bisoxtənund?*

Diyə bə'də dərs kitobırə bı 50-toyin səhifeyi təqdim soxta İ.Əfəndiyevə “Yosəmən” mətnirə ve ifodeyi və növbəyi imbi xunda soxtan. Bə şogirdhon dərs kitobırə bı 51-min səhifeyi dora birə suola ve doran uşuna şifohi nitq bacarıqhonışuna mudunind peymundan:

*Şəkil bı xoşışmun umo? Be an ci?*

#### **Suolhona kininiş imbi davom soxtan:**

1. Bı mətn əz komin fəsil bəhs bisoxtənund?

Digər tapşırıqhonış ve mətn əloqeyi hısti və şogirdhon ve məzmun əloqədor bilikhonırə bə peymundan san xidmət sozi:

2. Cədvələ tamom sozind.
  3. Bə hərəkət gedə münəsibət ruşun tind. Ü, düz hərəkət bisoxtan?
  4. Bı mətn əsos fikir çiyi?
  5. H'odisərə piştirə təxmin sozind.
- *Ve fikirişmun, gedə ci san sozi?*

<i>Aslan məlimə zohiri</i>	<i>Aslan məlimə doxili oləmi</i>
• <b>bilind</b>	<i>əz mətn baxundənim</i>
• ...	...

- *Aslan mə'lim əz in h'odisə san xəbər duni?*
- *Ü, bə gedə ci san güyi?*

İn dərsə beyi müəyyən birə standarthona yeki plana h'özir soxtani. İşmun əz şogirdhon xunda mətnə bə əsosi plan tərtib soxtanışına mudunind tələb soxtan və in tapşırığa ve cift-hon və yo qrupphon bı cö rasundan mümkünü.

Şogirdhon lügət ehtiyotışuna be zəngin soxtan bı nəzər gırıftə tapşırıqhon inhoni:

- 1. Sixanhona ve mə'nöyi nəzdik birə sixan əvəz sozind.**
- 2. Şəkilhona numhonırə nöisiind.**

Işmun bə şogirdhon in sixanhona bə cümləhon kor fidoştana, bə'zi cümləhona və sixanhona əz ruyi bə dəftərhonişun nöiştana mudunind tapşırıq doran.

Sixansoxtan bacarıqhonirə be inkişofi bı nəzər giriftə tapşırıqga veseyi “Be an çı dorhona na imbi xird soxtan?”, “Bə dorhon, yoxud gülhon hiç dənişiren?” suolhonirə tind və bə şogirdhon ve hamrahhon xıştanun ben bora sıxan soxtan və müzokıra bərdan imbi təklif biran.

Bə şogirdhona diqqəti in mə'lumota rasunind. Müqoyisərə şeir və nağla bə əsosi mudunind bərdan. Bə ziro birə mə'lumota vese əlova bə h'əqq h'ikoyara müəllifiş müəyyən çihona güftiran mümkünü.

“Yosəməndor” h'ikoyeyi. H'ikoya qutəh’ bəbiran. Bara ye çanto obraz iştirrok bısoxtan .

### **Nöqtəhona bı cöyi roho dora birə h'ərfhona əlova sozind.**

*təb ... ət*

*h ... cileylək*

*ceyr ... n*

*ins ... n*

Ben tapşırıq ve nöiştan cavob doran lozımı.

#### **Bə suolhon cavob nöisind.**

1. Dora ki koşa bı? 2. Yosəməndora bı cə koşa birund? 3. Ba ru Aslan məlim bə'məl umora təbəssümə səbəbi çı bı? 4 Toxe dor be an çı xird bı?

Şogirdhona nöiştan və mətn tərtib soxtan bacarıqirirə be inkişofi və qiymətdoranı bə şogirdhon əz 10-15 cümlə iborət numi “Yoşılırə yelic boşım” birə ye esseyi imbi nöiştə soxtan.

Meyarhon	Qruplar	I qrup	II qrup	III qrup
Tapşırıqə bı cö bırasundan və dora tələbhona bı sər bafdoran.	+	+	+	
Tapşırıqə h'əll bısoxtəni bə əvvəlin təcrübəhon bıdənişiran.	+	-	+	
Tapşırıqə h'əll bısoxtəni ve sürəti kor bısoxtan.	+	-	-	

Num şogird	Meyarhon	Cümləhona ve intonasiyeyi baxundan	Plan tərtib bısoxtan	Esse bınöiştan	Bə hüsnxət normahoni əməl bısoxtan.
Adil	+	-	-		
Mahirə	+	+	+		
Leylo	-	-	-		
Mətin	-	+	+		

Mövzu	Xəzri
<b>Standarthon</b>	<p>3.2.2. Soda cümləhona bə müfəfiq qaydahon uyğun ve intanasiyeyi tələffüz bısoxtan.</p> <p>3.2.4. Bə h'issəhon mətn ve sərlövhə bə məzmuni oid soda plan bəğiriftan.</p> <p>4.1.3. Bə əsos müşohidə və təəssürothon həcmi bijlə inşa bınöiştan.</p> <p>4.1.2. Bı nöiştəni bə hüsnxət normahoni riyət bısoxtan.</p>
<b>Məqsədhon təlim</b>	
<b>Forme kor</b>	Kollektiv kor, ve cifthon kor, fərdi kor
<b>Metodhon</b>	Diskussiya, müşohidə
<b>Nəticəhon təlim</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sod cümləhona ve intonasiyeyi tələffüz bısoxtan;</li> <li>Plan mətnə tərtib bısoxtan.</li> <li>İnşa bınöiştan</li> <li>Bə h'əqq xunde xıştan sıxan bısoxtan</li> <li>Bə hüsnxət normahoni uyğun bınöiştan</li> </ul>
<b>Nitq bacarıqhonı</b>	
<b>Güşdoştan</b>	Güşdoştan, bə nitq birə əsos fakthona cürö soxtan
<b>Sıxansoxtan</b>	Ve ru şəkil sıxan soxtan, mətn tərtib soxtan
<b>Sıxan eh'tiyoti</b>	Xəsis, səxavətli, paylaşmaq, əməkdaşlıq, mehribanlıq, səmimiyyət və s.

Be motivasiya soxtan müəllifi İbrahim Yusifoğlu birə “Kiloc bərd” e'luna şeirə mudunind xunda soxtan. İn şeirə h'etto ve rolhon öyinə bı şəkili imbi xunda soxtan. Be əzənin duto e'lə bə püşö lövhə dərordan, bı yeki Aysun, bon yekin babo rolirə voxtana imbi tapşırıq doran.

Kiloc bərd

- Aysuna bı dəsti

Şarhoni bı.

- Babo, şarhona

Kiloc vəylft bərd.

- Aysun, pəs tıra

Çı bı gülhonti?

- Kilok vəylft bərd,

Babora dili.

- Aysun, əz müti

Banta ki vokərd?

- Bantmana kilok

Vokərd və verıxt.

- Aysun, bı heybeti

Ənor çı ənori?

- Babo, əz toxə

Kiloc vakand.

- Aysun, tı səbh'i

Pəs çı san sozi?

Bə boğça san bire,

Şariş, bantiş nə birə?

Xostum, busdunum

Be tı zərdə şar.

Əz dəstman pülə

Kiloc vəylft bərd.

Şeirə xunda bə'də bı sər “kilok” anlayışı pöyind və bə şogirdhon “Komin kilokhana başunuuxtənind?”, “Bə h'eqq numhon kilokçı bistənind?” sulhonırə tind. Usdora cavabbona ye qədər firəh sozind və bı ölkemun bə bə'zi kilokhon xüsusi numhon dorana, bə umora istiqoməti uyğun Xəzri, Giləvar, Gicəvar kilokhonırə biranırə mudunind güftiran.

Əz in bə'də bı dərs kitobi birə “Xəzri” mətnirə bə düzgün və ve növbeyi xundanı mudunind girəstan.

Mətnə xundanı bı sər rasırə bə'də şogirdhon zirin tapşırıqhonə mudunund bı cö rasundan.

2. Ve fikirişmun, bı mətn birə h'odisəhon bı komin fəsil sər bızəran? Fikirişmuna izoh sozind.

3. Bı mətn in fikirhona yeki hısti:

A) Poriz qə gözələ fəsili.

B) Kilok qə ve şiddəti umoran bı.

C) Bı poriz zıhrlna vorış və kilok bəbiran.

4. Ayaza və möyirə bı noroh'əti səbəb çı bı?

5. Səbəb-nəticə əloqəhonırə ruşun tind.

### SƏBƏB

1. Obiyə öühon Xəzər bə siyah ran bızəran bı.

2. Əyoz xəzrirə na mixost.

3. Zühr xəzri kəm bı.

4. Əyoz və möyi şor birund.

### NƏTİCƏ

...

...

...

...

6. Əz fikrhon komini düz?

- A) Bə piyər h'ırmət və məhəbbət hısti.
- B) Bı oilə vəhdət nısti.
- C) Oilə bə dih bəzisdan bı.

Şogirdhon sıxan eh'tiyotırə be zəngin soxtan və in bacarıqhonə be peymundan əz zirin tapşırıqhon mudunind istifoda soxtan:

1. Xəzri sıxanırə mə'nöyi çiyi ?

- ✓ zıhrınə kilok
- ✓ şimola kiloki
- ✓ cənuba kiloki

2. Sıxanhon əks mə'nöyirə müəyyən sozind.



Dərs kitobırə bə 56-tozin səhifeyi güş doştan mətni təqdim bire. İşmun bə şogirdhon zirin mətnə mudunind güş dosta soxtan. Numi "Poriz" birə mətnə bö güş dosta bə'də bə ziro dora suolhona bə əsosi müdunind müzokirə bərdan.

*Bı sol çorto fəsil bəbiran; vassol, homin, poriz, zumustun. H'əmme fəsilhon qəşəngi. Ammo ki hər insonırə əz ye fəsili xoşı umoran. Ben mətn imun əz poriz san söhbət vokinim.*

*Poriz sola satoyin fəsili. Bı vassol təbiət əz xinikə zumustun bə'də ba cun umoran, ba homin h'əmme meyvədorhon məh'sila bı rasundan, hə kinin dun ki, be poriz h'özür bəbiran.*

*Poriz bı moh sentyabr əz sər bədəhiştən. Sato moh an porizi; sentyabr, oktyabr, noyabr. Əz mingəhon sentyabr havohon xinik, bəbiran, əz bustunhon tərəvəzhona vəkira-nund, əz ziminhon pəmbərə, çoya, əngürə kürə bisoxtənind. Bə oxır moh məh'sil meyvəhon ( si, əmrü, dəmbül və s.) bə h'əmme boğhon vəkirə bəbiran.*

Porizə əsos ə'loməthonırə yekiş zübəzü vorışə voristəniyi. Bə'zən in vorışhon dı-sa ruz bıkışiran. Xinikə kilokış qe bəbiran. Ruzhon ba qutəh'i, şöhon ba durozi bıraftan.

Bı poriz təbiətə ye üzgə hüsni bə biran. Bı dor birə vəlghona hər çiyi bı ye rangi. Rıxda vəlghona ve səri bıraftəni hə kinin dun ki, ve sər xolçə bıraftəni.

Quşhona bə'zihoni bə gərmə göhən par bəküfdanund bıraftənund. Vəh'siyə h'ey-vunhon be zumustun h'özürü bə dirənund.

Bı poriz həmiş imun bı dərs bıraftənim. Dah pancto sentyabr nügə dərs soli əz sər dəhiştən.

1. Komin fəsilhona ba şunuuxtəni?
2. Komin mohhon an porizi?
3. Bı poriz havohon çiləm bəbiran?
4. Ben fəsil insonhon ve çı məşğuli?
5. Əz in fəsil beş xoşısmun umoran?

Ve şogirdhon bə h'əqq fəsilhon müzokirə bərdə bə'də növbəti tapşırıga imbi doran.

**"Poriz umoran" şeirə düzgün xunind.**

1. Əz in şəkilhon komini bı məzmun şeir uyğunu?

Poriz umoran  
Voris uvordan  
Bə hər cö vini,  
Vəlghona zərdi.

Bırafdan quşhon,  
Ha karvon-karvon.  
Şirişte xırhon  
Həm üşə, kühhon.

Şogirdhona nöiştan bacarıqhonirə inkişof be soxtan və qiymət doran şəkilə bə əsosi inşa nöiştana mudunind tapşırıq doran. Ben məh'əl şogirdhona ve vosite müəy-yən suolhon, yoxud təqdim birə plan bə əsosi imbi istiqomət doran.

- Şəkilə təsviri
- Komin fəsili?
- E'lhon çı bisoxtan?

Kömək be soxtan bə şogirdhon bə h'əqq fəsilhon, meyvəhona bı poriz rasirani, hə bı poriz məhsula vəkirani imbi sixan soxtan və yo bə'zi suolhon mudunind istiqomət doran. Ben məh'əl bə şogirdhon müxtəlif şəkilhoniş təqdim soxtan, be əzənin kor imbi şəroit bə'məl vordan.

Meyarhon	Qruplar	I qrup	II qrup	III qrup
Tapşırığa bı cö bırasundan və dora tələbhona bı sər baftoran.		+	+	+
Tapşırığa h'əll bisoxtəni bə əvvəlin təcrübəhon bıdənişiran.		+	-	+
Tapşırığa h'əll bisoxtəni ve sürəti kor bisoxtan.		+	-	-

Num şogird	Meyarhon	Cümləhona ve intonasiyeyi baxundan	Plan tərtib bisoxtan	Esse bınöiştan	Bə hüsnxət normahoni əməl bisoxtan.
Adil		+	-	-	
Mahirə		+	+	+	
Leylo		-	-	-	
Mətin		-	+	+	

<b>Mövzu</b>	Zumustn
<b>Standarthon</b>	<p>3.2.2. Soda cümləhona bə müfofiq qaydahon uyğun ve intanasiyeyi tələffüz bısoxtan.</p> <p>4.1.2. Bı nöistəni bə hüsnxət normahoni riyət bısoxtan.</p> <p>2.1.1. Bə h'əqq müşohidə soxta, şinirə və xundahon sıxan bısoxtan.</p> <p>3.2.3. Həcmi bijlə bə janr uyğun cürö bısoxtan</p>
<b>Məqsədhon təlim</b>	
<b>Forme kor</b>	Kollektiv kor, ve cıfthon kor, fərdi kor
<b>Metodhon</b>	Diskussiya və müşohidə
<b>Nəticəhon təlim</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• bə h'əqq xunde xıştan sıxan bısoxtan</li> <li>• bə hüsnxət normahoni uyğun bınöiştan</li> <li>• mətnhona cürö bısoxtan</li> </ul>
<b>Nitq bacarıqhonı</b>	
<b>Güşdoştan</b>	Güşdoştan, bə nitq birə əsos faktına cürö soxtan
<b>Sixansoxtan</b>	Ve ru şəkil sıxan soxtan, mətn tərtib soxtan
<b>Sıxan eh'tiyoti</b>	Zumustun, düz, mə'suliyyət, quçogi, sel, kəm, kilok və s.

Motivasiyara müəllifi Nüşabə Nuri birə "Ba yurdmun zumustun umoran" mə'nivirə bə əsosi imbi dırıst soxtan. Mə'nirə linki bə ziro dora bire.

[https://www.youtube.com/watch?v=2FvV\\_7Deljg](https://www.youtube.com/watch?v=2FvV_7Deljg)

Bə'də bə şogirdhon "Bı mə'ni sohbət əz çı bırafadn?" suolirə dora bə'də "zumustun" cavobırə san busdunim, yoxud ve "Ba zumustun bı təbiət çı sər bızəran?", "Bə h'əqq fəsli zumustun çı mudunind sıxan soxtan?" suolhoni bə şogirdhon imbi istiqomət doran.

Diyə bə'də dərs kitobırə bə 58-toyin səhifeyi dora birə güşdoştan mətnirə imbi be şogirdhon xunda soxtan. Həmin mətnə beşmun təqdim bısoxtənim:

"Zumustun əz poriz bə'də umoran. Ba zumustun saxta xinikihon əz sər dəhiştan. Şöhön xeyli duroz bəbiran. Zübəzü vərf voristan. Vərf voristəni təbiət qe qəşəng bəbiran. Vərf be xori vese lə'ifi. Kələhon bafan ki, vərf qe voristəni, un sol məh'sil bul bəbiran. Ba xunahon piçhona bı dəyəsundənund. Bə'ziyi qaz, bə'ziyi ızım kor bəfidoştand. Həmmə ödöminhom ba zumustun nə kəmistə ćusthon və gərmə olathon bı dəyiftənund.

Zumustuna e'lhon qe bixostan. Tan vərf voristan uşun hamrahhon xiştanuna qiyə bizerənund. Bə'də ve hamrahhon bə h'əyothon bı dərmorənund, əz vərf ödömin dirist bısoxtənund, ve həm qartopi bıvoxtənund, kırşə bıraftənund".

Tapşırığa kinin imbi müəyyən soxtan:

Bə "Zumustun" mətni güş dorind və bə suolhon cavob tind.

- Diyə xinikə fəsil komini?
- Mohhon zumustuna bışımər.
- Ba zumustun kömin i'dhon qeyd bısoxtənim?
- Vərf voristəni e'lhon çı bısoxtənund?

Bı şogirdhon ve intonasiya xundan bacarıqhonırə bə forma be vəngəstan və inkişof soxtan dərs kitobırə bə 59-toyin səhifeyi Mirzə Ələkbər Sabirə "E'l və gılıdə" şeirirə xunda sozind. Diyə bə'də şeirə və bı dərs kitobi birə şəkilə məzmunhonırə müqo-yisə sozind.

Şogirdhona bı sər mətn korirə be davom soxtan bı dərs kitobi ye çanto tapşırıq təqdim bire. İn tapşırıqhonə ve kollektiv və yo fərdi bı cō rasundanı mümkünü.

1. Bı şeir birə h'odisəhon bı komin fəsil sər bizerən?
2. Ve fikirişmun, e'lə parıstanırə səbəbi çiyi?
  - gılıdərə keyr birani
  - e'lə biehtiyot hərəkət soxtani
3. Cədvələ tamom sozind.

### SƏBƏB

### NƏTİCƏ

1. gılıdərə öü birani
2. gılıdrə bı öü çarxistəni
3. gılıdərə bə rukarahon rasirani

4. E'lə bə gılıdə "məzəmmət soxtanırə" düzgün h'isob bısoxtənid?

5. "E'l və gılıdə" şeiri bə e'lhon komin xüsusiyyətə tərbiyə bısoxtan?

A) quçoğι      B) mə'suliyyət      C) düzi

Bə şogirdhon vese xunara tapşırığı bə "Fəsli zumustana gözəlliyi" mövzu esse nöiştana mudunind tapşırıq doran və müzokire essehon dərsə bə dutoyin sə'əti imbi bərdən. Bə essehon qiymət bidorəni sixanhona bə düzgün nöiştani, fikrhona bə düzgün ifodeyi diqqət soxtan lozımı. Yoxud bə'zi inşahona xunda soxtan mümkünü. Bə prases xundan bə şogirdhona tələffüzi diqqət soxtəni, səhv ifoda, səhv tələffüzə bı səri pöystan, müzokirə bərdəni, bə düzgün tələffüz noil birəniyind. Inşahona xunda bə'də

qiymətdorana ve iştirok şogirdhom mudunind bərdan. Məsələn, "Ve fikirişmun, diyə maraqlı inşa kirə inşayı bı?", "Bə digər inşahon güş doşta bə'də bı nöişteyişmun komin qüsürhona dirind" suolhonirə ve doran müxtəlif cavobhon mudunind ustoran.


Dərs kitobırə müəllifhoni bə hər dərsi nügə sıxanhon təqdim bisoxdəni məqsəd ü bire ki, şogirdhona lügət ehtiyoti diyə zəngin boş. Əlbəttə ki, in sıxanhona mə'nöyirə be müəyyən soxtan dora birə tapşırıqhona əvvəl əz tərəf şogirdhon müstəqil bı cö rasundanışun cəhd ruşun tind. Çünkü şogirdhona bilik və bacarıq səviyyəhoni və sıxan eh'tiyothonişunes zənginiyi müxtəlifi. Əz in səbəb lügət eh'tiyotırə be zəngin soxtan dora birə nügə sıxanhona əvvəl xiştanişmun tələffüz sozind, diyə bə'də un sıxanhona dunustan -na dunustanışuna əz şogirdhon xəbər vəynind, ve bə'zi suolhon doran,uşuna bə cavobhon düzgün istiqomət tind. Nəticə na bidorəni sıxanhona izoh sozind.

1. Sel sıxanı mə'nöyi komini?

- A) havora hərəkəti
- B) əz öü birə vərf bə'məl umora öü daşqını
- C) müloyimə vor

2.Bə Kəm sıxani mə'nöyi əks birə sıxana yofind və bə cümlə kor fitind.

Dərs kitobırə bı 60-toyin səhifeyi bə şogirdhon kinin ye mə'lumoti dora bire:



İşmun in mə'lumota bı səri ve pöyistən "E'l və gılıdə" şeirirə və ya əz in əvvəl birə bı dərshon be motivasiye dərs təqdim soxta birə porçahon şeirə ve bəbiyor vəngəstanuşuna, məsələn, ve "Nicot" mətni mudunid müqoyisə soxtan və müqoyisərə bə əsosi şeirə mətnirə izohirə doran.

Ben dərs be sıxansoxtan bacarıqhoni bı nəzər giriftə tapşırıqhona bə areyi

**"Bı fəslizumustun" mövzuyi dialoq dırıst sozind tapşırığı hısti.**

Şogirdhon in tapşırıqə ve cifthon mudunund bı cö bırasundanund. Vese suol-cavob bı cö rasunda in tapşırıqə ve vositeyi şogirdhon bə h'əqq zumustun dunustahon xiştanuna bə are həmin san mübodilə sozund.

Zirin tapşırıqəs əsos məqsədi şogirdhona sıxansoxtan bacarıqhonirə inkişof soxta soxtani.

Bı qənd xünö imbi, ni dodi,  
Mi gərdi ba havo, ni qənədi

Dəsi na, pöyi na, ammo  
şəkil mikəşı

Be nöiştan bacarıqhonirə inkişof soxtani bı 61-min səhifə təqdim birə 13 və 14-toyin tapşırıqhona mudunind istifoda soxtan.



**13. Cümləhona tamom sozind.**

... , ... , ... mohhon zumustuni. Ba zumustun havo ... bəbiran. Zührina ... umoran, ... vorıstan. Hər tərəfi ... bəbiran. Elhon... vozi bisoxtənund. Uşun əz vərf ... dirist bisoxtənund.

**14. Şeir “El ve gılıdə”rə ve nəsr nöişind.**

Əvvəlin cümleyirə vese bə nümunə dora birə davom sozind.

Ye eli bı dərs biraftan  
bı. Ü bı sər gılıdə vərmo ...

İn tapşırıqhona bı fərdi qayda bı cö rasundan diyə məqsədəuyğunu.

Ben dərs əz H'əyota bilgiyi dərsi ve “Sola fəsilhoni” mövzuyi inteqrasiya soxtaşım mun mümkününi.

I	II	III	IV
Cümləhona ve intonasiyeyi be tələffüz soxtan çətini bıkəşiran.	Cümləhona ve intonasiyeyi be tələffüz soxtan səhvhon rah bıdoran	Cümləhona ve ve mə'limə köməyi ve intonasiyeyi tələffüz bisoxtan	Cümləhona ve ve intonasiyeyi tələffüz bisoxtan
Bə hüsnxət normahoni uyğun nöistəni çətini bıkəşiran	Bə hüsnxət normahoni uyğun nöistəni bə səhvhon rah bıdoran	Bə hüsnxət normahoni uyğun mə'limə ve köməyi bınöiştan	Bə hüsnxət normahoni uyğun bınöiştan
Mətnhona cürö bisoxtəni çətini bı kəşiran.	Mətnhona cürö bisoxtəni bə səhvhon rah bıdoran.	Mətnhona mə'limə ve köməyi cürö bisoxtan	Mətnhona sərbəst cürö bisoxtan
Bə h'əqq xunde xıştan sıxan bisoxtəni çətini bıkəşiran	Bə h'əqq xunde xıştan sıxan bisoxtəni bə səhvhon rah bıdoran.	Bə h'əqq xunde xıştan mə'limə ve köməyi sıxan bisoxtan	Bə h'əqq xunde xıştan sərbəst sıxan bisoxtan

# Xo ra sehri

<b>Mövzu</b>	Xo ra sehri
<b>Standarthon</b>	<p>3.2.2. Soda cümləhona bə müfəfiq qaydahon uyğun ve intanasiyeyi tələffüz bısoxtan.</p> <p>3.2.4. Bə h'issəhon mətn ve sərlövhə bə məzmuni oid soda plan bəgiriftan.</p> <p>4.1.3. Bə əsos müşohidə və təəssürothon həcmi bijlə inşa bınöiştan.</p> <p>4.1.2. Bı nöistəni bə hüsnxət normahoni riyət bısoxtan.</p>
<b>Məqsədhon təlim</b>	
<b>Forme kor</b>	Kollektiv kor, ve cıfthon kor, fərdi kor
<b>Metodhon</b>	Diskussiya və müşohidə
<b>Nəticəhon təlim</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sod cümləhona ve intonasiyeyi tələffüz bısoxtan;</li> <li>bə h'əqq xunde xıştan sıxan bısoxtan</li> <li>bə hüsnxət normahoni uyğun bınöişdan</li> <li>mətnhona cürö bısoxtan</li> </ul>
<b>Nitq bacarıqhonı</b>	
<b>Güşdoştan</b>	Güşdoştan, bə nitq birə əsos fakthona cürö soxtan
<b>Sıxansoxtan</b>	Ve ru şəkil sıxan soxtan, şifohi mətn tərtib soxtan
<b>Sıxan eh'tiyoti</b>	<i>Saray, xo, doğma yurd, kəlom və s.</i>

Bə motivasiya "Alisa bə diyor möcüzəhon" cizgi filmirə bə ye porçeyi ve tamaşo soxtan mudunind əz sərdəhiştən. Linkirə beşmun təqdim bısoxtənim:

<https://www.youtube.com/watch?v=RUbVPd6jyo>

Əgər texniki imkonhon hısti bə sinif in filmə ye bijlə h'isseyirə nümoyış sozind və yo əz vaxti əvvəl bə şogirdhon ben cizgi filmi dənişiranişuna tapşırıq tind.

Be motivasiya dırıst soxtan bə şogirdhon kinin ye suoli mudunind doran: "Ve fiki-rişmun, Alisara bı səri umora hodisəhon biccə sər dora bı?"

Şogirdhon Alisara bı ye qəribə diyor möcüzəhon uftoranırə və in cö rə oləm xo biranırə işmuna ve köməyişmun san bı sər buftunund. İşmun bə şogirdhon Kələh Britaniyara nöistəgori Luis Kerrola numi eyni birə ye maraqlı əsəri biranırə mudunind rasundan. Diyə bə'də ozərbəyconi ye müəllifə xıştanırə bə oləm xo bə səyohət dərmorə qəhrəmonhonırə biranırə qeyd sozind və ürə əz "Xo ra sehri" əsəri ye porça xundanışuna imbi əz sər dəhiştan.

Dərs kitobırə bə 62-toyin səhifeyi dora mətnə ve növbəyi və intonasiyeyi xunda bə'də şogirdhona bı sər mətn korişuna təşkil sozind. Be əzənin beşmun dərs kitobırə bə 63-toyin səhifeyi müəyyən suolhon təqdim bire:

1. Ve fikirişmun, Yusif bı xo çı san vini?
2. Dirəhoni be inşa nöistəstan san kömək sozi?

Yo mətnə xundan, yo suolhon şogirdhona be "Vətən çiyi?" mövzuyi inşa nöistəstan h'özir be soxtani. Əz inşa nöistəstan püşö ve şogirdhon bərdə söhbət və dora suolhoniş-munn hər ye guşə Vətənə be h'əmmeyi əziz və ziqiyət birani bə h'əqqi birəniyi, uşuna xıştanuna vese ye porça vətən hiss soxtanışına beyi şəroit bə'məl vordəniyi. Ben məh'əl bə "Gözəl Vətən" məniyi imbi güş doştan.

<https://www.youtube.com/watch?v=hPzfsCPrHNA>

Bı cöyi baftoran, əz "Həyota bilgiyi" fənni ve "ə'loməthon dövlət" mövzuyi mudunind integrasiya soxtan.

I	II	III	IV
Cümləhona ve intonasiyeyi be tələffüz soxtan çətinə bıkəşiran.	Cümləhona ve intonasiyeyi be tələffüz soxtan səhvən rah bidoran	Cümləhona ve ve mə'limə köməyi ve intonasiyeyi tələffüz bısoxtan	Cümləhona ve ve intonasiyeyi tələffüz bısoxtan
Bə hüsnət normahoni uyğun nöistəni çətinə bıkəşiran	Bə hüsnət normahoni uyğun nöistəni bə səhvən rah bidoran	Bə hüsnət normahoni uyğun mə'limə ve köməyi bınöistən	Bə hüsnət normahoni uyğun bınöistən
Mətnhona cürö bısoxtəni çətinə bı kəşiran.	Mətnhona cürö bısoxtəni bə səhvən rah bidoran.	Mətnhona mə'limə ve köməyi cürö bısoxtan	Mətnhona sərbəst cürö bısoxtan
Bə h'əqq xunde xıştan sıxan bısoxtəni çətinə bıkəşiran	Bə h'əqq xunde xıştan sıxan bısoxtəni bə səhvən rah bidoran.	Bə h'əqq xunde xıştan mə'limə ve köməyi sıxan bısoxtan	Bə h'əqq xunde xıştan sərbəst sıxan bısoxtan

# Şəhri Bokü

Mövzu	Şəhri Bokü
Standarthon	<p>2.1.2. Əz soda cümləhon ve istifoda soxtan həcmi bijlə dialoqhon dirist bısoxtan.</p> <p>4.1.1. Şinirə sıxan və soda cümləhona düzgün bınöiştan.</p> <p>3.2.6. Əsos məzmun mətnə ve h'əyot əloqeyirə bə'məl vordan.</p> <p>4.1.3. Bə əsos müşohidə və təəssürothon həcmi bijlə inşa bınöiştan.</p>
Məqsədhon təlim	
Forme kor	Kollektiv kor, ve cıfthon kor, fərdi kor
Metodhon	Diskussiya və müşohidə
Nəticəhon təlim	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sıxan və cümləhona düzgün bınöiştan</li> <li>• Məzmun mətnə ve h'əyot əloqeyirə bıyoftan</li> <li>• Dialoqhon tərtib bısoxtan ;</li> <li>• İnşa bınöiştan</li> </ul>
<b>Nitq bacarıqhonı</b>	
Güşdoştan	Güşdoştan, bə nitq birə əsos fakthona cürö soxtan
Sıxansoxtan	Ve ru şəkil sıxan soxtan, mətn tərtib soxtan
Sıxan eh'tiyoti	<i>Bokü, H'eydər Əliyev Mərkəzi, Qız qalası, Respublika sarayı,</i>

Be motivasiya dirist soxtan sıxanhoni bə Zeynəl Cabborzoda, musiqiyi bə Məryəm Əlibəyli oid birə "Gözələ Bokü" mə'niyirə mudunind istifoda soxtan . Mə'nirə linki təqdim bəbiran:

<https://www.youtube.com/watch?v=kT6oxKyngWA>

Şogirdhon bə mə'ni güş doşta bə'də "Bı mə'ni əz çı bəhs soxta bəbiarn bı?", "Bə h'əqq Bokü işmun komin məni və şeirhona bıştənind", "Bə h'əqq Bokü komin mə'lumotışmun hısti?" və s. suolhon ve doran şogirdhona bə mövzu istiqomət doran.

Diyə bə'də dərs kitobırə bə 64 və 65-toyin səhifəhoni birə mətnə ve növbeyi bə şogirdhon mudunind xunda soxtan. Mətnə baxundəni hər ye nügə anlayışa bı səri pöyind, in sixanhona izoh sozind, şogirdhona ven sixanahon əloqədor komin mə'lumota dunustanışuna vomızind. Sixanhona ba çı dərəcə düzgün tələffüz soxtanışuna dəqiç sozind.

Ve mətn əloqədor kor davom bısoxtəni dərs kitobırə bı 66-toyin səhifə birə suol və tapşırıqhon bə şogirdhon mudunind doran:

1. Bı mətn əz çı sıxan bıraftan?
2. Düz və səhv fikirhona ruşun tind.
  - a). Bı H'eydər Əliyev Mərkəzi maraqlı konserthon bəbiran.
  - b). Bokü bə kinor Xəzər dəniziyi.
  - c). Bı Bokü ancaq ozərbəyconihon bəzistan.
  - ç). Ben şəhər müosir binohoniş hısti.
3. Əz inhon komini torixi obideyi?  
A) Qız qalası B) bulvar C) H'eydər Əliyev sarayı

4-toyin tapşırıq mətnə bə h'issəhon poy biranırə və bər yekişun num dorana tələb bısoxtan. İşmun əz şogirdhon xəbər vəynind ki, bə mətn diyə komin əlovahona imbi soxtan. Be əzənin besun bə'zi suolhona imbi doran.

“Bə h'əqq Saray Şirvonşohon çı şinirend?”, “Qülləhon Ə'lö be ançı əz müosir Bökürə simvolhoni h'isob bəbiran?”, “Ve fikirişmun, diyə komin obidə bə Bokü bə nişdan və ve əloqədor obideyi?” və s.

Şogirdhona sıxan bazeyişuna be zəngin soxtan konsert, konsert zoli, pəmbə, nəft, dəryo və s. sixanhona mudunind tələffüz soxtan və veşun əloqədor tapşırıqhon doran. Məsələn, dərs kitobırə bə 66-toyin səhifeyi dora birə tapşırıqhon ben istiqomət beşmun san kömək sozi.

5. **Konsert** sıxanırə mə'nöyirə izoh sozind.
6. Bə şəkilhon num tind və bə'zihonırə bə cümləhon kor fitind

Ve şogirdhon qrup korirə in duto tapşırıqga bə əsosi mudunind bı cö rasundan. (səh.67):

*Təsəvvür sozind ki, bı rayon birə ye düstışmun beşmun qunağ umore. Ü bixostan ki, Bokürə gərdi. İşmun ürə əvvəl bıca imbardind? Əz volideynişmun komin məsləh'atə mis-torind?*

Ben mövzu dialoq dırıst sozind.

1. *Dialoqa ve möyişmun dırıst sozind.*
2. *Dialoqa ve düstışmun dırıst sozind.*

İşmun in tapşırıqga vese davomi bə şogirdhon ba xuna bı “Mənə xosdeman Bokü” mövzuyi inşa nöistana mudunind təklif soxtan. Kinin inşa nöistən tapşırıqhoni şogirdhona xiştanuna ifoda soxtan bacarıqhonırə və bə forma be vəngəstan bərobər, əz sıxanhon bı cöyi və düzgün istifoda soxtan bacarıqhonırə san inkişof soxta sozi. Bə inşahon qiymət bıdorəni bə sıxanhona düzgün nöistəni, fikirhona düzgün ifodeyi diqqət soxtanışmun lozımı. Yoxud bə'zi inşahona bə şogirdhon xunda soxtan mümkünü. Bə prases xundan bə şogirdhona tələffüzi diqqət soxtəni, səhv ifoda, səhv tələffüzə bı səri pöyistən, müzokirə bərdəni, bə düzgün tələffüz noil birəniyind. İnşahona xunda bə'də qiymətdorana ve iştirok şogirdhom mudunind bərdən. Məsələn, “Ve fikirişmun, diyə

maraqlı inşa kırə inşayı bı?", "Bə digər inşahon güş doşta bə'də bı nöişdeyişmun komin qüsürhona dirind" suolhonırə ve doran müxtəlif cavobhon mudunind ustoran.

Şogirdhona bə nöiştan bacarıqhonı be qiymət doran zirin tapşırıqhonı mudunind doran:

1. *Əz h'ərfhon uyğun bireyirə cürö sozind və nöişind.*

<i>t, yoxud d?</i>	<i>o, yoxud a?</i>
müx...əlif	B...kü
həf...ə	k...nsert
şogır...	şər...it
nəf...	s...nq

2. *Ve uyğun ifoda cümləhona tamom sozind.*

*Bokü (şəhri, dihi). Ozərbaycon (ölkeyi, diyori). Nəft (isbi qızılı, siyəh qızılı). Metro (zirxorırə, ruxorırə) naqliyyoti.*

*Bə şogirdhon vese xunara tapşırığı bə h'əqq Bokü əz 10-15 cümlə iborət ye bijlə inşa nöiştana tapşırıq imbi doran. Bı nöiştəyişmun num tind. Be inşa nöiştan zirin plana mudunind təqdim soxtan.*

1. *Bokü qədimə şəhri.*
2. *Bokürə torixi obidəhoni*
3. *Bı Bökü müosir binohon*
4. *Bə şəhri Bökü münəsibətman*

Meyarhon	Qruplar	I qrup	II qrup	III qrup
Tapşırığa bı cö bırasundan və dora tələbhona bı sər baftoran.	+	+	+	+
Tapşırığa h'əll bısoxtəni bə əvvəlin təcrübəhon bıdənişiran.	+	-	-	+
Tapşırığa h'əll bısoxtəni və sürəti kor bısoxtan.	+	-	-	-

Num şogird	Meyarhon	Mətnə bısdan xundan	Bə plan riyət bısoxtan.	İnşa bınöiştan	Dialoq tərtib bısoxtan.
Adil		+	-	-	
Mahirə		+	+	+	
Leylo		-	-	-	
Mətin		-	+	+	

# Löyij

<b>Mövzu</b>	Löyij
<b>Standarthon</b>	<p>2.1.2. Əz soda cümləhon ve istifoda soxtan həcmi bijlə dialoqhon dırıst bisoxtan.</p> <p>4.1.1. Şinirə sıxan və soda cümləhona düzgün bınöiştan.</p> <p>3.1.2. Bı mətn birə mə'nöyi nəzdik və əks birə sıxanhona əz həmin cürö bisoxtan.</p> <p>3.2.4. Bə h'issəhon mətn ve sərlövhə bə məzmuni aid soda plan bəğiriftan.</p> <p>4.1.3. Bə əsos müşohidə və təəssürothon həcmi bijlə inşa bınöiştan.</p>
<b>Məqsədhon təlim</b>	
<b>Forme kor</b>	Kollektiv kor, ve cıfthon kor, fərdi kor
<b>Metodhon</b>	Diskussiya və müşohidə
<b>Nəticəhon təlim</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sıxan və cümləhona düzgün bınöiştan</li> <li>Plan tərtib bisoxtan.</li> <li>Dialoqhon tərtib bisoxtan ;</li> <li>Mə'nöhonı nəzdik və əks birə sıxanhona cürö bisoxtan.</li> <li>İnşa bınöiştan</li> </ul>
<b>Nitq bacarıqhonı</b>	
<b>Güşdoştan</b>	Güşdoştan, bə nitq birə əsos fakthona cürö soxtan
<b>Sıxansoxtan</b>	Ve ru şəkil sıxan soxtan, şifohi mətn tərtib soxtan
<b>Sıxan eh'tiyoti</b>	<i>Löyij, Küh Babo, Küh Niyol, Torix-Mədəniyyət Quruğı, misgəri və s.</i>

Be motivasiya dırıst soxtan əz “Bı Ozərbəycon h'əmme dünyora diqqətirə kəşirə komın möcüzə cöhona başunuxtənind?” suoli mudunind istifoda soxtan. Ben zamon müxtəlif cöhona numirə imbi kəşiran. Əlbəttə ki, in cavobhon şogirdhona mə'lumot səviyyeyirə və fikirhon xıştanuna ifoda soxtan bacarığırə be qiymət doran san

köməkçi boşı. Məssələn, "Otəşgoh", "Ləh'ə vulkanhoni" "Göygöl" və s. anlayışhon mudunu biran. Ben məh'əl "Bə sine kühhon bı ye bılındı torixi 2000 sol birə ye qəsəbeyi hısti. "Numi Löyiji" güfdirə bə'də kirə bə h'əqq in qəsəbə çı şiniranırə və bara biranırə mudunind xəbər vəyiftan.

Əz in bə'də dərs kitobırə bı 68 və 69-toyin səhifəhoni dora birə mətnə ve növbeyi xundanırə təmin sozind. Ve düzgün xundan bərobər, mətnə be şogirdhon nügə infomasiya dora, oşino nə birə mə'lumothona təqdim soxda h'issəhona və nügə sixanhona bı səri xüsusi pöyind və müzokırə sozind. Sixanhona mə'nöyirə izoh sozind. Ve tələffüz əloqədor ye mürəkkəbi bəbirəni təkror tələffüz sozind və bə düzgün tələffüz noil boşind.

1. Əz in fikirhon komini düzü?
  - A) Löyijə diyə gözələ obideyi Hoci Poşara xuneyi.
  - B) Bı Löyij insonhonancaq ve misgəri məşğul birond.
  - C) Loyij Torix-Mədəniyyət quruğu h'isob bəbiran.
2. Bı komin fikir səhv hısti?
  - A) Hoci Poşara xuneyi əz 3 mərtəbə və 72 itoğ i'borəti.
  - B) Bə 14-toyin əsr oid birə in obidə bı 18 sol duxda bire.
  - C) Löyij bə İsmayıllı rayonı, bə kinor rukare Girdmoni.

Bı dərs kitobi ve mətn əloqədor dora birə suolhon şogirdhona mətnə bə çı dərəcə vomixtənişuna və dəqiq biranişuna be oyırd soxtan kömək san sozi.

Növbəti tapşırıq şogirdhona ve məzmun əloqədor dialoq dırıst soxtan bacarıqhonırə san inkişof sozi. Bə nümunə müəllifhona cürö soxta və təqdim soxta h'issərə na, tamom ye üzgə h'issərə mudunind vəyiftan. Inə be vəkirən işmun sərbəstind.

#### **4. Mətnə ye abzasırə cürö sozind və dialoq bə'məl biyornind.**


##### **Nümunə**

Löyij bə rayon İsmayıllı, bə sohil rukare Girdimon çö soxte. İn yərə Ozərbəycona qədim məntəqəhonırə yekiyi. Ürə əz çor tərəf kühhon əhota soxte. İnhon Küh Babo və Küh Niyoli. Kühhon bı qədimi Löyijə əz hückumhon düşmən be müdafiə imkonhon bəməl vorde.

- Bı həqq Löyij şinire?
- Bəli, şinirom. Ü Ozərbəycona qədimə cöhoni yekiyi.
- Ü biceyi?
- Bı rayon İsmayıllı.
- Löyijə bə ətrofi komin kühhon hısti?
- Küh Babo və Küh Niyol
- Ve kühhon əhota biran çı xuba cəhəti hısti?
- İn kühhon Löyijə doim əz hückumhon düşmən mühofizə soxte.

Bı dərs kitobi dora birə zirin tapşırıqhon beşmun şogirdhona lügət eh'tiyotırə be zəngin soxtan kömək sozi. Bı eyni zamon şogirdhona bə müstəqil şəkil bə tədqiqot bərdaniş mudunind bə həvəs vordan. İşmun in tapşırıqə ve cifthon bə sinifiş mudunind kor soxtan. H'ətto in tapşırıqə bə əsosi şogirdhona əz şəkilhon, fotohon və istifadə soxtan, yoxud numhona və qeyd soxtan təqdimot h'özir soxtanış mümkünü.

### *Sxemə tamom sozind.*



Növbəti tapşırıq mə'nöyi əks birə sixanhona be yoftan san şəroit bə'məl biyornı. İn sixanhon ve mətn basteyi. Bı xosda h'öl əz mətn əzini sixanhon imbi yoftan və miqdırırə ziyod soxtan.

### *Səxanhona əks mə'nöyirə yofind.*



Şogirdhona nöiştan bacarıqhonırə be təkmil soxtan və qiymət doran beşun bə h'əqq zısdə şəhr, dih, rayon inşa nöiştanişuna mudunind tapşırıq doran. Cəmi əz 7-8 cümlə iborət be ye inşayı bə şogirdhon plan təqdim soxtanışmun diyə bə məqsəd müvofiq imbi. 1. Zılda ərozirə birə cöyi. 2. Ərozirə təbiəti 3. Torixi obidəhon 4. Odət-ənənəhon

Qiymətdorana ve zirin meyarhon imbi bərdan:

Meyarhon Num şogird	Mətnə bısdan xundan	Plan tərtib bısoxtan.	İnşa bınöiştan.	Dialoq tərtib bısoxtan.	Mə'nöyi əks birə sixanhona müəyyən bısoxtan.
Adil	+	-	-	+	+
Mahirə	+	+	+	-	+
Leylo	-	-	-	+	+
Mətin	-	+	+	-	+

Təqdimota qiymətdorani:

Meyarhon	HƏ	NA
Bı təqdimatda h'əmme qrup üzvhoni iştirok soxt	-	-
Təqdimotçı fikrhon xıştana oydin və dəqiq ifoda soxt	+	+
Bı məh'əl təqdim əz girəştə sixanhon xeyli istifoda bı.	-	-
Bə şifohi nitq sixanhon düzgün tələffüz bı.	+	+

# Dərəyo Xəzər

Mövzu	Dərəyo Xəzər
<b>Standarthon</b>	<p>2.1.2. Əz soda cümləhon ve istifoda soxtan həcmi bijlə dialoqhon dırıst bisoxtan.</p> <p>3.2.2. Soda cümləhona bə müvofiq qaydahon uyğun ve intanasiyeyi tələffüz bisoxtan.</p> <p>4.1.1. Şinirə sıxan və soda cümləhona düzgün binoiştan.</p> <p>4.1.3. Bə əsos müşohidə və təəssürothon həcmi bijlə inşa binoiştan.</p> <p>3.2.1. Müvofiq mətnhona düzgün baxundan.</p>
<b>Məqsədhon təlim</b>	
<b>Forme kor</b>	Kollektiv kor, ve cıfthon kor, fərdi kor
<b>Metodhon</b>	Diskussiya və müşohidə
<b>Nəticəhon təlim</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sıxan və cümləhona düzgün binoiştan</li> <li>• Mətnə baxundan.</li> <li>• Dialoghon tərtib bisoxtan ;</li> <li>• İnşa binoiştan</li> </ul>
<b>Nitq bacarıqhonı</b>	
<b>Güşdoştan</b>	Güşdoştan, bə nitq birə əsos faktına cürö soxtan
<b>Sıxansoxtan</b>	Ve ru şəkil sıxan soxtan, mətn tərtib soxtan
<b>Sıxan eh'tiyoti</b>	Xəzər, siyəh qızıl, nəft, qaz

Be motivasiya dırıst soxtan sixanhoni bə Tofiq Bayram, musiqiyi bə Ramiz Mirişli oid birə “Tı bə dilməni, Xəzər” mə’niyi mudunind istifoda soxtan. Mə’niyə linkirə beş mun təqdim bisoxtənim.

<https://www.youtube.com/watch?v=QsTC0WdXkF>

E'lhone ifo soxda bə mə’ni güş doşta bə’də bə şogirdhon kinin ye suoli imbi doran: “Ve fikirişmun, be ançl bə Xəzər Bokürə əngiştənirə qaşı bafanund?”, və yo “Işmun bə h'əqq Xəzər ci bistənind?” suolrə mudunind doran.

Diyə bə’də güşdoşta mətnirə bə əsosi bə şogirdhon zirin suolhona tind:

1. Bə əsos güş doşta mətn ba suolhon cavob tind:


- *Xəzər bı komın aroziyi?*
- *Dəryora be ançı na imbi kəh'in soxdan?*

Dərs kitobırə b1 73-toyin səhifeyi təqdim birə mətn ve növbeyi be xundan b1 nəzər gırıftə bire. İşmun in mətnə bə şogirdhon ve növbeyi xunda soxta bə’də uşuna sixanhona bə kiləm tələffüz soxtanışun, cümləhona ve intonasiyeyi ve ifodeyi xundanaxundana dunustanışun diqqət soxtəni, eh’tiyoc bəbirəni bə düzgün tələffüz və intonasiya noil birəniyind.

Dərs kitobırə b1 74-toyin səhifeyi dora birə tapşırıqhon bə mətn basteyi və şogirdhon xundan və nöiştan bacarıqhonırə be imkişofi b1 nəzər gırıftə bire.

7 və 8-toyin tapşırıqhon nöiştan bacarığırə san inkişof soxta sozi:

Şogirdhon nöiştan və fikrən xıştanuna ifoda soxtan bacarıqhonırə be peymundan və qiymət dorani və ben məh'əl əz 9 və 10-toyin tapşırıqhon mudunind istifoda soxtan və ve ru plan inşa nöiştana imbi tapşırıq doran.



Qiymətdorana ve zirin meyarhon müdunind bərdan:

Meyarhon Num şogird	Mətnə bısdan xundan	İnşa bınöiştan.	Dialoq tərtib bisoxtan.	Düzgün bınöiştan
Adil	+	-	+	+
Mahirə	+	+	-	+
Leylo	-	-	+	+
Mətin	-	+	-	+

# Ohil və şoh

<b>Mövzu</b>	Ohil və şoh
<b>Standarthon</b>	4.1.1. Şinirə sıxan və soda cümləhona düzgün binoiştan. 4.1.3. Bə əsos müşohidə və təəssürothon həcmi bijlə inşa binoiştan. 3.2.1. Müvofiq mətnhona düzgün baxundan.
<b>Məqsədhon təlim</b>	
<b>Forme kor</b>	Kollektiv kor, ve cıfthon kor, fərdi kor
<b>Metodhon</b>	Diskussiya və müşohidə
<b>Nəticəhon təlim</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sıxan və cümləhona düzgün binoiştan</li> <li>İnşa nöiştan</li> <li>mətnə baxundan</li> </ul>
<b>Nitq bacarıqhonı</b>	
<b>Güşdoştan</b>	Güşdoştan, bə nitq birə əsos fakthona cürö soxtan
<b>Sıxansoxtan</b>	Ve ru şəkil sıxan soxtan, mətn tərtib soxtan

Bə motivasiya zirin şəkilə mudunind istifoda soxtan:

Bə şogirdhon əz lövhə vərixə in şəkilə ruşun tind və xəbər vəynind: "Ve fikirişmun, in şəkil bemun çı bafan?" Şogirdhon "İnsonhon dora yelic bəbiran", "Təbiətə yelic biran lozımı", "Dor(təbiət) insonhona bı darun kəf dəsti , ürəancaq insonhonhon mudunund yelic biran" fərziyyəhonırə mudunund güftiran. Ben zamon işmun bə şogirdhon "Təbiətə müh'ofizeyi bə insonhan be an çı lozımı?", "Təbiət bemun çı ra bəxş bisoxtan?", "Ve fikirişmun, be an çı müösir dünya bə təbiətə müh'ofizeyi imruz in qədər diqqət



cürö bısoxtan?” və s. suolhon mudunind doran. “Pəs işmun təbiətə be yelig biran çı bısoxtənind?” suolırə bə şogirdhon bıdorəni uşuna bə “Mudunim dor koştan”, “Mudunim gül koştan” cavobhoni istiqomət tind.

“E’lhon, ızımış veşmun bı ye cö bə dor koşda ohil ye maraqlıyə suoli dora və qe maraqlı ye cavobi usdora ye cavonirə əh’volotirə san xunim. Əvvəl biyem vinim inson be an çı bı hər yoş xıştan dor koştəni və bə h’əqq təbiətə müh’ofizeyi fikir soxdəniyi fikirhonırə imbi güftiran, bə’də mudunind bə mətnə xundani girəstan. Dərs kitobırə bı 77-toyin səhifeyi təqdim birə mətn ve növbəyi və intonasiyeyi xunda bəbiran. Ben zamon avoziş şogirdhona bə intonasiya və sixanhona bə düzgün tələffüz soxtanışun diqqət sozind. Səhv bəbirəni və intonasiya cümlərə ve məzmuni və mə’nöyi uyğun naumorəni xundana pöyunind və mütləq səhvhone dirist sozind.

Əgər bixostənind ki, xundan beşmun maraqlı boş, “Müəllif”, “Babo” və “Cavon” obrazhonırə mudunind müəyyən soxtan və xundana bə ve rolhon öyin çarxundan. Ben məh’əl bə şogirdhon ye qədər zuhun bədənə və jesthona istifoda soxtanışuna mudunind təklif soxtan.

Bı 77-toyin səhifə ve mətn basda suol və tapşırıqhon təqdim bire. Ben suolhon bı fərdi qayda, yaxud ve qruphon cavob doran mümkünü.

Bə şogirdhon vese xunara tapşırığı sərlövhəyi “Man təbiətə be müh’ofizeyi təklif bısoxtənum...” birə ye inşa nöistanişuna və yo numi “Bicə təbiətə müh’ofizə nəbiranırə müşohidə bısoxtənum” birə ye təqdimot h’özir soxtanışuna mudunind tapşırıq doran. Ben məh’əl əz H’əyota bilgiyi fənni ve “Ətraf mühit” mövzu integrasiya imbi bə’məl vordan.

Meyarhon	Qruplar	I qrup	II qrup	III qrup
Tapşırığa bı cö bırasundan və dora tələbhona bı sər baftoran.	+	+	+	+
Tapşırığa h’əll bısoxtəni bə əvvəlin təcrübəhon bıdənişiran.	+	-		+
Tapşırığa h’əll bısoxtəni ve sürəti kor bısoxtan.	+	-		-

Meyarhon Num şogird	Mətnə bıstan xundan	İnşa bınöiştan	Düzgün bınöiştan
Adil	+	-	-
Mahirə	+	+	+
Leylo	-	-	-
Mətin	-	+	+

# Siçon ve şir

<b>Mövzu</b>	Siçon ve şir
<b>Standarthon</b>	<p>2.1.2. Əz soda cümləhon ve istifoda soxtan həcmi bijlə dialoghon dırıst bisoxtan.</p> <p>4.1.1. Şinirə sıxan və soda cümləhona düzgün bınöiştan.</p> <p>4.1.3. Bə əsos müşohidə və təəssürothon həcmi bijlə inşa bınöiştan.</p> <p>3.2.1. Müvofiq mətnhona düzgün baxundan.</p> <p>3.2.3. Həcmi bijlə bə janr uyğun cürö bisoxtan</p>
<b>Məqsədhon təlim</b>	
<b>Forme kor</b>	Kollektiv kor, ve cıfthon kor, fərdi kor
<b>Metodhon</b>	Diskussiya və müşohidə
<b>Nəticəhon təlim</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• dialoghon tərtib bisoxtan</li> <li>• sıxan və cümləhona düzgün bınöiştan</li> <li>• inşa bınöiştan</li> <li>• mətnə baxundan</li> <li>• bə janr uyğun cürö bisoxtan</li> </ul>
<b>Nitq bacarıqhonı</b>	
<b>Güşdoştan</b>	Güşdoştan, bə nitq birə əsos faktthona cürö soxtan
<b>Sıxansoxtan</b>	Ve ru şəkil sıxan soxtan, mətn tərtib soxtan

Motivasiyara be dırıst soxtan işmun bə şogirdhon "Siçon və şir" cizgi filmirə ye h'isseyirə mudunind nümayiş soxtan. Link bə ziro təqdim bəbiran.

<https://www.youtube.com/watch?v=ooWTGQNYiaE>

Diyə bə'də cizgi filmirə niməlit bilind və əz şogirdhon vese ye cunnayı bə h'əqq siçon və şir dunusta məlumothona imbi xəbər vəyiftan. Şogirdhon ben suol cavob bı-dorəni, təbii ki, siçona bijlə, şirə kələh, siçona zəif, şirə zihrin biranıra san güyund. "Ve fikirişmun, siçon ve şir düsti mudunu soxtan?", "Əgər siçon bı dəst şir bigirəri, ürə

roho mít?", "Ve fikirişmun, ben bijleyi siçon bon kéləhi və zührini şir kiləm mudunu xubi soxtan?" suolhonırə ve doran mudunind müzokirə vokərdan.

Yoxud motivasiyara be dirist soxtan əz piyəruna sıxani imbi istifoda soxtan:

- Xubi düşməneş ve ödömin düst mini.
- Xubi bı xorı naumunu.
- B. Xubi bə xubi hər mərdirə kori, bı xərobi xubi nərə mərdə kori.

Işmun in piyəruna sıxani əz hər yekiyi mudunind iftifoda soxtan. Ben məh'əl bə şogirdhon "Bə piyəruna sıxani bemun çı bafanund?", "İn piyəruna sıxanırə kiləm bı sər uftorind?" suolhonırə mudunind doran. Şogirdhon fikirhon xıştanuna rasunda bə'də "Ve fikirişmun, inbijə sıçın kunun ye kələh və zührinə şirə ye xubiyi muduni soxtan?" suolirə ve doran bə cizgi filmi dənişirana, bə'də bə mətnə xundanı mudunind girəstan, və yo dərh'öl mətnə imbi xunda soxtan.

Mətnə ve növbeyi mudunind xundan və yo əz ve rolhon öyin üsuli ve istifoda soxtan imbi xunda soxtan. Ve rolhon öyinə şogirdhon ve marağı imbi ki, qəbül sozund.

Xundan prasesi varasda bə'də şogirdhon bı sər mətnə kora bı 79-toyin səhifə dora birə tapşırıqhonə bə əsosi mudunund bı cö rasundan. İn tapşırıqhon qrup kori və yo fərdi qayda bə həyot girərundan. Bə şogirdhon in mətnə ve "E'l və gilidə" şeirirə ve mətni müqoyisə bərdan və usuna janrhomirə bə müəyyən soxtanı imbi tapşırıq doran.

Vese xunara tapşırığı "Mənə tə bə hezim soxda xubihonman" və yo "Be man soxda birə xubi" mövzuhoni əz 8-10 cümlə iborət esse nöistanişuna mudunind tapşırıq doran.

<b>Meyarhon Num şogird</b>	<b>Mətnə bıstan xundan</b>	<b>İnşa binöiştan</b>	<b>Düzgün binöiştan</b>
Adil	+	-	-
Mahirə	+	+	+
Leylo	-	-	-
Mətin	-	+	+

	<b>Lolə</b>	<b>Nodir</b>	<b>Mohir</b>
Tapşırığa bı cö bırasundan və dora tələbhona bı sər baftoran.	+	+	+
Tapşırığa h'əll bısoxtəni bə əvvəlin təcrübəhon bıdənişiran.		-	+
Tapşırığa h'əll bısoxtəni ve sürəti kor bısoxtan.	+	-	-

# Cip-cip cucəhonmon

<b>Mövzu</b>	Cip-cip cucəhonmon
<b>Standarthon</b>	2.1.2. Əz soda cümləhon ve istifoda soxtan həcmi bijlə dialoqhon dırıst bisoxtan. 4.1.1. Şinirə sıxan və soda cümləhona düzgün binoiştan. 4.1.3. Bə əsos müşohidə və təəssürothon həsmi bijlə inşa binoiştan. 3.2.1. Müvəfiq mətnhona düzgün baxundan. 2.1.1. Bə həqq müşohidə soxta, şinirə və xundahon sıxan bisoxtan.
<b>Məqsədhon təlim</b>	
<b>Forme kor</b>	Kollektiv kor, ve cifthon kor, fərdi kor
<b>Metodhon</b>	Diskussiya və müşohidə
<b>Nəticəhon təlim</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bə həqq xunde xıştan sıxan bisoxtan</li> <li>• dialoqhon tərtib bisoxtan</li> <li>• sıxan və cümləhona düzgün binoiştan</li> <li>• inşa binoiştan</li> <li>• mətnə baxundan</li> </ul>
<b>Nitq bacarıqhonı</b>	
<b>Güşdoştan</b>	Güşdoştan, bə nitq birə əsos fakthona cürö soxtan
<b>Sıxansoxtan</b>	Ve ru şəkil sıxan soxtan, mətn tərtib soxtan

Motivasiya be dırıst soxtan musiqiyi bə Qəmbər Hüseynli, sıxanhoni bə Tofiq Mütəllibov oid mə'nirə mudunind istifoda soxtan. Mə'nirə bə əsosi kəşirə birə cizgi filmireş imbi nümoyış soxtan. Link beşmun təqdim bəbiran.

<https://www.youtube.com/watch?v=3IsWpgMzx54>

İşmun bə şogirdhon mətnə xundana na, ve musiqi dorana mudunind tapşırıq doran. Məni bə e'lhon oşino birə bə'də ürə ve musiqi xundan çətin na san boş. Bı eyni zamon ve Musiqi dərsi integrasiya san dunind soxtan. Bə şogirdhon ve mətn kinin san dora boş:

	<b>Lolə</b>	<b>Nodir</b>	<b>Mohir</b>
Tapşırığa bı cö bırasundan və dora tələbhona bı sər baftoran.	+	+	+
Tapşırığa həll bisoxtəni bə əvvəlin təcrübəhon bıdənişiran.		-	+
Tapşırığa həll bisoxtəni və sürəti kor bisoxtan.	+	-	-

## Buraxılış məlumatı

### TAT DİLİ 2

Ümumi təhsil müəssisələrinin 2-ci sinifləri üçün  
Tat dili fənni üzrə dərsliyin (qrif nömrəsi: 2024-011)

### METODİK VƏSAİTİ

#### Tərtibçi heyət:

Müəllif Dadaş Əliyev

Layihə rəhbəri Nərgiz Cabbarlı

Buraxılışa məsul	Rafiq Kazimov
Dizayner və səhifələyici	Sufi Səfərli
Üz qabığının dizaynı	Ayaz Abdulzadə
Texniki redaktor	Sevinc Yusifova
Baş redaktor	Samirə Bektaşı
Texniki direktor	Allahverdi Kərimov
Nəşriyyat direktoru	Sevil İsmayılova

© Azərbaycan Respublikası Elm və Təhsil Nazirliyi

Müəlliflik hüquqları qorunur. Xüsusi icazə olmadan bu nəşri və yaxud onun hər hansı hissəsini yenidən çap etdirmək, surətini çıxarmaq, elektron informasiya vasitələri ilə yaymaq qanuna ziddir.

Hesab-nəşriyyat həcmi 6,6. Fiziki çap vərəqi 8. Formatı 57x82<sup>1/8</sup>.

Kəsimdən sonra ölçüsü: 195x275. Səhifə sayı 80.

Şriftin adı və ölçüsü: məktəb qarnituru 10-12. Ofset kağızı. Ofset çapı.

Sifariş . Pulsuz. Bakı – 2024

Çap məhsulunu nəşr edən:

“Şərq-Qərb” ASC

(Bakı, AZ1143, Hüseyn Cavid pr., 111)

Pulsuz